www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

ოთხშაბათი, 23 ივლისი, 2003 წელი. №200 (412)

ფასი 30 თეთრი

"თქვენი აფხაზეთი"

„24 საათის" ახალი პროექტი

პროექტი "თქვენი აფხაზეთი" არის მცდელობა, ერთად ვიმუშაოთ აფხაზეთის პრობლემის გადასაწყვეტად. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა რეგულარული შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ქართველ, აფხაზ და უცხოელ წარმომადგენლებთან – პოლიტიკოსებთან, დიპლომატებთან, ექსპერტებთან, დევნილებთან, ვეტერანებთან და ყველა გულშემატკივართან. ჩვენ – ქართველებმა და აფხაზებმა - ერთად უნდა შევადგინოთ რეალური სამოქმედო გეგმა. ამ დიალოგში აუცილებელია თქვენი მონაწილეობა, რის საშუალებასაც მოგცემთ გაზეთი "24 საათი" და სამენოვანი ვებ-გვერდი (ქართულად, რუსულად და ინგლისურად).

იხილეთ A4 გვერდზე

უუნარო და ჭანჭალი მთავრობა

გიორგი გახელაძე

2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სეკვესტრის პროექტის საბოლოო ვარიანტს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი არც მთავრობის გუშინდელ საგანგებო სხდომაზე მოაწერა. სხდომიდან გამოსული ყველა მინისტრი ერთსა და იმავეს ამბობდა: **"ყველა რიცხვი შეთანხმებულია, მაგრამ ეს ყველაფერი სავალუტო ფონდთან საბოლოოდ არის შესათანხმებელი და ამიტომ ვერ დავასახელებთ კონკრეტულ პარამეტრებს. რაღაცეები დაზუსტდება."** კითხვაზე - მოესწრება თუ არა ბიუჯეტში ცვლილებების პარლამენტის მიერ 15 აგვისტომდე განხილვა, ყველა ისევ ერთხმად პასუხობდა: **"დიახ, ეს ხომ სავალუტო ფონდის პირობაა."** საბაჟო დეპარტამენტის თავკაცის დავით თარხან-მოურავისა და სახელმწიფო ტელევიზიის შეფის ზაზა შენგელიას თქმით, საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს პარლამენტისთვის წარდგენა კიდევ ერთი კვირა მაინც არ უწერია. ფინანსთა მინისტრის "ოპტიმიზმი" კი აღშფოთებასაც კი აღარ იწვევს: **"ჩვენს ვარიანტში ფონდის მიერ რეკომენდებულ შემოსავლებზე მეტი გვაქვს გათვალისწინებული და ეს აუცილებლად შესათანხმებელია."**

ამ დროს მთავრობის არცერთ წევრს არ აქვს პასუხი კითხვაზე - როგორ აპირებენ არსებული საბიუჯეტო ვალდებულების პირობებში, ათ დღეში 150 მილიონზე მეტი ლარის მობილიზებას? მინისტრების მონაცემებით, სეკვესტრის წინასწარ შეთანხმებული პარამეტრები თითქმის უცვლელი რჩება და ფინანსთა სამინისტრო გარკვეულ დათმობებზე, სავარაუდოდ, მხოლოდ ზოგიერთ სამინისტროსთან, კერძოდ, ძალოვან უწყებებთან წავა. ასეთი დათმობა მირიან გოგიაშვილმა ხაზგასმით გამორიცხა სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახურთან დაკავშირებით.

მოკლედ, ყველაფერი ტრადიციულად წკიპზე უნდა გადაწყდეს და შესაბამისად - უხეიროდ.

ამინდი

თბილისი	34	☼
ქუთაისი	30	☼
ბათუმი	27	☼
სოხუმი	27	☼
ფოთი	27	☼
თელავი	30	☼
ზუგდიდი	30	☼
გორი	28	☼
ახმეტა	30	☼
ჭიათურა	34	☼
გაგრა	27	☼
სამტრედია	30	☼

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1500
ევრო	2.4891
გირვანქა სტერლ	3.5750
რუბლი	0.0708

ნიკა ლომინაძის მკვლელობა

როგორ იძიებენ მილიონების გაქრობის საქმეს და რა მოხდა სინამდვილეში

წერილი მეოთხე

სოფიკო ჩხაიძე

ნიკა ლომინაძემ დიდი აფიორა აღმოაჩინა.

"AES თელასის" ფინანსური დირექტორის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის ძირითად ვერსიად გამოძიება 2,5 მილიონიან ფინანსურ მაქინაციაში მის ჩარევას განიხილავს.

"AES თელასის", რუსეთის ჯარების შტაბის, თბილსრესის და ორი კერძო ფირმის: "ორლანდო ჰოლდინგ კორპორეიშენისა" და "იბერია პრაიმ კაპიტალის" წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული მაქინაციის შესახებ მკითხველმა უკვე იცის. "24 საათის" წინა ნომრებში ვწერდით "AES თელასის" მიერ თბილსრესისთვის რუსეთის ჯარების გადაბარებულ დავალიანებაზე, მათ შორის "გაფუჭებული ტელეფონის" პრინციპით დადებულ შეთანხმებასა და რუსეთის ჯარებიდან თბილსრესამდე გზაში დაკარგული 2,5 მილიონი ლარის შესახებ. ვწერდით, როგორ "სიტყვაზე" დაუჯერა თელასის კომერციული დირექტორის მოადგილემ გიორგი გვიჩიანმა რუსეთის ჯარებს ამ თანხის გადარიცხვა და ანგარიშსწორების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გარეშე, 950 ათასიანი ვალი გაუქვითა, მილიონნახევარზე მეტი კი საკრედიტორო ბარათზე დაუსვა. სამაგიეროდ, თანხის საბოლოო ადრესატმა - თბილსრესმა ჩათვლა არ გააფორმა - ანგარიშსწორება ჩვენთან არავის უწარმოებიაო. ნიკა ლომინაძემ კომერციული დირექტორის მოადგილეს გიორგი გვიჩიანს მისივე თაოსნობით წამოწყებული ჩათვლის ჩაშლის მიზეზების გარკვევა დაავალა, ურჩ გადამხდელად აღქმულ რუსეთის ჯარებს კი ელექტროენერგია გამოურთეს. მოლაპარაკების მაგიდასთან გვიჩიანთან და თბილსრესის მაშინდელ ფინანსურ დირექტორთან ნოდარ ბულაშვილთან ერთად დამსხდარმა რუსეთის ჯარების წარმომადგენლებმა სერგეი პისკუნოვმა და ალექსანდრ შიროკიმ თანხის არგადახდის თაობაზე მათდამი წაყენებული პრეტენზიების გამო გაოცება ვერ დამალეს. ყოველ შემთხვევაში, ასე უამბო გამოძიებას გიორგი გვიჩიანმა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

კორუფციული გარიგება "რაო ეეს როსიისთან"

პარლამენტართა ბრალდება

კანცელარიაში ადასტურებენ ამერიკულ კორპორაცია "ეი-ი-ესსა" და "რაო ეეს როსიის" შორის მოლაპარაკებების მიმდინარეობას "თელასში" "ეი-ი-ესის" აქციათა გაყიდვის შესახებ, თუმცა აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებების დეტალებზე ხელისუფლება ინფორმაციას არ ფლობს. როგორც სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ აკაკი ზოიძემ განაცხადა, ამ საკითხზე ხელისუფლებამ ოფიციალურად მიმართა "ეი-ი-ეს თელასს", თუმცა ამერიკელებისაგან ამ მოლაპარაკებების არსებობის შესახებ მხოლოდ ზეპირი დადასტურება მიიღო.

მაია ურუშაძე

აშშ-ის ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილსი გუშინ სახელმწიფო მინისტრ ავთანდილ ჯორბენაძეს და პრეზიდენტ შევარდნაძეს შეხვდა. საუბრის თემა "თელასის" აქციების გაყიდვა იყო. მოგვიანებით პრეზიდენტთან გამართული თათბირი "ეი-ი-ეს თელასისა" და რუსეთის გაერთიანებული ენერგოკომპანია "რაო ეეს როსსიის" შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს დაეთმო. ამავე თათბირზე შეეხნენ

გაგრძელება A2 გვერდზე

„კმარა" სამცხე-ჯავახეთის ხელისუფლებას უტევს

ცოტა ხნის წინ "კმარას" მიერ ბორჯომის ხელისუფლების წინააღმდეგ მოწყობილ გამოსვლას დარბევა მოჰყვა. "კმარას" აქტივისტებმა, მომხდარი ფაქტის გამო, გენერალურ პროკურატურას საჩივრით მიმართეს. "კმარას" წევრები გზის გადაკეტვაში და მათი წევრების დარბევაში მონაწილე თანამდებობის პირთა პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ. გენერალურ პროკურატურაში შესულ გუშინდელ საჩივარში სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის, სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის უფროსისა და ბორჯომის გამგებლის გვერდით, სხვა იმ თანამდებობის პირთა გვარებს იხილავთ, რომელთა დასჯასაც "კმარა" ითხოვს. წერილი, რომელსაც ქვემოთ გთავაზობთ, "კმარას" ბორჯომის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ეკუთვნის და ცოტა ხნის წინ ბორჯომის რაიონულ გაზეთში "კმარას" წინააღმდეგ გამოქვეყნებული წერილის პასუხს წარმოადგენს. ბორჯომის "კმარას" თავმჯდომარეს იმავე გაზეთში საპასუხო წერილის დაბეჭდვაზე კატეგორიული უარი განუცხადეს.

გაგრძელება A3 გვერდზე

"კმარას" აქტივისტები პროკურატურაში საჩივარი შეიტანეს.

ბეიკერის გეგმიდან შევარდნაძის "გეგმისკენ"

გიორგი ასანიშვილი

რაც დრო გადის, ბეიკერის გეგმასთან დასმული კითხვის ნიშანი სულ უფრო იზრდება. ჯერჯერობით, არაფერი იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ ამერიკის ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ძალისხმევით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეულ სიტყვიერ შეთანხმებას ხორცშესხმა ეღირსება. ბეიკერის გეგმის ზოგად დებულებებს თავიდან, თითქოს, ყველა ეთანხმებოდა, მაგრამ როდესაც საქმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდგა, მანამდე არსებულმა ყველა წინააღმდეგობამ ერთბაშად იჩინა თავი და ვითარება, რბილად რომ ვთქვათ, ბუნდოვანი გახადა. მდგომარეობას ამძიმებს ის გარემოება, რომ კონსენსუსის მისაღწევად აუცილებელია, კონფლიქტში მყოფი ოთხი სუბიექტიდან (სამთავრობო ფრაქციები, "მრეწველები", აღორძინება, დანარჩენი შვიდი ოპოზიციური ფრაქცია) საერთო ენა, მინიმუმ, სამმა მაინც გამონახოს. ეს კი, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად, შეუძლებელია. პარლამენტის გუშინდელმა სხდომამაც დაადასტურა, რომ საარჩევნო გვირაბის ბოლოს სინათლე საერთოდ არ ჩანს. ამიტომაც "მოუწოდებს" ელდარ შენგელაია ჯეიმს ბეიკერს, კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს საქართველოში.

გაგრძელება A2 გვერდზე

პური და სანახაობა პარლამენტში

გუშინ, პარლამენტის აგრარული კომიტეტის სხდომაზე, ფრაქცია "ალიანსი-ახალი საქართველოსათვის" ლიდერმა ირაკლი გოგავამ სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრს დავით კირვალიძეს შეუტია. მისი განცხადებით, დავით კირვალიძემ დაუმალა პრეზიდენტს ინფორმაცია საქართველოში პურის გაძვირების თაობაზე. გოგავამ სოფლის მეურნეობის მინისტრს იმაშიც დასდო ბრალი, რომ ქვეყანაში "ხორბლის რეზერვები არ არსებობს." მისი თქმით, ხორბლის იმპორტიორ ქვეყნებში – უკრაინასა და რუსეთში ხორბლის მოსალოდნელი გაძვირების შესახებ ინფორმაცია კირვალიძეს წინასწარ უნდა ჰქონოდა და თადარიგი დაეჭირა.

მაია ურუშაძე

სხდომაზე გოგავამ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ერთთვიანი დაკვირვების შედეგი წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პურზე ფასმა 8 თეთრით აიწია. **"თქვენ სამინისტრო ხართ და შექმნილი ხორბლის დეფიციტი როგორც გინდათ, ისე შეავსეთ. გნებავთ, მოსავალი აიღეთ, გნებავთ – შემოიტანეთ,"** – ასეთი იყო გოგავას პრეტენზია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიმართ.

გაგრძელება A2 გვერდზე

"რუსეთს, დიახაც, შეუძლია, იყოს დესტაბილიზაციის ფაქტორი საქართველოში"

რუსეთის სათათბიროს ვიცე-სპიკერი, მემარჯვენე ძალთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირინა ხაკამადა მიიჩნევს, რომ მოახლოებული არჩევნების წინ რუსეთის წამყვანი პოლიტიკური პარტიების საგარეოპოლიტიკური კურსი ადმინისტრაციული რესურსის გავლენის ქვეშაა, რისი პირველი და მთავარი მიზეზიც რუსეთის პრეზიდენტის საკმაოდ მაღალი საერთაშორისო რეიტინგია.

რუსუდან ნიკურაძე

საქ. კორ. მოსკოვში

- არის თუ არა რუსეთის მემარჯვენე ძალებისათვის მისაღები და გასაზიარებელი ხელისუფლების დღევანდელი კურსი სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობებში და რის შეცვლას შეეცდებოდით?

- რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში რუსეთს არ შეიძლება, პრეტენზიები ჰქონდეს, რადგანაც სომხეთი ერთადერთი რესპუბლიკაა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მოსკოვთან თანამშრომლობაში კონფრონტაციის გზას არ ადგას. სომხეთთან ჩვენი ურთიერთობები ამ მხრივ პერსპექტიულია; უფრო მეტიც, ეს კონტაქტები ურთიერთვალდებულებებზეა აგებული და ამიტომაც ნაყოფიერია. ფორმალურად ერთადერთი პრობლემა გვრჩება გადაუჭრელი - ესაა რუსეთ-საქართველოს შორის სატრანსპორტო მიმოსვლის აღდგენა, რაც დიდ ეკონომიკურ მოგებას მოუტანდა დაინტერესებულ რესპუბლიკებს.

გაგრძელება A5 გვერდზე

დევიდ კელი: „ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ბნელი მოთამაშეა"

საიდუმლოებით მოცული თვითმკვლელობა

ლევან ღირსიაშვილი

სამაუწყებლო კორპორაცია "ბი-ბი-სი-ს" მიერ ერაყის ომის შესახებ სადაზვერვო დოსიეში აღმოჩენილმა ხვრელებმა დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი ცხოვრება ჯერ კიდევ ორი თვის წინ აამღვრია. სამი დღის წინ თავდაცვის სამინისტროს მრჩევლის დევიდ კელის თვითმკვლელობამ კი, დაუნინგ-სტრიტზე აბსოლუტური შოკი გამოიწვია და ტონი ბლერის შორეულ აღმოსავლურ ტურნეს აშკარად შავი ფერები შესძინა. **"საკმარისი იყო, დაგენახათ ტონი ბლერის სახე ტოკიოში თვითმფრინავის ტრაპიდან ჩამოსვლისას, რომ მიხვედრებოდით: დევიდ კელის სიკვდილმა ბრიტანეთის პოლიტიკა შეცვალა,"** - წერს გაზეთი "ტაიმსი" - სტატიაში სათაურით "უცხო ომში დაღუპული პატიოსანი ადამიანი", ნათქვამია, რომ დევიდ კელი სამი ბრძოლის გზაჯვარედინზე მოხვდა.

პირველი, ბიუროკრატიის ბრძოლა იყო, რომელიც ცდილობდა, თავიდან აეცილებინა დაზვერვის დადანაშაულება ერაყის საკითხში გამოვლენილ წარუმატებლობაში. ყველასათვის ცნობილია, რომ როგორც ბრიტანეთი, ასევე შეერთებული შტატები ერაყთან ომს სადამ ჰუსეინის ხელში მასობრივი განადგურების იარაღის არსებობით და, შესაბამისად, მსოფლიოს მშვიდობისათვის ამ საფრთხით ამართლებდნენ. ბრიტანული დაზვერვის ტონი ბლერის მიერ გახმიანებულ დოსიეში მკაფიოდ იყო აღნიშნული, რომ სადამ ჰუსეინი მასობრივი განადგურების იარაღის ამოქმედებას 45 წუთში შეძლებდა. მტკიცება მცდარი აღმოჩნდა, რადგანაც კატასტროფული იარაღი სადამ ჰუსეინს არათუ აუმოქმედებია, არამედ მისი დამხობის შემდეგაც ვერ იქნა ნაპოვნი. ბრიტანულმა სადაზვერვო თანამეგობრობამ ლაქის ჩამოწმენდა სცადა და პოლიტიკოსებს დაზვერვის

გაგრძელება A5 გვერდზე

A2 ამბები | A3 ამბები | A4 პროექტი | A5 ამბები | A6 სპორტი | A7 რევიუ | A8 სხვადასხვა

სააკაშვილი მთავრობას საპროტესტო აქციებით დაემუქრა

"ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი მთავრობის გადაწყვეტილებას - მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარების (ოთხი მილიონი ლარი) განახევრებას გამოეხმაურა და ჩუღურეთის რაიონში, თოიძის ქუჩაზე ღია ცის ქვეშ, მიწისძვრით დანგრეული სახლების ფონზე გამაფრთხილებელი პრესკონფერენცია გამართა. "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მთავრობას საპროტესტო აქციების მოწყობით დაემუქრა: **"მოვითხოვ დაუყოვნებლივ დაურიგდეთ მიწისძვრით დაზარალებულებს მათი კუთვნილი თანხები. მოვუწოდებ მთავრობას, მოეგოს გონს და ხელი აიღოს მიწისძვრით დაზარალებულებისათვის განკუთვნილი ოთხი მილიონი ლარის სეკვესტრისგან. თუ ისინი ამ თანხებს შეამცირებენ, მე იძულებული ვიქნები, მოვუწოდო დაზარალებულებს, რომ მივიდნენ პარლამენტში და ამ თანხების დაუყოვნებლივ დარიგება მოითხოვონ. რაც გინდათ, ის დაარქვით ამას, გინდათ აქცია, გინდათ გაფიცვა. პარლამენტმა ვერ უნდა გაბედოს ამ თანხების ჩამოჭრა. თუ გაბედავს, მივალთ და ძალით წავართმევთ."** სააკაშვილს, როგორც თავად ამბობს, **"ყელში ამოუვიდა შევარდნაძისა და ჟორბენაძის ტყუილი დაპირებები".**

საკრებულოს თავმჯდომარემ მთავრობას და შეკრებილ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შეახსენა ორ ივნისს საკრებულოში გამართული სამსაათიანი თათბირის შემდეგ სახელმწიფო მინისტრის მიერ მიწისძვრით დაზარალებულთა წინაშე დადებული პირობა, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფო უახლოეს პერიოდში დაზარალებულებს თანხებს დაურიგებდა.

24 საათი

„ახლების" წინასაარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია ამერიკაში

ამერიკის შეერთებული შტატები სულ უფრო მეტად ინტერესდება 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებით. ბუნებრივია, მომავალ პარლამენტზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება და თვით საპრეზიდენტო არჩევნების ბედი. ამის პარალელურად, ხშირდება შტატებში ქართველ პოლიტიკოსთა ოფიციალური ვოიაჟებიც. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან საქართველოს პოლიტიკური მომავალი, ჩვენი უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერის გარეშე, ნამდვილად რთული წარმოსადგენია. შესაბამისად, დღეს ქართველი პოლიტიკოსებისათვის შეერთებული შტატების კეთილგანწყობა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავების წინაპირობა ხდება.

თამარ ასათიანი

"ბუშის ადმინისტრაციისა და კონგრესის წევრები ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და სჯერათ, რომ ქართველ ხალხს 2 ნოემბერს შესაძლებლობა მიეცემა, თავისუფლად გამოხატოს თავისი ნება, აირჩიოს ახალი პარლამენტი, დასაბამი მისცეს ქვეყანაში ხელისუფლების მშვიდობიანი და დემოკრატიული გზით ლიდერთა იმ ახალი თაობისთვის გადაცემას, რომელიც ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებისა და ეკონომიკური განვითარებისათვის იბრძვის," – ეს ის მთავარი მესიჯია, რომელიც "ახალი მემრჯვენეების" ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოიტანა.

დავით გამყრელიძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველოში მოხდეს ხელისუფლების მშვიდობიანი, კონსტიტუციური გზით შეცვლა და საქართველოს 2005 წელს ახალი, დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი ჰყავდეს, ხელისუფლებაში მოსულ ახალ დემოკრატიულ ძალას კი გარანტირებული ექნება ამერიკის ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა.

ბუნებრივია, "ახალ მემარჯვენეებს" არჩევნებში გამარჯვების საკმაოდ სერიოზული პრეტენზია აქვთ. არც ის არის გამორიცხული, 2005 წელს პარტიას პრეზიდენტობის საკუთარი კანდიდატი ჰყავდეს. აქედან გამომდინარე, "ახლებისთვის" ამერიკის მთავრობის კეთილგანწყობის მოპოვება ძალზე მნიშვნელოვანია. სხვათა შორის, როგორც დავით გამყრელიძე აცხადებს, მან შტატებში წაიღო პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელსაც "განახლების, აღმშენებლობისა და დასაქმების 900 დღე" ეწოდება. გამყრელიძის თქმით, ეს პროგრამა ამერიკელ რესპუბლიკელთა პროგრამების გათვალისწინებით შეიქმნა. **"აშშ-ს ოფიციალურ პირებზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ ფაქტმა, რომ "ახალი მემარჯვენეები" პირველი პოლიტიკური ძალაა, რომელმაც მოქალაქეებს წარუდგინა ქვეყნის მომავალი განვითარების მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, კონკრეტულ ფილოსოფიურ ხედვაზე დაფუძნებული პროგრამა,"** - დაუფარავი კმაყოფილებით აღნიშნავს პარტიის ლიდერი.

ამერიკელი პოლიტიკოსები დავით გამყრელიძეს ორ ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს მთავრობის გააქტიურებასა და ქვეყნის მიერ ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მოპოვების აუცილებლობაზე ესაუბრნენ. ამასთან, როგორც დავით გამყრელიძე აცხადებს, ამერიკის მთავრობა საქართველოს ძალზე სერიოზულ დახმარებას გაუწევს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნების პროცესში. ოღონდ ერთი პირობით - თუ ქვეყნის სათავეში ახალი თაობისა და მოსახლეობის ნდობით აღჭურვილი ლიდერები მოვლენ.

დაბოლოს: დავით გამყრელიძე ჯეიმს ბეიკერის ვიზიტის და მის მიერ დატოვებული რეკომენდაციების თაობაზე აცხადებს: **"ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების "ბეიკერის ვარიანტის" ჩავარდნა პარლამენტში სერიოზულად გაართულებს საქართველოსა და აშშ-ს შორის, ასევე ვაშინგტონის ყველა მეგობარ სახელმწიფოსთან ურთიერთობებს".**

ანტიკორუფციული საბჭოს პირველი სხდომა

ანტიკორუფციულმა საბჭომ გუშინ ახლადარჩეულ ექსპერტებთან ერთად პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. საბჭოს პირველმა სხდომამ დახურულ კარს მიღმა საათნახევარი გასტანა. როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა დავით კიკალიშვილმა განაცხადა, საბჭომ შეადგინა მუშაობის გეგმა. საბჭომ განსაზღვრა, თუ რომელი წევრი რა საკითხით იქნება დაკავებული და რა მიმართულებით იმუშავებს. როგორც ანტიკორუფციული საბჭოს მდივანმა კახა უგულავამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, პრიორიტეტულ თემებად ენერგეტიკა, ავიაცია, კონტრაბანდასთან ბრძოლა და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიმდინარე რეფორმების ბოლომდე მიყვანა განისაზღვრა.

24 საათი

მასწავლებლები გამოსვლებითა და სასწავლო პროცესის ჩაშლით იმუქრებიან

მაკა ჭაიანი

განათლების მუშაკთა პროფკავშირების მიერ გუშინ ფინანსთა სამინისტროსთან დაგეგმილი აქციის შესახებ სამინისტროში გასულ პარასკევს იყვნენ ინფორმირებულნი. აქცია არ იყო ხალხმრავალი, თუმცა მასში საქართველოს ყველა რეგიონის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას. ისინი, ვისაც მარტო საშვებულებო თანხა კი არა, აპრილიდან მოყოლებული, არც ხელფასი ჰქონდა აღებული.

"ეყოს გამბედაობა ხელისუფლებას და გვითხრას, როდის მოგვცემს ფულს! - ცხარობდნენ პედაგოგები. - **დღეს-ხვალო, გვპირდებიან. ჩამოდის ხალხი სოფლებიდან, გზაში ფულს ხარჯავს და - არაფერი. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე?" "მთავრობას შეუძლია ამ ფულის გამონახვა, განა არ შეუძლია, მაგრამ შეგნებულად არ გვაძლევს, ამ პრობლემისგან გათავისუფლებულებმა, უკეთესი პირობები რომ არ მოვითხოვოთ,** - განმარტავდა თერჯოლის განათლების პროფკავშირების ხელმძღვანელი დარეჯან მიმინოშვილი. - **ჩვენი რაიონის პედაგოგების გასტუმრებას თვეში სულ 70 ათასი ლარი სჭირდება. ადგილობრივ ხელისუფლებას 200 პროცენტით შეასრულებინეს გეგმა, ჩვენთვის ტრანსფერი კი ცენტრალურ ბიუჯეტს არ აღმოაჩნდა. აქ ჩამოვედით და მინისტრს ჩვენი მიღებაც არ უნდა. ერთმანეთს რა ველაპარაკოთ, ყველა ერთნაირ გაჭირვებაში ვართ. ნახონ, რა მდგომარეობაა სოფლად. ხალხს პურის ფული უჭირს!" "ნოღაიდელი სხვა იყო - იტყოდა, გააკეთებდა! რასაც დაგვპირდა, ყველაფერი შეგვისრულა. ესენი ვინ არიან?"** - აზრი განავრცეს დანარჩენებმა.

ფინანსთა დღევანდელი მინისტრი მირიან გოგიაშვილი მასწავლებლებს მაინც შეხვდა. ნახევარსაათიანი ლოდინის შემდეგ, მასთან ჯერ საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარე მანანა კობახიძე მიიწვიეს, მერე - აქციის დანარჩენი მონაწილეები. დახურულ კარს მიღმა საუბარი ორ საათს გაგრძელდა. წლეულს მიუღებელი ხელფასებისა და საშვებულებო თანხების გარდა, მასწავლებლები წლების განმავლობაში დაგროვილი სახელფასო დავალიანების - 20 მილიონი ლარის დაფარვასაც მოითხოვდნენ. მათ ისიც აინტერესებდათ, რატომ ეხება პედაგოგებს ყოველწლიური 20-პროცენტიანი შემცირებები, მიუხედავად პრეზიდენტის, სახელმწიფო მინისტრისა და მისი მოადგილეების საპირისპირო დაპირებებისა და როდის მოხდება, მათი ხელფასების ასევე დაპირებული და გაურკვეველი მომავლისთვის გადადებული ზრდა 30 პროცენტით.

"შევთანხმდით, რომ ამ თვეში წლევანდელი სახელფასო დავალიანებიდან ორ თვეს დავფარავთ, თვის ბოლომდე დაიფარება საშვებულებო თანხებიც", - განაცხადა შეხვედრიდან გამოსულმა მირიან გოგიაშვილმა. ნაკლებად კმაყოფილი ჩანდა მანანა კობახიძე: **"რაღაც საკითხები გავარკვიეთ, დაგვპირდნენ, რომ სექტემბერში იქნება ხელფასების 30-პროცენტიანი ზრდა, მაგრამ ბრძოლა მაინც უნდა გავაგრძელოთ. ეს მაინც არ არის კანონის შესრულება - აგვისტოს ბოლო ოცი დღე აუნაზღაურებელი რჩება, გაურკვეველია "გაყინული" ხელფასების ბედი. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ის უფრო გვითხრეს, რა უჭირთ ფინანსთა სამინისტროში."**

თვის ბოლომდე ათიოდე დღე დარჩა. მანამდე პედაგოგები მოიცდიან. მერე რა იქნება, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ...

მასწავლებლები გამოსვლებითა და სასწავლო პროცესის ჩაშლით იმუქრებიან.

ბეიკერის გეგმიდან შევარდნაძის "გეგმისკენ"

პირველი გვერდიდან

საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს, ისეთი სურათი დახატოს, თითქოს, ყველაფერი შიდა წინააღმდეგობის ბრალია.

ასეთ რთულ სიტუაციაში "ალღუმს" სამთავრობო ფრაქციები უძლევებიან, რადგან სწორედ მათი პოზიციაა გადამწყვეტი. მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს, ისეთი სურათი დახატოს, თითქოს, შიდა წინააღმდეგობები ღრღნის და საერთო პლატფორმის შემუშავებას ვერ ახერხებს. მაგალითად, ვიტალი ხაზარაძე აცხადებს, რომ სახელისუფლებო გუნდი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერს მხარს ოპოზიციიდან წამოსულ დოკუმენტს, თუ მას მთელი ოპოზიციური სპექტრი დაეთანხმება. ფრაქცია "მოქალაქეთა კავშირის" თავმჯდომარისგან განსხვავებით, ფრაქცია "თანადგომის" ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი ირწმუნება, რომ მხარდაჭერილი იქნება ნებისმიერი ვარიანტი, რომელსაც ოპოზიცია წარმოადგენს. მას შემდეგ კი, როდესაც "მრეწველებმა" დაადასტურეს, რომ კენჭისყრაზე ალტერნატიულ კანონპროექტს დააყენებენ, მეძმარიაშვილი საერთოდ "აიჭრა": მას გაუჭირდა იმის თქმა, ოპოზიციის მიერ რამდენიმე ვარიანტის წარდგენის შემთხვევაში, უმრავლესობა რა პრინციპით იხელმძღვანელებს და რომელ ვარიანტს მიემხრობა.

იმას, რისი გახმოვანებაც უჭირს "თანადგომის" ხელმძღვანელს, ხმამაღლა აცხადებს სახელისუფლებო გუნდის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ირაკლი მინდელი. ფრაქცია "სოციალისტის" თავმჯდომარე პირდაპირ ამბობს, რომ **"თუ ოპოზიციიდან ორი ან მეტი ვარიანტი შემოვა, უმრავლესობის წევრებს არჩევანის უფლება ექნებათ და იმ პროექტს დაუჭერენ მხარს, რომელსაც უფრო სამართლიანად მიიჩნევენ".** ანუ, უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, რამდენიმე დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში, სამთავრობო ფრაქციების წევრთა ხმები გაიყოფა და, აქედან გამომდინარე, ოპოზიციის ყველა კანონპროექტი ჩავარდება.

სამთავრობო ფრაქციების ასეთი "მერყეობა" ოპოზიციას აფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება ძალით "იშტერებს თავს", რადგან საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა ხელს არ აძლევს და ყველა ღონეს ხმარობს, რათა 2 ნოემბრის არჩევნები დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ჩაატაროს. ამასთან დაკავშირებით, კოტე კემულარია პრეზიდენტის იმ განცხადებას იხსენებს, რომლის თანახმადაც, **"ტრაგედია არ იქნება, თუ არჩევნები მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება".**

უმრავლესობის მიერ დანთებულ ცეცხლზე ნავთს ასხამს "აღორძინება". მთელი მისი ძალისხმევა იმისკენ არის მიმართული, რომ შვიდი ოპოზიციური ფრაქციის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი დაბლოკოს. თუ ეს ვერ მოხერხდება, ბათუმური ალიანსის წარმომადგენლები იმუქრებიან, რომ მათი საპასუხო რეაქცია ძალზე მწვავე იქნება.

"ჩვენი ინტერესების შელახვას არავის შევარჩენთ და უკან აღარ დავიხევთ, როგორც ეს 1999 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს მოხდა," - აცხადებს სანდრო ბრეგაძე.

კიდევ უფრო რადიკალურია ფრაქცია "XXI საუკუნის" თავმჯდომარის ანზორ აბრალავას პოზიცია. მისი თქმით, **"2 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ შეიძლება მოვლენები ისე განვითარდეს, რომ რეალური საფრთხე შეექმნას არა მარტო ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ საქართველოს სახელმწიფოებრიობასაც".**

"საინტერესო" ვერსიას ავითარებს ფრაქცია "აღორძინების" ლიდერი ჯემალ გოგიტიძე. გუშინ ის სრული სერიოზულობით ამტკიცებდა, რომ ბეიკერის გეგმა, სინამდვილეში, თავად ამერიკელი პოლიტიკოსის მიერ კი არა, პრეზიდენტ შევარდნაძის შემუშავებულია. დასახელებული მტკიცებულების გათვალისწინებით, ბათუმური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი "შევარდნაძის გეგმაზე" უარის თქმას სავსებით დასაშვებად მიიჩნევს და სამაგიეროდ...

თუ რას სთავაზობს გოგიტიძე პარლამენტს სამაგიეროდ, სავსებით გაუგებარია. გასაგები მხოლოდ ის არის, რომ აჭარის გუნდი მომავალ ცესკო-ში ოთხ ადგილს ითხოვს, რაც, მეორე მხრივ, არც ერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფის "პარამეტრებში" არ ჯდება.

ალბათ, ყოველივე ზემოთ ნახსენებ გარემოებათა გათვალისწინებით ვარაუდობს ფრაქცია "ახალი მემარჯვენეების" ახალი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე, რომ ხელისუფლებას სურს, ბეიკერის გეგმა "აღორძინების" ხელით ჩაშალოს.

ეს სურვილი რეალობისგან ძალიან შორს აღარც არის: პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ყველას შეახსენებს, რომ დროის რესურსი იწურება და ცაიტნოტი ახლოვდება. ბევრი რამ არის დამოკიდებული დღევანდელ დღეზე: თუ პარლამენტი კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე ვერ მივა, მაშინ ახლო მომავალში პრეზიდენტ შევარდნაძეს, ალბათ, კიდევ ერთხელ მოუწევს იმის მტკიცება, რომ "ტრაგედია არ იქნება, თუ არჩევნები მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება".

პური და სანახაობა პარლამენტში

პირველი გვერდიდან

რაც შეეხება გოგავას მეორე ბრალდებას კირვალიძის მიმართ, რომ თითქოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და "პურპროდუქტების სახელმწიფო კორპორაცია" ხორბლის დეფიციტს წინასწარ გამიზნულად ქმნიან, სახელისუფლებო ბლოკის წევრმა ამ ბრალდების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა ვერ შეძლო.

თავად დავით კირვალიძე აცხადებს, რომ პურზე ფასი არ იზრდება, ხოლო მის 5-10 თეთრის ფარგლებში რყევას **"ბაზრისათვის დამახასიათებელ რყევად"** მიიჩნევს. **"პურის ბაზარი საქართველოში კომერციულია, ამიტომ პურის ფასს თავად ბაზარი არეგულირებს. თუმცა, შარშან მსგავსი რამ ოთხჯერ მოხდა და არავის გაუპროტესტებია,"** – **ნელ-ნელა მატულობს ადგილობრივი მოსავლის აღების ტემპები. წელს 200-220 ათას ტონაზე მეტ ხორბლის მოსავალს ველით, რაც შარშანდელ მოსავალს 10 ათასი ტონით აჭარბებს. ამდენად, ხორბლის ბაზარზე წყვეტილობას ადგილი არ ექნება და ქვეყანას პური არ შემოაკლდება."**

ის მიიჩნევს, რომ შარშან, როცა კონტრაბანდულმა ფქვილმა ადგილობრივის ფასი დააგდო, ამით მხოლოდ კეთილსინდისიერი მეწარმეები დაზარალდნენ. **"ახლა პური გააძვირეს მხოლოდ იმ მეწარმეებმა, ვინც კონტრაბანდულ ფქვილზე მუშაობდა. ამიტომაც ეს მოვლენა დროებითია. მალე პურზე ფასი ისევ ძველ ნიშნულს დაუახლოვდება,"** – აცხადებს კირვალიძე.

კომიტეტის სხდომაზე გამოსული პარლამენტის სხვადასხვა ფრაქციების წარმომადგენლები ერთხმად იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში პურზე ფასის განსაზღვრა სოფლის მეურნეობის მინისტრის პრეროგატივას არ წარმოადგენს.

"პურის თემის წამოწევით და კირვალიძის დადანაშაულებით ხელისუფლება ცდილობს, ყურადღება გადაიტანოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 135 მილიონი ლარით გარღვევის პრობლემიდან," - მიიჩნევს საპარლამენტო ფრაქცია "ახალი მემარჯვენეების" ერთ-ერთი ლიდერი დავით კოღუაშვილი.

"სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთადერთია, რომელსაც ამერიკელები დახმარებაზე უარს არასოდეს ეუბნებიან. ესენიც სწორედ იმაზე გაგიჟდნენ, იმ ფულში ხელს რომ ვერ აფათურებენ," – მიიჩნევს "ტრადიციონალისტი" მაია ნადირაძე.

კულუარებში მიიჩნევენ, რომ კირვალიძესთან გოგავას დაპირისპირებას უფრო ღრმა მიზეზები აქვს. ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება გოგავას დაინტერესება, ქართული ხორბლის ბაზარზე ახლავე მოხდეს ამერიკული ხორბლის ინექცირება, რაც ქართული ხორბლის ფასსაც დააგდებს და ამერიკული ხორბლის უფრო იაფად გაყიდვის საშუალებასაც შექმნის.

კორუფციული გარიგება "რაო ეეს როსიისთან"

პირველი გვერდიდან

"ეი-ი-ეს თელასის" ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საკითხსაც. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა კობა ნარჩემაშვილმა განაცხადა, ნიკა ლომინაძე, სავარაუდოდ, "ეი-ი-ეს თელასის" ფინანსურ მაქინაციებს შეეწირა.

საქართველოს მთავრობა არ უარყოფს, რომ "ეი-ი-ეს თელასი" რუსეთის გაერთიანებული ენერგოკომპანიასთან „თელასის" აქციათა 70 პროცენტის მიყიდვის მიზნით მოლაპარაკებებს მართავს. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის აკაკი ზოიძის თქმით, სახელმწიფო, რომელიც თელასის აქციათა 25 პროცენტის მფლობელია, ამ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს.

პარალელურად, გუშინ "ერთობის" ლიდერმა ჯუმბერ პატიაშვილმა სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტრო "რაოსთან" კორუფციულ გარიგებაში დაადანაშაულა.

"რაო ეეს როსიისთან" ქართველი ჩინოვნიკების კორუფციულ გარიგებებზე ისაუბრა ენერგოკრიზისის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ჩუბინიშვილმაც. მისი ინფორმაციით, სამინისტრო "რაოსთან" ფინანსურ მაქინაციებშია ჩაბმული და საქართველოს კუთვნილი თანხების რუსეთში "გათეთრებას" უწყობს ხელს. **"ორი წლის წინ ქართულმა მხარემ 220-კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი "სალხინო" აღადგინა, რითაც აფხაზეთს საშუალება მიეცა, ენგურჰესის ელექტროენერგია რუსეთში გაყიდოს. აფხაზები რუსეთში იმპორტს კომპანია "ვიგფილდის" მეშვეობით ახორციელებენ. ეს უკანასკნელი კი "რაო ეეს როსიისთან" ჩვენი შუამავალიცაა. ერთი შუამავალი კომპანიის არსებობა, რომელიც აფხაზეთის სეპარატისტული მთავრობის მეშვეობით ელექტროენერგიას "სალხინოდან" "საქრუსენერგოსგან" იაფად იყიდის და "საქრუსენერგოს" კუთვნილი "კავკასიონის" გავლით ისევ ჩვენ, უფრო ძვირად მოგვაწვდის, საეჭვოა,"** - განაცხადა ჩუბინიშვილმა. ამ საკითხის შესწავლის მოთხოვნით დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია კონტროლის პალატას მიმართავს.

საღამო-მონატრება

ანა ზაქარაია

გუშინ მაყურებლით გადაჭედილ ფილარმონიის დარბაზში გაიმართა აჭარის ლიდერის ასლან აბაშიძის მეუღლის მაგული გოგიტიძე-აბაშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, რომელიც მსახიობმა გურამ სალარაძემ გახსნა. **"ქალბატონი მაგული ყველას დააკლდა, ხალხს, შვილებს, მაგრამ ბატონი ასლანის ტკივილი მაინც სულ სხვაა. მე სწორედ მის ასაკში განვიცადე ეს ტკივილი და კარგად ვიცი, რა მძიმეა",** - გურამ სალარაძემ გამოსვლა ნიკოლოზ ბარათაშვილის "სული ობოლით" დაასრულა.

საღამოს ავსებდა მაგული გოგიტიძე-აბაშიძისა და მისი ოჯახის წევრთა ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა. **"ხელოვნების, კულტურის მეცენატი; ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრების განმავლობაში სიკეთეს თესავდა. მის სახელს უკავშირდება საქველმოქმედო სასადილოების, საბავშვო ბაღის, სამშობიარო სახლის გახსნა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე აჭარის კულტურის ფონდის პრეზიდენტი და "ქალები სიცოცხლისა და მშვიდობისათვის" აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო",** - ასე ახასიათებდნენ ასლან აბაშიძის მეუღლეს გამომსვლელები.

მაგული გოგიტიძის ხსოვნის საღამო.

მაყურებელი განსაკუთრებით ააღელვა დიანა აბაშიძის დედისადმი მიძღვნილმა გამოსათხოვარმა წერილმა. **"რამხელა ტვირთია სიცოცხლე, რა მძიმე სატარებელია ტკივილი, "უშენობა" რომ ჰქვია სახელად",** - მსახიობის მიერ სცენაზე წაკითხული ეს სიტყვები მოსაწვევ ბარათსაც ამშვენებდა. აქვე იყო აჭარის ლიდერის მეუღლისადმი მიძღვნილი ლექსიც, რომელიც ასლან აბაშიძეს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ დაუწერია.

„ლეიბორისტები" ცხრაბალიანი მიწისძვრით იმუქრებიან

მიწისძვრით დაზარალებულთა მხარდასაჭერად "ლეიბორისტებმა" ფიროსმანის ქუჩაზე ღია ცისქვეშ გამართეს პრესკონფერენცია. პარტია აპროტესტებს ფინანსთა სამინისტროს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიწისძვრით დაზარალებულებისთვის განკუთვნილი ოთხი მილიონი ლარის ორ მილიონამდე შეკვეცას ეხება.

თორნიკე ქოროღლიშვილი

"თუ ამ ხალხს არ მიხედავთ, 2 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ცხრაბალიან მიწისძვრას მოგიწყობთ", - დაემუქრა "ლეიბორისტი" პაატა ჯიბლაძე ხელისუფლებას.

მანვე აღნიშნა, რომ, პარტიის ინფორმაციით, **"კორუმპირებული ოლიგარქები აპირებენ მიწისძვრისგან დაზიანებული სტრატეგიული დაგეგმარების მქონე ქუჩების შესყიდვას და იქ სასახლეების წამოჭიმვას".**

"სეკვესტრებით დაკავებული მთავრობის" საპირისპიროდ, ლეიბორისტები, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, მიწისძვრით დაზარალებულ მოსახლეობას ჰპირდებიან, რომ დახმარებას 40 მილიონამდე გაზრდიან.

"თუ არა აქვთ, კეთილ ინებონ და ეს თანხა საკუთარი ჯიბეებიდან ამოიღონ, - განაცხადა ლეიბორისტული ფრაქციის ლიდერმა გიორგი გუგავამ, - **ამასთან, გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხელისუფლებამ 2,5 მილიონი ლარი უაზრო პროექტებში ჩადო. ქვიშის ფრენბურთის დაფინანსებას, ურჩევნიათ, ხალხს მიხედონ."** წინააღმდეგ შეთხვევაში პარტია სახელისუფლო შენობების მასობრივი პიკეტირებით იმუქრება.

აქციის ბოლოს გიორგი გუგავამ იმედი გამოთქვა, რომ **"მთავრობა ამ საკითხზე სერიოზულად დაფიქრდება და მას გულთან ახლოს მიიტანს".**

დასასრულ, "ლეიბორისტებმა" ფიროსმანის ქუჩის დაზიანებული სახლები მოინახულეს.

ორი სიტყვით

ბათუმი. აჭარის ლიდერს ასლან აბაშიძესა და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ ავთანდილ ჯორბენაძეს შორის დაპირისპირება გრძელდება. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას, აბაშიძემ ყველაზე მეტი დრო სწორედ ჯორბენაძის კრიტიკას დაუთმო. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. რუსული მხარე მზადაა, თავის თავზე აიღოს გუდაუთის ბაზაზე ინსპექტირების ჩატარებისას ქართული საინსპექციო ჯგუფის უსაფრთხოება. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. ჰოლანდიამ, როგორც ეუთო-ს თავმჯდომარე ქვეყანამ, ოფიციალურად შესთავაზა მისი ტერიტორია ქართულ და ოსურ მხარეებს კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების საკითხზე ექსპერტთა ჯგუფების სრულმასშტაბიანი დელეგაციების მოლაპარაკებათა მე-10 რაუნდის გასამართად. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. დღეს თბილისში ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების ოთხმხრივი შერეული საკონტროლო კომისიის ოსური მხარის მდივანი ლეონიდ თიბილოვი და ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების უშიშროების მინისტრის მოადგილე ალან ელბაქიევი ჩამოვლენ. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გუშინწინ გამთენიისას გეგუთის საერთო რეჟიმის დაწესებულებიდან გაქცევის მცდელობა აღკვეთეს. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გაქცევას ცდილობდა ქურდობისათვის მსჯავრდებული, 20 წლის გიორგი გვარჯალაძე, რომელიც დილის 6.30 საათზე განმწესმა აკრძალულ ზოლში ნახა. გუშაგის გამაფრთხილებელი გასროლის შემდეგ პატიმარი დააკავეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. რუსთავის N2 დაწესებულებაში წუხელ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 130-მა თანამშრომელმა ჩხრეკა ჩაატარა, რომლის მიზანი დაწესებულებიდან აკრძალული ნივთების ამოღება და ვითარების შემოწმება იყო.

ჩხრეკის ჩატარება მას შემდეგ გადაწყდა, რაც გაჩნდა ოპერატიული ინფორმაცია დაწესებულებიდან გაქცევის მზადების შესახებ. გუშინვე კოლონიიდან ის 23 მსჯავრდებული გაიყვანეს, რომლებიც სარეჟიმო სიტუაციას ძაბავდნენ.

ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია - მობილური ტელეფონები, ტელეფონის დამტენები, რკინის საჭრელი ხერხი, 10 ცალი ელექტროდი, პლასტმასის ჭურჭელში მოთავსებული 10 ლიტრი ღვინო, 22-ლიტრიანი ცარიელი მინის ქილა, კედლის სატეხი სოლი, 12 ცალი სხვადასხვა სახის თვითნაკეთი მჩხვლეტავი საგანი. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. პოლიციამ დააკავა გორის რაიონის სოფელ ქორდში მცხოვრები, 30 წლის გიორგი ჯალაბაძე, რომელსაც ჩამოართვეს უნომრო რევოლვერი, "ნაგანი"- ექვსი ვაზნით, ხოლო ჯალაბაძის „აუდის" მარკის ავტომანქანის საბარგულიდან ამოღებულია 2 ცალი ხელყუმბარა „ფ-1," საბრძოლო მდგომარეობაში. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ხაბუმეს მკვიდრი ძმები - 22 წლის ომარ და 20 წლის ალექსანდრე ჯაფარიძეები თბილისში დააკავეს.

ისინი 9 ივლისს თბილისის სანზონის დასახლების ერთ-ერთი კორპუსის ეზოდან, დავით არსენიშვილის ავტოფარეხიდან, მისი ავტომანქანა „ოპელვექტრას" მოპარვაში იმხილებიან. ძმებმა ავტომანქანა ქალაქის გარეუბანში, წინასწარ ნაქირავებ ავტოფარეხში გადამალეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სექტემბრიდან "საქართველოს ელექტროკავშირი" აბონენტებთან გააფორმებს ხელშეკრულებას ახალ ციფრულ სადგურზე გადართვასთან დაკავშირებით.

"ელექტროკავშირში" აცხადებენ, რომ ჩინური კომპანია "იუავეი ტექნოლოჯის" მიერ დამზადებული სადგური, ძირითადად, დიღმის მასივის და საბურთალოს რაიონის მოსახლეობას მოემსახურება. ახალ სადგურზე გადართვა ნებაყოფლობითი იქნება და გარკვეული გადასახადი დაწესდება. აბონენტებს მისი ეტაპობრივად დაფარვის საშუალება ექნებათ, ხოლო უმწეო მოსახლეობისთვის ახალ სადგურზე გადართვა, შეიძლება, საერთოდ უფასოდ მოხდეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ბავშვები თავიანთ უფლებებს ინტერაქტიული თეატრალური გაკვეთილების მეშვეობით შეისწავლიან. ბავშვთა უფლებების კონვენციის სწავლების პროექტს გაერო-ს ბავშვთა ფონდი თბილისის ზღაპრის თეატრთან ერთად განახორციელებს. თეატრალიზებული გაკვეთილები, რომელიც თეატრალურ სარდაფში ჩატარდება, მიზნად ისახავს ბავშვის უფლებათა სწავლებას უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის. ასეთი გაკვეთილები საქართველოს მასშტაბით გაიმართება. 8-12 წლის 25.000 ბავშვი თავის უფლებებს გაეცნობა. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 300 თეატრალური გაკვეთილი ჩატარდება. პროექტის პრეზენტაცია ხვალ გაიმართება. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, წყალტუბოს რაიონში ცოფით ორი ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადების წყაროდ მიჩნეულია ოჯახის კატა; გარდაიცვალა ამ ოჯახის ორი წევრი: დედამთილი და რძალი.

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის, პაატა იმნაძის თქმით, ცოფით დაავადების სხვა შემთხვევები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. მიუხედავად ამისა, ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას, პროფილაქტიკის მიზნით, ოჯახის კატებისა და ძაღლებისთვის აცრების ჩატარებას ურჩევს. **მედია-ნიუსი**

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

ნიკა ლომინაძის მკვლელობა

როგორ იძიებენ მილიონების გაქრობის საქმეს და რა მოხდა სინამდვილეში

პირველი გვერდიდან

"პისკუნოვს და შიროკის გაუკვირდათ. ჩვენ წარმოგვიდგინეს წერილები – ორი. ორივეში დაფიქსირებული იყო, რომ "თელასი" თხოვდა რუსეთის ჯარებს შპს "ორლანდო ჰოლდინგ კორპორეიშენისთვის" ჩაერიცხათ 1,5 მილიონი ლარი, ხოლო შპს "იბერია პრაიმ კაპიტალისთვის" - 1 მილიონი ლარი. ერთი წერილი დადასტურებული იყო ჩიკვაიძის ხელმოწერით, მეორე – ჩემი, ჩიკვაიძის და კ.გაგნიძის. მაშინვე მივხვდი, რომ ჩემი ხელმოწერა გაყალბებული იყო, რაც ვუთხარი კიდეც შიროკისა და პისკუნოვს. მათ თქვეს, რომ შეცდომაში შეიყვანათ მირიანმა."

გვიჩიანის თქმით, მან სწორედ ასე შეიტყო ყალბი წერილებისა და მირიან ცხვარაძის არსებობის შესახებ.

აქ თხრობის ძირითადი ხაზიდან ერთხელ გადავუხვევთ და "იბერია პრაიმ კაპიტალის" მიერ 1998 წელს განხორციელებულ ოპერაციაზე მოგახსენებთ.

1998 წლის ივლისში "თელასის" მაშინდელ გენერალურ დირექტორს (ამერიკულ კომპანიას თელასის პრივატიზაცია ჯერ არ ჰქონდა განხორციელებული) ბეჟან ხუციშვილს, "იბერია პრაიმ კაპიტალის" სახელით, წერილით მიმართავს მირიან ცხვარაძე. ამ წერილის საფუძველზე გაკეთებული ოპერაციის დეტალური აღწერა ჩვენი წერილის თემას ძალზე დაგვაშორებს, თუმცა, ერთის აღნიშვნა კი, ალბათ, ურიგო არ იქნება: ამ ოპერაციის შედეგების ბუღალტრულად გაფორმება ხუციშვილმა გიორგი გვიჩიანს დაავალა.

ეს მხოლოდ ერთი დოკუმენტი გახლავთ იმის დამადასტურებლად, რომ გვიჩიანს მირიან ცხვარაძისა და მისი ფირმის შესახებ პირველად რუსეთის ჯარების წარმომადგენლებისგან არ სმენია. მეტიც, პარლამენტის ენერგეტიკული საკითხების დროებით საგამოძიებო კომისიას არაერთი მასალა მოეპოვება, რომლებიც ადასტურებენ, რომ 2002 წლის გაზაფხულზე მოლაპარაკების მაგიდასთან მსხდარ მხარეთაგან "იბერია პრაიმ კაპიტალთან" საქმიანი ურთიერთობა წარსულში ყველას ჰქონია. მეტიც, სერგეი პისკუნოვიცა და ალექსანდრ შიროკიც ამ ურთიერთობის საფუძვლების შესახებაც კი ესაუბრნენ გამოძიებას.

"2001 წლის აპრილში დავიწყე მუშაობა რუსეთის ჯარების შტაბის საბინაო ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსად. ჩემამდე მუშაობდა არკადი ბაბაევი, რომლისგანაც გავიცანი მირიან ცხვარაძე. მისგან ვიცოდი, რომ ჰქონდათ საქმიანი ურთიერთობა და მირჩია, გამეგრძელებინა ეს ურთიერთობები. ამიტომ მეც მასთან კარგი ურთიერთობა მქონდა და ვიცნობდი, როგორც საქმიან ადამიანს," - გამოუტყდა გამოძიებას პისკუნოვი.

დაახლოებით იგივეს ამბობს შიროკიც: **"2001 წლის აპრილში ან მაისში დავინიშნე ამ თანამდებობაზე. პარალელურად დაინიშნა პისკუნოვი. ჩვენმა წინამორბედებმა გაგვაცნეს მირიან ცხვარაძე, რომელსაც ფინანსური ურთიერთობები ჰქონდა რუსეთის ჯარებთან და გვირჩიეს, გაგვეგრძელებინა მასთან თანამშრომლობა."**

მათი თანამშრომლობის უკანასკნელი შედეგი აღმოჩნდა 2,5 მილიონიანი გადარიცხვა, რომლის ყველა დეტალს პისკუნოვიცა და შიროკიც სწორედ მირიან ცხვარაძეს უკავშირებენ: **"2001 წლის მაისის ბოლოს "AES თელასის" მიმართ რუსეთის ჯარებს ჰქონდათ დავალიანება მოხმარებული ელექტროენერგიის გამო,** - უამბო გამოძიებას პისკუნოვმა, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას კატეგორიულად მოითხოვა ადვოკატის დასწრება, გამოძიებას კი ადვოკატის გარეშეც ენდო, - **ცხვარაძემ მითხრა, რომ მისი ფირმა დაფარავდა ელექტროენერგიის საფასურს და ასევე წინსწრებით დაფარავდა თანხას, რის შემდეგაც მისი ფირმისთვის უნდა გადაგვეხადა ეს თანხა. მე ეს გარიგება მაწყობდა, რადგანაც თანხის გადახდა გვიწევდა ეტაპობრივად და დავთანხმდი".**

ამის მიუხედავად, ეტაპობრივ გადახდაზე საუბარი გადაჭარბებულია – რუსეთის ჯარებმა "ორლანდო ჰოლდინგ კორპორეიშენს" 1 მილიონი ლარი ერთჯერადად, უკლებლივ ჩაუთვალა.

იბერია პრაიმ კაპიტალის წერილი, რომელზეც კარგად ჩანს ხელმოწერები

დავუბრუნდეთ კვლავ პისკუნოვის ჩვენებას: **"ცხვარაძემ მომიტანა 2001 წელს 1 მაისით დათარიღებული "თელასის" წერილი, რომლითაც "თელასი" გვატყობინებდა, რომ "ორლანდო ჰოლდინგ კორპორეიშენმა" დაფარა ჩვენს სასარგებლოდ 1 500 000 ლარი და გვთხოვდნენ, ანგარიშსწორება გვეწარმოებინა ამ ფირმასთან. მე ჩავთვალე სარწმუნოდ ეს წერილი და მოვახსენე აღნიშნული ფაქტის შესახებ შიროკის, რომელიც დამეთანხმა. ამის შემდეგ "ორლანდო ჰოლდინგ კორპორეიშენის" ანგარიშზე გადავრიცხეთ 1 500 000 ლარი. იმავე წერილში ეწერა, რომ ჩვენი დავალიანება იყო 828 450 ლარი. 2001 წლის 26 ივნისს კვლავ მომიტანა ცხვარაძემ "AES თელასის" წერილი, რომლის მიხედვითაც, "ორლანდო ჰოლდინგი კორპორეიშენის" მსგავსად "იბერია პრაიმ კაპიტალთან" გვეწარმოებინა ანგარიშსწორება 1 000 000 ლარზე. ვინაიდან ამ თანხის დავალიანება არ ჰქონია ჯარებს, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თანხა გადახდილი იყო წინსწრებით და გვექნებოდა "თელასში" კრედიტული ნაშთი. აღნიშნული ფაქტი შევუთანხმე შიროკის, ისიც დამთანხმდა, რის შემდეგაც "იბერია პრაიმ კაპიტალს" გადავურიცხეთ 1 მილიონი ლარი".**

ამბის გაგრძელებას სერგეი პისკუნოვი ასე იხსენებს: **"2002 წლის თებერვლის ბოლოს ჩვენ მივიღეთ "თელასის" მენეჯერის გვიჩიანის წერილები, სადაც იგი მოითხოვდა დავალიანების დაფარვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გვაფრთხილებდა დენის გამორთვაზე. მე დავუკავშირდი ცხვარაძეს და მოვთხოვე პასუხი. მან მითხრა, რომ ყველაფერს მოაგვარებდა, თუმცა 2002 წლის მარტში გამოგვირთეს დენი. ამიტომ მოვიწვიეთ "თელასის" მენეჯერი გვიჩიანი, რომელმაც გვითხრა, რომ საკრედიტო ნაშთი არ გვერიცხებოდა და ბარათზე იყო ნული. შეხვედრაზე ვიყავით მე და შიროკი".**

როგორც ირკვევა, ამ შეხვედრაზე ყალბი წერილები მხოლოდ რუსეთის ჯარებს არ გამოუმზეურებია. მათ მიერ "თელასიდან" მიღებული წერილების გამოჩენის პარალელურად, გვიჩიანმა რუსეთის ჯარებიდან მიღებული წერილები წარადგინა. ახლა რუსეთის ჯარებს მოუხდათ წერილების სიყალბეზე ლაპარაკი. ამ წერილების მიხედვით, "AES თელასმა" რუსეთის ჯარების საკრედიტო ნაშთზე არსებული თანხით საქართველოს სხვადასხვა ორგანიზაციებს გაუფორმა ელექტროენერგიის დავალიანების ჩათვლა. რუსეთის ჯარების წარმომადგენლებმა "თელასისგან" ამ ჩათვლების გაუქმება მოითხოვეს. სამაგიეროდ, პრეტენზია არ გამოუთქვამთ ერთხელ უკვე გადახდილ 2,5 მილიონ ლარზე და თანხის ხელახლა გადახდაზე დათანხმდნენ.

"ჩემი პირობა ასეთი იყო, - ყვება გიორგი გვიჩიანი, - **თბილსრესს უნდა დაეწერა დასტურის წერილი საბითუმო ბაზართან, რაც გახდებოდა საფუძველი, რომ ბაზარი შეგვიმცირებდა 2,5 მილიონი ლარის დავალიანებას. შესაბამისად, რუსეთის ჯარები აწარმოებდა ანგარიშსწორებას თბილსრესთან. ბულბულაშვილმა მოითხოვა, რომ გაფორმებულიყო ხელშეკრულება "თელასს", თბილსრესსა და რუსეთის ჯარებს შორის და რუსეთის ჯარებს მიეცათ მისთვის ოფიციალური გადახდის გრაფიკი. რუსები დათანხმდნენ... ხელშეკრულება გაფორმდა 2002 წლის 29 მარტს. რამდენიმე დღეში ბულბულაშვილმა საბითუმო ბაზარს მისწერა დასტურის წერილი ზემოთ აღნიშნული ჩათვლის განხორციელების შესახებ. 2002 წლის მაისის დასაწყისში საბითუმო ბაზარმა აღნიშნული ჩათვლა გაატარა".**

რატომ დათანხმდნენ რუსები, ფაქტობრივად, კაბალური ხელშეკრულების დადებაზე? გამოძიებას ისინი ასეთ ახსნა-განმარტებას აძლევენ: **"ჩვენ მივხვდით, რომ ცხვარაძე გვატყუებდა და ყალბი წერილების საფუძველზე გადაგვარიცხინა ფული. გვიჩიანმა შემოგვთავაზა, რომ გაგვეფორმებინა ხელშეკრულება "თელასთან" და თბილსრესთან 2,5 მილიონის ეტაპობრივ გადახდაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დენს არ ჩაგირთავთო. ჩვენ აღმოვჩნდით ცუდ სიტუაციაში, ვინაიდან, სანამ გავარკვევდით ცხვარაძესთან ურთიერთობას, დენს არ ჩაგვირთავდნენ, ასეთ შემთხვევაში კი ეს ფაქტი ცნობილი გახდებოდა ჩვენი ხელმძღვანელობისთვის. ამიტომ მეც და შიროკიც დავთანხმდით."** ანუ დათანხმდნენ, საკუთარი ორგანიზაცია 2,5 მილიონით დაეზარალებინათ.

რუსეთის ჯარების წარმომადგენლების გარდა, საიდუმლო გიორგი გვიჩიანმაც შეინახა - "AES თელასიდან" რუსეთის ჯარებში მისული წერილების შესახებ მას ხელმძღვანელობისთვის არაფერი უთქვამს. ამ წერილების შესახებ ხელმძღვანელობამ, კერძოდ, "AES თელასის" ფინანსურმა დირექტორმა ნიკა ლომინაძემ რუსეთის ჯარების წარმომადგენლებისგან შეიტყო.

2002 წლის 29 მარტს, სამმხრივი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, გვიჩიანის მითითებით, რუსეთის ჯარებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგათ, მაგრამ აპრილში კვლავ შეუწყდათ.

"რუსები მოვიდნენ ჩემთან და მთხოვეს, შემესრულებინა მათთვის ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ მიცემული პირობა, რომ მე მათ გავუწევდი გარკვეულ შეღავათებს ელექტროენერგიის მიწოდებაში, - ყვება გიორგი გვიჩიანი, - **რუსებს შევპირდი, რომ გავერკვეოდი და დავურეკავდი. ამის შემდეგ დავუკავშირდი ბიზნესცენტრის მენეჯერებს. მათ მითხრეს, რომ რუსების გამორთვის შესახებ ბრძანება მოდიოდა ლომინაძისგან. შევხვდი ნიკას და ვუთხარი, რომ რუსებს მართლა შევპირდი გარკვეულ დახმარებას, რათა ხელშეკრულებაზე მომეწერინებინა ხელი. ნიკამ კი მითხრა, რუსებისთვის მეთქვა, რომ ეს იყო გენერალური დირექტორის იგნასიო ირიბარენის გადაწყვეტილება და ვერ ვეხმარებოდი მათ. მეც ზუსტად ასე ვუთხარი რუსებს. ამის შემდეგ, როგორც გავიგე, რუსები იყვნენ მისულები "თელასში", რადგან ნიკა ამოვიდა ჩვენთან და ამოიტანა რუსების მიმართ "თელასის" მიწერილი ყალბი წერილი "იბერია პრაიმ კაპიტალისთვის" თანხის გადარიცხვაზე, რომელსაც ირაკლი ჩიკვაიძე აწერდა ხელს."**

საიდუმლოს შენახვას აზრი აღარ ჰქონდა: **"მე ვთქვი, რომ კიდევ არის ერთი ყალბი წერილი, რომელიც მათ აქვთ და არის მათ მიერ მოწერილი წერილები, რომლებზეც ამბობენ, რომ ყალბიაო,** - უამბო გამოძიებას გვიჩიანმა, - **ნიკამ თქვა, რომ ჩვენ ვერ ვენდობით რუსებს იმაში, რამდენად ყალბია ეს წერილები და რამდენად შეასრულეს მათ ჩვენს მიერ გაგზავნილი ყალბი წერილები, ამიტომ უნდა ვუპასუხოთ, რომ, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ იზარალეს ამ ყალბი წერილებით (ჩვენ არ გვიზარალია), მაშინ მათ უნდა მიმართონ შესაბამის ორგანოებს. ყველა დავეთანხმეთ ამ მოსაზრებას და დავიშალეთ. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რუსებისთვის ელექტროენერგია არ მიგვეწოდებინა დავალიანების დაფარვამდე".**

როგორც გვიჩიანი იხსენებს, ლომინაძის პირდაპირ მოვალეობებში არ შედიოდა დავალიანების არსებობის გამო ობიექტებისთვის ელექტროენერგიის გამორთვაზე ბრძანებების გაცემა, თუმცა ამის უფლება ჰქონდა. მაგრამ იმავე გვიჩიანის თქმით, მას მანამდე არასოდეს გაუგია, რომ ლომინაძეს ვინმესთვის დენის მიწოდების შეწყვეტა ებრძანებინოს.

რაც შეეხება რუსეთის ჯარებს, ისინი ნიკა ლომინაძის ლოგიკას არ გაჰყვნენ – შესაბამის ორგანოებს, ანუ სასამართლოს არ მიმართეს. მხოლოდ 2003 წლის 17 მარტს შეიტანეს თბილისის პროკურორის სახელზე სასარჩელო განცხადება. ამ დროისთვის, ცხადია, რაიმეს დამალვას აზრი აღარ ჰქონდა - გამოძიებას იმ პერიოდისთვის მთელი მაქინაცია გაშიფრული, ხოლო მირიან ცხვარაძე დაპატიმრებული ჰყავდა. მეტიც, ასეთ პირობებში საჩივრის დაწერა ზედმეტი ეჭვების თავიდან ასაცილებლად უფრო გამოდგებოდა. სხვათა შორის, მათ ამას ერთგვარად მიაღწიეს კიდეც – გამოძიება დღეს ვერ ხედავს ვერანაირ ხელშესახებ საფუძველს საიმისოდ, რომ რუსეთის ჯარების შტაბი და მათი წარმომადგენლები მოტყუებულად არ ჩათვალოს.

როგორ მუშაობს თბილისის პროკურატურაში შექმნილი საგამოძიებო ჯგუფი და რა შედეგს მიაღწია რამდენიმე თვის მანძილზე მიმდინარე გამოძიებამ, ამის თაობაზე შემდეგ ნომერში წაიკითხავთ.

თურქული გემიდან პასპორტები ამოღებულია

ვალერი ჩხეიძემ გუშინ ჟურნალისტებს დაასწრო და მას შემდეგ, რაც აშშ-ში თავისი ვიზიტის შედეგები მიმოიხილა, თავად მოყვა რუსული პასპორტებით დაკავებული თურქული გემის ამბავს. როგორც საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის შეფი აცხადებს, მათ უწყებას წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სოჭში ასეთი სუფთა საპასპორტო ბლანკების შეტანა იგეგმებოდა.

ფოთის სანაპირო დაცვის დივიზიონმა, რომელიც აფხაზეთის ზედა ზონას აკონტროლებს, პატრულირებისას ტრაპიზონიდან მომავალი გემი დააკავა. ჩვენს ტერიტორიულ წყლებში სააბორდაჟო ჯგუფს ხომალდის შემოწმების უფლება აქვს. სწორედ ასეთი შემოწმებით აღმოაჩინეს ამ გემზე საპასპორტო ბლანკები. სულ 60 ყუთი, თუმცა, ტვირთის ჩამონათვალში ეს ბლანკები ნახსენებიც კი არ ყოფილა და ძირითადად, სამშენებლო მასალები იყო მითითებული. რადაგან გემს არც საზღვარი დაურღვევია და არც ზღვაში კანონსაწინააღმდეგო რამ ჩაუდენია, ჩხეიძის მტკიცებით, თურქული გემის დაკავების უფლება ქართულ მხარეს არ ჰქონდა. **"გემზე არც სიგარეტი ყოფილა და არც იარაღი, როგორც ამას ზოგიერთი პოლიტიკოსი აცხადებს. დარეკვითაც გემის გათავისუფლების მოთხოვნით ჩვენთან არავის დაურეკავს და პოლიტიკაში ჩვენს ჩართვას ნუ ეცდებიან,"** - აცხადებს ჩხეიძე. პასპორტის ნიმუშები კი რეაგირებისათვის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების საბჭოს გადაუგზავნეს. დანარჩენი ბლანკები კვლავაც სასაზღვრო დეპარტამენტში რჩება და ლიკვიდაციას ექვემდებრება.

სულ ჩვენს წყლებში, ბოლო კვირების მანძილზე, ქართველმა მესაზღვრეებმა 8 გემი დააკავეს. აქედან ერთი, რომელსაც აფხაზეთიდან უკანონოდ ხე-ტყე გაჰქონდა, მალე აუქციონის წესით გაიყიდება. ადრე უკანონო თევზჭერის ფაქტის გამო დაკავებული ერთი თურქული გემი უკვე გაიყიდა. გემების დაკავების გამო ჩვენმა სასაზღვრო დეპარტამენტმა მართლაც ორი ჩიტის დაჭერა შეძლო. ამერიკამ საქართველოს მიერ გატარებული სამუშაოები მოიწონა, თურქი ბიზნესმენები კი, თავის მხრივ, ახლა მზად არიან, აფხაზეთის მიმართულებით გამგზავრებამდე საბაჟო რეგისტრაცია ფოთში გაიარონ.

მომავალი წლიდან საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოსთვის შემუშავებული პროგრამის ფარგლებში 17 მილიონ 500 000 დოლარს მიიღებს. ამის შესახებ მხარეები 12-19 ივლისს, დეპარტამენტის თავმჯდომარის ვალერი ჩხეიძის ამერიკაში ვიზიტისას შეთანხმდნენ. 2004 წლისთვის დაგეგმილია, აგრეთვე, ომალოსა და ლაგოდეხის სამხედრო აეროდრომების აღდგენა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკული მხარე საზღვრისპირა რაიონებში არსებული ყველა სამხედრო აეროდრომის აღდგენას აპირებს.

24 საათი

„კმარა" სამცხე-ჯავახეთის ხელისუფლებას უტევს

პირველი გვერდიდან

ხელისუფლება აგონიაშია. ხალხი მთავრობის უაზრო დაპირებებით დაიღალა, უკეთესი მომავლის დაუსრულებელმა მოლოდინმა ახალგაზრდობა უიმედობასა და სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო.

შეუძლებელია, ჯანსაღად აზროვნებდე და თან ამბობდე, რომ არაფერია შესაცვლელი. შეუძლებელია, ოდნავ მაინც გიყვარდეს შენი ქვეყანა და არ ფიქრობდე, რომ კმარა და ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. კმარა ლოდინი, კმარა დუმილი, კმარა ძილი, უსაქმურობა, უხელფასობა, უსახსრობა, კმარა უვიცობა, კმარა მექრთამეობა, კმარა სიღატაკე, ადამიანურობის მიღმა ყოფნა. კმარა ყველასათვის, ვისაც არ ეჩვენება, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობს და უკეთესი ვერც წარმოუდგენია. და ეს ყველაფერი ყველაზე მეტად, ალბათ, მაინც ახალგაზრდობისთვის - სტუდენტობისთვის კმარა.

ეს ახალგაზრდები აწყობენ აქციებს იმისათვის, რომ მთავრობას რამდენიმე ასეული თუ ათასეული ლარი გააგდებინონ და ამით გულის მანკით დაავადებულ პატარა ბავშვებს სიცოცხლე შეუნარჩუნონ. ეს ახალგაზრდები უწვებიან ქუჩაში მანქანებს და ამ ახალგაზრდებს არ ეშინიათ უმწეო და მიხრწნილი ხელისუფლების, იმიტომ, რომ სიმართლე ყოველთვის მათ მხარეზეა. სამაგიეროდ, ხელისუფლებს, "სკამოსნებს" ეშინიათ მათი. მერე და როგორ ეშინიათ. ეშინიათ, როგორც ვირთხებს, ბნელი სოროებიდან რომ გამოყოფენ თავებს და როგორც კი რამე გაიფაჩუნებს, მაშინვე უკან შეძვრებიან. უნდა ეშინოდეთ კიდეც, რადგან მათი დღეები დათვლილია, რადგან ეს ახალგაზრდები აკმარებენ მათ, რაც მოუპარავთ, გაუძარცვავთ, გაუღლეტიათ, გაუყვლეფიათ.

აი, ასეთ "ექსტრემისტ პროვოკატორთა ექსპანსიას გადაურჩა" ბორჯომი 5 ივლისს. და რომ არა ახალდაბაში პოლიციის გამშვებ პუნქტთან გზის გადაკეტვა, რომ არა "ბორჯომელი მოსახლეობის", სინამდვილეში კი სოფლებიდან დაქირავებული ხელკეტებით შეიარაღებული დამქაშების, ადგილობრივი პოლიტიკური წვრილფეხობის და საზოგადოებრივი წესრიგის "უბადლო დამცველების" მედგარი წინააღმდეგობა, ბორჯომში "ქაოსი" და "ანარქია" გარდაუვალი იყო, რასაც "ძნელად გასათვალისწინებელი შედეგები" შეიძლებოდა მოჰყოლოდა. მაგალითად, სტუდენტებს "დაეჯღაბნათ" და "დაეთხაპნათ" კურორტი, მაშინ, როცა ჩხრეკის შედეგად მათ ტრანსპორტში არანაირი "დასაჯღაბნი" და "დასათხაპნი" საშუალებები არ აღმოჩნდა.

რა თქმა უნდა, ვერც ესენი შეძლებენ "დაიჭირონ კატა ბნელ ოთახში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იგი იქ არ იმყოფება". მაგრამ, სამაგიეროდ, მათ მაინც შეძლეს ის, რომ ბორჯომი არ ქცეულიყო "დესტაბილიზაციის კერად" და არ "დარღვეულიყო" ქალაქის ცხოვრების "აქტიური რიტმი".

ეს ასე უნდა გაკეთებულიყო, თანაც დატრიალებულიყო კიდევ ერთი 9 აპრილი და ამას ჩაიდენდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოსვლამდე 9 აპრილს 9 აპრილის ძეგლთან ემოციებად იფრქვეოდნენ. ჩანს, მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსვლამდე შეიძლება გეტკინოს და განიცადო 19-20 წლის სტუდენტებისათვის ხელკეტებით მიყენებული ტკივილები.

მაინც რატომ გადაწყვიტეს ბორჯომის ხეობაში "შემოჭრა" "კმარას" აქტივისტებმა და აქ "არეულობის შემოტანა"?! აბა, რა დიდი მიხვედრა უნდა იმას, რომ ეს "სამოქმედო გეგმის" II ნაწილი იყო. სამოქმედო გეგმის II ნაწილი კი სამოქმედო გეგმის I ნაწილის გარეშე არ არსებობს.

აი, I ნაწილიც: 4 ივლისს "უმადური" და "უპასუხისმგებლო" სტუდენტები ადგილობრივი ხელისუფლების "დამხობის მომწოდებლური ყოვლად უზნეო და აბსურდული" ტრანსპარანტებით იკრიბებიან ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის წინამდებარე მოედანზე და იწყებენ მდგომარეობის "სტაბილიზაციისათვის ხელის შეშლას" იმ "იმედით", რომ მათ დაარბევენ. რამდენიმე წუთში ადგილობრივი ხელისუფლება წარმატებით არბევს მშვიდობიან აქციას, მაგრამ მათი გამჭრიახობა ვერ წვდება მოქმედების "გენერალური გეგმის ორგანიზებულობის ხარისხს", რადგანაც მათი ქმედება ხდება კარგი საბაბი "სამოქმედო გეგმის" უკვე მეორე და მთავარი ნაწილის განსახორციელებლად, რომლის, ასევე, მთავარი და საბოლოო მიზანია "საკურორტო სეზონის ჩაშლა" და "უამრავი დაგეგმილი რესპუბლიკური თუ საერთაშორისო ღონისძიების გადადება"...

რა ძალიან ჰგავს ეს აბდაუბდა ბრალდებები 1989 წლის 10 აპრილის გაზეთ "კომუნისტში" გამოქვეყნებულ ტექსტებს და როგორ ჰგავს როდიონოვის კომენდანტის საათი ბორჯომის იმ "ცუდ წესრიგს", რომელიც თურმე "უწესრიგობას სჯობს".

საქართველოში გასაკვირი არაფერია, უბრალოდ, საწყენია, რომ ამას და არა მარტო ამას, სჩადიან ის ახალგაზრდები, ვინც გუშინ დემოკრატიაზე და გამჭვირვალეობაზე გვესაუბრებოდნენ. ისინი, ვინც გუშინ ამბობდნენ, რომ შევარდნაძის ნაშიერებმა არ უნდა გაიხარონ ამ ქვეყანაში, დღეს თვითონ იქცნენ შევარდნაძის იდეურ ნაშიერებად.

P.S. ჩვენ დამოუკიდებლად ვფიქრობთ და ვმოქმედებთ.

ჩვენ არავის დამხობა განგვიზრახავს. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ცუდი იდეა არ უნდა იყოს. მაგრამ, თავის შეწუხებად არ ღირს. ისინი თავის თავს თვითონ დაამხობენ და, უბრალოდ, ჩვენ ამას ხელს არ შევუშლით...

შალვა გელაშვილი
"კმარას" ბორჯომის რაიონული ორგანიზაცია

"თქვენი აფხაზეთი"

პროექტის კოორდინატორი
თორნიკე ბერიშვილი

ვლადიმერ ჩხიკვიშვილი: აფხაზეთის პრობლემის გასაღები მხოლოდ თბილისში და სოხუმშია

რუსეთი, რომელიც უპასუხოდ არ ტოვებს ქართველი რიგითი პოლიტიკოსების აფხაზეთის თემაზე გაკეთებულ მცირე განცხადებებსაც კი, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებას გაერო-ს მეშვიდე თავის ამოქმედების შესახებ ოლიმპიური სიმშვიდითა და სრული გულგრილობით შეხვდა. მკვეთრი და რადიკალური განცხადებები, რომლებიც ჩვენი მისამართით ხშირად გვესმის ჩრდილოეთიდან, მით უფრო, თუ საქმე აფხაზეთს ეხება, ამ შემთხვევაში იგვიანებს.

"როგორც დიპლომატს, ამის თქმა ცოტა მეუხერხულება, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ის ემოციის ტალღა, რაც დღეს საქართველოში აფხაზეთის საკითხის გარშემო აგორდა, მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება... საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილება კი ნაკლებად პერსპექტიულია," – ასეთია საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ელჩის ვლადიმერ ჩხიკვიშვილის მოსაზრება, რომელიც, ალბათ, არც თუ ძალიან განსხვავდება ოფიციალური მოსკოვის პოზიციისგან.

სოფო ბუკია

- ბატონო ელჩო, როგორ შეხვდნენ რუსეთში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებას, სადაც ლაპარაკია გაერო-ს მეშვიდე თავის ამოქმედებაზე, რაც ძალით მშვიდობის დამყარებას გულისხმობს?

- პირველ რიგში, მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს და სახელმწიფო ორგანოს უფლებაა, მიმართოს გაერო-ს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას, ამდენად ვთვლი, რომ ეს საქართველოს პარლამენტის უფლება იყო. როგორ შეხვდებიან ამ დადგენილებას გაერო-ში, ჩემთვის ძნელი სათქმელია. ვფიქრობ, რომ თუ მართლაც დაისვა საკითხი, გაერო არ წავა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებაზე. და ამის მიზეზი იქნება არა მხოლოდ რუსეთის პოზიცია. საეჭვოა, გაერო-ს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობამ ამ დადგენილებას მხარი დაუჭიროს. რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, ვფიქრობთ, მოცემულ მომენტში ძალით მშვიდობის დამყარებაზე საუბარი გაუმართლებელია.

ეს ხელს შეუშლის იმ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს, რომლებიც დაწყებულია აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს მოლაპარაკებათა ორი სერიოზული პროცესი. პირველი სოჭის ფარგლებში, ვგულისხმობ ორი პრეზიდენტის შეხვედრას, სადაც გამოიკვეთა საინტერესო პროექტები. ასევე დაიწყო მოლაპარაკებათა პროცესი ჟენევის ფორმატით, სადაც ასევე საკმაოდ სერიოზული შეხვედრები გაიმართა.

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოს პარლამენტის აღნიშნული დადგენილება ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო დაძაბავს. მოგეხსენებათ, რომ გარდა გაერო-ს წესდების მეშვიდე მუხლის ამოქმედებისა, დადგენილებაში ლაპარაკია ასევე აფხაზეთში ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდაზე. ბუნებრივია, როცა მხარეს გენოციდში ადანაშაულებ, მისი პოზიციები მოლაპარაკების პროცესში საკმაოდ მკვეთრი იქნება. ასე რომ, თუ გავითვალისწინებთ იმ მოლაპარაკებების პროცესებს, დიალოგებს, რაც ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის წამოიწყო, საქართველოს პარლამენტის ეს დადგენილება არაპროდუქტიული, ნაკლებად პერსპექტიული და არასწორი გახლავთ.

- როგორია რუსეთის დღევანდელი პოზიცია ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან დაკავშირებით?

- რუსეთის პოზიცია საკმაოდ ნათელია, იგი არაერთხელ დაფიქსირებულა: აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ასევე აფხაზეთის მრავალეროვანი მოსახლეობის უფლებათა დაცვის ფარგლებში. ეს არის ფორმულა, რომელიც ასი პროცენტით განმარტავს რუსეთის პოზიციას და აფხაზეთის კონფლიქტს რუსეთი მხოლოდ ამ ფორმულის მიხედვით განიხილავს.

- ჩვენ რუსეთისგან მკვეთრ განცხადებებს ვართ მიჩვეული, მით უფრო, თუ საქმე აფხაზეთს ეხება. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებას კი რუსეთის მხარე თითქმის არ გამოეხმაურა...

- დარწმუნებული ვარ, რომ არავითარი უფრო მკვეთრი პოზიცია რუსეთს არ ექნება. ბუნებრივია, თუ აღნიშნული დადგენილება განხილვის საგანი გახდა, ჩვენ მის წინააღმდეგ წავალთ, მაგრამ მანამდე ჩვენ არაფერში ჩავერევით. როგორც დიპლომატს ამის თქმა ცოტა მეუხერხულება, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ის ემოციის ტალღა, რაც დღეს საქართველოში აფხაზეთის საკითხის გარშემო აგორდა, მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება.

- ანუ რუსეთში აფხაზეთის საკითხის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებას, წინასაარჩევნო კამპანიად მიიჩნევენ და ამდენად მას არასერიოზულად აღიქვამენ?

- ვერ ვიტყოდი, რომ რუსეთში ამას არასერიოზულად უყურებენ. აფხაზეთის პრობლემა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, ამის გამო რუსეთთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა პრიორიტეტული საკითხია. რუსეთისთვის კი, რიგი მიზეზების გამო, აფხაზეთი პრიორიტეტული საკითხი სულაც არ გახლავთ. თუკი ჩამოვთვლით რუსეთის პრიორიტეტებს, აფხაზეთი შეიძლება ათეულშიც არ მოხვდეს. ცხადია, ის ადამიანები, ვისაც რუსეთში აფხაზეთის საკითხზე მუშაობა ევალებათ, თბილისის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს ინტერესით ადევნებენ თვალს, თუმცა, როგორც გითხარით, ეს არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული თემა.

- თქვენ თვლით, რომ ამ დადგენილებამ კიდევ უფრო დააშორა აფხაზები და ქართველები?

- ნამდვილად ასეა. უკვე აღვნიშნე, რომ ეს ხელს შეუშლის მოლაპარაკებათა პროცესებს. თუ დიალოგი არ შედგა, ქართული და აფხაზური მხარეები ვერასოდეს გაუგებენ ერთმანეთს.

დავუბრუნდეთ ისევ მოლაპარაკებების თემას. ალბათ, მოგეხსენებათ, რომ სოჭის ფარგლებში შექმნილია აფხაზეთის საკითხზე მომუშავე სამი სამუშაო ჯგუფი. ეს ჯგუფები ორმხრივი, სამმხრივი ფორმატისაა და იქ შედიან ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, გაერო-ს და ა.შ. წარმომადგენლები. პირველი ჯგუფი ენგურთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ პროექტს სწავლობს. ამ ჯგუფმა, პრაქტიკულად, მთელი სამუშაო უკვე დაასრულა. ამ კვლევების შედეგად, შესაძლოა, ხელი მოეწეროს დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც დაიწყება პრაქტიკული სამუშაო, რომელიც გულისხმობს ენგურჰესის კასკადის რეაბილიტაციას, დამატებითი რუსული ინვესტიციების მოზიდვას და ა. შ.

რაც შეეხება სარკინიგზო მოძრაობის აღდგენას, შესაძლოა, აგვისტოში შეიქმნას ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც მთელს სარკინიგზო მაგისტრალს გამოიკვლევს. მოგეხსენებათ, რამდენი წელია, ამ მონაკვეთის ექსპლუატაცია არ მომხდარა. ასი პროცენტით ვარ დარწმუნებული, რომ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა, პირველ რიგში, საქართველოს წაადგება. ეს არის საკმაოდ იოლი გზა ქართული საქონლის რუსულ ბაზარზე მოსახვედრად და პირიქით. საგულისხმოა აგრეთვე სომხეთის ფაქტორი და ა.შ.

მიმდინარეობს მუშაობა დევნილების საკითხის გარშემოც. ამ კუთხით უკვე შედგა ერთი შეხვედრა, სადაც ქართულ-აფხაზურმა მხარეებმა გაცვალეს თავიანთი კონცეფციები, საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვა გაერო-მაც. ვფიქრობ, უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი შეხვედრა დაიგეგმება დევნილთა საკითხზე. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მუშაობა საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს. ჟენევის მოლაპარაკებათა ფარგლებში უახლოეს დღეებში იგეგმება მორიგი საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა, სადაც პირველად მიწვეულნი იქნებიან ქართული და აფხაზური მხარეები. ცოტა ხნის წინ გაერო-ს ეგიდით ჟენევის მოლაპარაკებათა ფარგლებში ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით. დიალოგი სოხუმში გახლდათ და მასში მონაწილეობას იღებდნენ ქართული და აფხაზური მხარეები. ასე რომ, პროცესი მიდის, სხვა საკითხია, რომ ძალიან რთულია საერთო აზრის პოვნა, მაგრამ პერსპექტივა უთუოდ არსებობს.

- როგორი იქნება რუსეთის რეაქცია, თუ საქართველო რუსეთის გარეშე შეეცდება დიალოგის გამართვას აფხაზებთან? საქართველოში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რუსეთი ხელს უშლის მოლაპარაკებათა პროცესს და სათავისოდ წარმართავს მას...

- პირიქით, ჩვენ მხოლოდ მოხარული ვიქნებით, თუ ქართველებმა და აფხაზებმა შუამავლების გარეშე შეძლეს ერთმანეთთან დალაპარაკება. საქართველოში მართლაც არიან პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ამბობენ, რომ აფხაზეთი არის ქართულ-რუსული კონფლიქტი. მცდარი მოსაზრებაა. ერთმანეთთან ურთიერთობა ქართველებმა და აფხაზებმა უნდა გაარკვიონ, რუსეთი ამ შემთხვევაში მხოლოდ შუამავალია, რომელიც კი არ ამუხრუჭებს ამ კონფლიქტს, პირიქით, ცდილობს, ერთმანეთისკენ უბიძგოს მხარეებს.

- საქართველოში არიან პიროვნებები, რომლებიც მდიდრდებიან, ფულს აკეთებენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტით. საინტერესოა, თუ არიან ასეთები რუსეთში?

ვლადიმერ ჩხიკვიშვილი

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

- ვფიქრობ, ეს გლობალური პრობლემაა. ჩემთვის ძნელია ამ თემაზე საუბარი, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, მაგრამ იმის უარყოფა, რომ კრიმინალური სტრუქტურები, რომლებიც ზოგჯერ ბიზნესს არიან ამოფარებული, რუსეთში არ არიან, გულუბრყვილობა იქნებოდა. ასეთები არიან აფხაზეთშიც, საქართველოშიც და, ალბათ, რუსეთშიც.

- ცოტა არადიპლომატიური კითხვაა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში დაფიქსირებულა ანტირუსული განწყობაც. აღუნიშნავთ, რომ ჩვენი კეთილგანწყობის სანაცვლოდ რუსეთმა ხელი უნდა შეგვიწყოს, ან, ყოველ შემთხვევაში, ხელი არ უნდა შეგვიშალოს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში...

- სიმართლე გითხრათ, ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს ტიპური მოვლენაა. სამსახურეობრივი მოვალეობის ფარგლებშიც და ჩემი ცხოვრების ისტორიიდანაც ასე თუ ისე ვიცი ქართველების განწყობა რუსეთის მიმართ. სამწუხაროდ, ამგვარ მოსაზრებებს რუსული პრესაც ავრცელებს, თუმცა მე აბსოლუტურად ვერ დავეთანხმები იმას, რომ საქართველოში ანტირუსული განწყობა სუფევს. ვფიქრობ, ეს აზრი ხელოვნურადაა შექმნილი და გავრცელებული. უნდა ითქვას, რომ ანტირუსული განწყობა არის, მაგრამ იგი, საბედნიეროდ, არ დომინირებს.

- რა შეიცვალა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში მას შემდეგ, რაც თქვენ საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ელჩი გახდით?

- ჩემთვის ბევრი რამ შეიცვალა. მე, რა თქმა უნდა, ვაღიარებ, რომ ცალკეული პიროვნების როლი ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ვთვლი, რომ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაში სხვა მომენტები უფრო დიდ როლს ასრულებს. ჩემი დაკვირვებით ბოლო დროს საქართველო-რუსეთს შორის უფრო ინტენსიური დიალოგები დაიწყო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ორჯერ ერთმანეთს შეხვდნენ პრეზიდენტები და ჩემი აზრით, ორივე შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა.

- საქართველოში დღეს ხშირად კამათობენ რომის სტატუტთან დაკავშირებით, როგორია ამ საკითხში რუსეთის პოზიცია?

- რუსეთი ყველანაირად მხარს უჭერს ამ იდეას. ვფიქრობ, რომ ჩვენს გლობალურ მსოფლიოში, სადაც ძალიან გააქტიურდა კრიმინალური სამყარო, ეს საკმაოდ კარგი გამოსავალია.

- როგორია დსთ-ს როლი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში?

- დსთ-ს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს. სწორედ დსთ-ს მანდატის საფუძველზე მოქმედებენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამშვიდობოები. სამშვიდობო ჯარების საკითხი ძალიან მტკივნეულია რუსეთისთვის. ჩვენ ხშირად ბრალს გვდებენ იმაში, რომ სამშვიდობოები არაფერს აკეთებენ და პირიქით, ძაბავენ სიტუაციას. ჩემი აზრით, სწორედ სამშვიდობოების დამსახურებაა ის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მშვიდობაა, სწორედ სამშვიდობოები ინარჩუნებენ იქ სტაბილურ სიტუაციას. ჩვენ დიდი ადამიანური დანაკარგი განვიცადეთ, ასამდე მშვიდობისმყოფელი თავისი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა, მოგვადგა ასევე მატერიალური ზარალი... მაგრამ, როგორც კი ნებისმიერი მხარე, აფხაზური ან ქართული, გვეტყვის, რომ ჩვენ იქედან უნდა წავიდეთ, ჩვენ აფხაზეთიდან წავალთ.

- ანუ მოარული ანეკდოტი იმის შესახებ, რომ სამშვიდობოებს 25 წლით გაუგრძელდათ მანდატი, ტყუილია?

- რა თქმა უნდა. ამგვარი შეთანხმება საერთოდ არ ყოფილა და სიმართლე გითხრათ, გაკვირვებული ვარ, რატომ გახდა ეს საკითხი საქართველოში ამგვარი აჟიოტაჟის საბაბი.

ეს შეთანხმება სოჭში იქნა მიღწეული და, ჩემი აზრით, საკმაოდ გონიერი გადაწყვეტილებაა. თუკი ადრე სამშვიდობო ძალებს ყოველ მეექვსე თვეს უგრძელდებოდათ მანდატი, რაც უქმნიდა პრობლემებს ქართულ მხარესაც, რუსულსაც, აფხაზურსაც, დღეს ეს საჭირო არ იქნება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა ერთ-ერთი მხარე ჩათვლის, რომ ჩვენ იქ საჭირო არა ვართ, ჩვენ წავალთ.

- თანახმა იქნება თუ არა რუსეთი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მშვიდობისმყოფელის ფუნქცია სხვა ქვეყნებთან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაინაწილოს?

- ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არც ისე სწორი მიდგომაა საკითხისადმი, მაგრამ თუ გაერო ან სხვა სათანადო ორგანიზაცია შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, ცხადია, მას გავითვალისწინებთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, რუსეთი აუცილებლად ამის წინააღმდეგ გამოვა, რადგან ვთვლით, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე კიდევ რაღაც ახალი სტრუქტურების შექმნა, ჯარების შეყვანა-გამოყვანა არ არის მიზანშეწონილი.

- და ბოლოს, სად არის აფხაზეთის საკითხის გადაწყვეტის გასაღები, სად უნდა ვეძიოთ იგი - საქართველოში, აფხაზეთში, ან იქნებ საერთოდაც რომელიმე უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე?

- დარწმუნებული ვარ, რომ აფხაზეთის პრობლემის გასაღები მხოლოდ თბილისში და სოხუმშია. სხვაგან მისი ძიება უშედეგოა. რუსეთის ფუნქცია კი მხოლოდ ის არის, რომ ეს გასაღები არ დაიჟანგოს, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას ნაპოვნი; რომ ბოქლომი, რომელსაც ეს გასაღები უნდა მოერგოს, კარგად იყოს დაზეთილი, არ ჭრიალებდეს, რათა კარი იოლად გაიღოს. რუსეთი თავის ფუნქციას მხოლოდ ამაში ხედავს.

P.S. ბატონმა ელჩმა საკმაოდ დადებითად შეაფასა გაზეთ "24 საათის" ხელშეწყობით დაწყებული პროექტი "თქვენი აფხაზეთი" და შემდგომ თანამშრომლობასაც შეგვპირდა.

მთავარია უსაფრთხოება

ბერლინიდან დაბრუნდა ქართული დელეგაცია, რომელიც ე.წ. შლაინინგის პროცესის ფარგლებში მეთერთმეტე ქართულ-აფხაზურ შეხვედრაში მონაწილეობდა.

ქართული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ: პოლიტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი, შალვა ფიჩხაძე (სახელმწიფო კანცელარია), პარლამენტარი ჰამლეტ ჭიპაშვილი (აჭარის წარმომადგენლობა) და ზურაბ ერქვანია (სახელმწიფო დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე);

აფხაზთა მხრიდან – სოხუმის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ოტერბა, პარლამენტის წევრი ვალერი სტრანიჩკინი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. **მედია-ნიუსი**

შეხვედრა გაერო-ში

საქართველოს და აფხაზეთის დელეგაციები პირველად მონაწილეობენ ჟენევაში 21-22 ივლისს დაგეგმილ შეხვედრაში, რომლის ორგანიზატორებიც არიან გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის (რუსეთი, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი) მაღალი რანგის წარმომადგენლები. **მედია-ნიუსი**

შეხვედრა ლონდონში

"ქალთა ლიგის" თაოსნობით 23-24 ივლისს ლონდონში საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მალხაზ კაკაბაძისა და სოხუმის ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას არაოფიციალური შეხვედრები გაიმართება.

კაკაბაძე და შამბა ლონდონში ჟენევაში გაერო-ს გენერალური მდივნის მაღალი რანგის წარმომადგენელთა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩავლენ. **მედია-ნიუსი**

შეხვედრა ჭუბურხინჯში

17 ივლისს გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯში გამართულ ტრადიციულ ოთხმხრივ შეხვედრაზე ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა განაცხადეს, რომ ამჟამად კონფლიქტის უსაფრთხოების ზონაში არც ერთი გატაცებული არ არსებობს. **მედია-ნიუსი**

გადმოსვენება

ტყვეთა გაცვლისა და უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ვლადიმერ დობორჯგინიძის ინფორმაციით, ამ კვირაში, სავარაუდოდ, ხუთშაბათს, ქართული მხარე ბაბუშერადან 35 ქართველი მეომრის ცხედრის გადმოსვენებას შეძლებს. **მედია-ნიუსი**

აფხაზები "მობილურის" ანტენას ამონტაჟებენ

ქალაქ ოჩამჩირის ე.წ. მე-6 რაიონის ტერიტორიაზე ახლად აშენებულ სასტუმრო „ტურისტის" სახურავზე, რუსი სპეციალისტების დახმარებით აფხაზებმა დაიწყეს მობილური კავშირგაბმულობის მიმღებ-გადამცემი ანტენის მონტაჟი.

გარდა ამისა, ამ სასტუმროს სახურავზე დამონტაჟდა სხვადასხვა სახის ძლიერი გადამცემები და ანტენები, თვით შენობას კი აფხაზი სამხედრო ქვედანაყოფები დღედაღამ გაძლიერებული რეჟიმით იცავენ.

რამდენიმე დღის წინათ ამ სასტუმროში ისვენებდა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე დმიტრი როგოზინი. **მედია-ნიუსი**

აფხაზურ ჯარში სამსახური ქართველებსაც შეეძლებათო

სოხუმის ხელისუფლების თავდაცვის სამინისტრომ „ოფიციალური" გადასახადი დააწესა შეიარაღებულ ძალებში გაწვევის გადავადებისთვის. წვევამდელს ამიერიდან გაწვევის გადავადება 500 რუსული რუბლი (35 ლარი) დაუჯდება.

ამას გარდა, სეპარატისტებმა შეიტანეს ცვლილებები კანონში სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შესახებ, რომლის თანახმად ჯარში გალის რაიონის მოსახლეობასაც გაიწვევენ. დღემდე გალელებს ანუ ქართველებს სეპარატისტთა ჯარში სამსახური ეკრძალებოდათ. **მედია-ნიუსი**

ანონსი

ფოტოკონკურსი

რუბრიკაში "ფოტოკონკურსი" გამოქვეყნდება აფხაზეთის თემაზე შექმნილი საინტერესო ფოტომასალა, რომელსაც თქვენგან, მკითხველისგან ველით. წლის ბოლოს მოეწყობა მკითხველისავე შეფასებით გამოვლენილი საუკეთესო ფოტოების გამოფენა და გამარჯვებულების დაჯილდოება.

სამახსოვრო ისტორიები

რუბრიკა "სამახსოვრო ისტორიები" უმასპინძლებს ყველა კეთილი ნების ადამიანს, რომლებსაც აფხაზეთთან და აფხაზებთან კარგი მოგონებები აკავშირებს.

კითხვა - პასუხი

რუბრიკაში "კითხვა-პასუხი" გამოქვეყნდება იურიდიული და სოციალური კონსულტაცია დევნილთა და აფხაზეთის ომის მონაწილეთა მიერ დაყენებულ ნებისმიერ საკითხზე.

რეიტინგი

რუბრიკა "რეიტინგი" ელის თქვენ შეხედულებებს: ვინ არის თქვენთვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი აფხაზეთის საკითხში, ვისთან ისურვებდით შეხვედრას ჩვენი გაზეთის ფურცლებზე და თქვენი სამი შეკითხვა მოწვეული რესპოდენტისადმი.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 45, მე-14 სართული, გაზეთი "24 საათი", ტელეფონი: 20-24-24, იკითხეთ პროექტი "თქვენი აფხაზეთი" ფაქსი: 20-24-25
yourabkhazia.rustavi2.com

აფხაზეთი: ვეტერანები პრეზიდენტს ემუქრებიან

ინალ ხაშიგი,
სოხუმი IWPR

ომის ვეტერანთა გაერთიანების "ამცახარას" ყრილობა აფხაზურ პოლიტიკაში ცვლილებების მომასწავებელია.

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა გავლენიანმა მოძრაობამ - "ამცახარამ" - თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერს ვლადისლავ არძინბას გადადგომისაკენ მოუწოდა და, ფაქტობრივად, ბრძოლაში გამოიწვია.

"ამცახარას" რეზოლუცია ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს არძინბასთვის, რომელიც ათ წელზე მეტ ხანს აფხაზეთის ნაციონალისტურ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა და დღემდე, პრაქტიკულად, ხელშეუხებლად ითვლებოდა.

ამჟამად არძინბას ჯანმრთელობა შერყეული აქვს, საზოგადოებაში აღარ ჩნდება და აფხაზეთის მართვის ყოველდღიური საკითხები მთავრობას გადააბარა. 2 ივლისს იგი მკურნალობის ახალი კურსის ჩასატარებლად მოსკოვში გაემგზავრა.

რვა დღის შემდეგ აფხაზეთის ყველაზე დიდი პოლიტიკური ჯგუფის, საქართველო-აფხაზეთის ომის ვეტერანთა გაერთიანების "ამცახარას" არაორდინარული ყრილობა გაიმართა, რათა რესპუბლიკაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია განეხილათ. თუმცა, ცოტა თუ ეჭვობდა, რომ დღის წესრიგში მთავარი საკითხი არძინბა იქნებოდა.

10 ივლისს, დილას სოხუმის ფილარმონიის დარბაზი კონგრესის მონაწილეებით გაივსო. ორგანიზატორებმა შენობის გარეთ ხმის გამაძლიერებლები დააყენეს, რათა შეკრებილ ხალხს დარბაზში გამომსვლელებისათვის მოესმინათ. ომის ვეტერანების გარდა, შეკრებას აფხაზეთის პოლიტიკური ელიტა, მათ შორის, მინისტრები, პარლამენტარები და პარტიის ლიდერები დაესწრნენ.

"არძინბა აფხაზეთის ისტორიაში სამუდამოდ დარჩება, - განაცხადა გენერალმა ვლადიმირ ნაჩაჩ-ოღლიმ, "ამცახარას" ერთ-ერთმა თანათავმჯდომარემ - იგი აფხაზ ხალხს ყველაზე რთულ პერიოდში მეთაურობდა, მაშინ როდესაც ჩვენმა ხალხმა საქართველოსთან წარმოებულ ომში დამოუკიდებლობა მოიპოვა. თუმცა, სამწუხაროდ, არძინბა ძალზე ავადაა და მან თანამდებობა უნდა დატოვოს. როგორც ომის ვეტერანები, ჩვენ მის გადადგომას არასოდეს მოვითხოვთ. ეს, უბრალოდ, პრეზიდენტისადმი მიმართვაა, რათა ნებაყოფლობით ჩამოშორდეს ძალაუფლებას."

რამდენიმე წლის წინ არძინბა აფხაზეთში უზარმაზარი პოპულარობით სარგებლობდა. 1993 წელს ქართველებზე გამარჯვებამ აფხაზეთს დე ფაქტო დამოუკიდებლობა მოუტანა და იგი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უდავო ლიდერად იქცა. ყველა წვეულებაზე ხალხი ღმერთის შემდეგ პრეზიდენტს ადღეგრძელებდა და ამას გულით აკეთებდა.

თუმცა, ეკონომიკურმა პრობლემებმა, მთავრობაში გამეფებულმა კორუფციამ და არძინბას შერყეულმა ჯანმრთელობამ ხელისუფლების მიმართ ნდობა მკვეთრად შეამცირა. არძინბამ უკანასკნელი ინტერვიუ 2001 წლის ოქტომბერში კოდორის ხეობაში შექმნილი კრიზისის დროს დიდი გაჭირვებით მისცა.

მას შემდეგ, როდესაც პრეზიდენტს ტელევიზიით აჩვენებენ, მის განცხადებას დიქტორი კითხულობს ხოლმე. არძინბას ავადმყოფობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს. სპეციალისტების აზრით, მას ტვინში სისხლძარღვების დაავადება უნდა ჰქონდეს.

"ამცახარა", შესაძლოა, დაავადებული პრეზიდენტისათვის სერიოზული საფრთხე აღმოჩნდეს, რადგან მან უკვე დაამტკიცა, რომ გავლენიანი ჯგუფია. ეს გაერთიანება 1999 წელს დაარსდა, როგორც არაპოლიტიკური ვეტერანთა ჯგუფი და მალე გამაერთიანებელი ორგანიზაცია გახდა მათთვის, ვინც 1992-1993 წლებში ქართველთა და აფხაზთა ომში იღებდა მონაწილეობას.

ერთი წლის შემდეგ ვეტერანთა ასოციაცია პოლიტიკურ დაჯგუფებად გარდაიქმნა. ამან პრეზიდენტი ძალიან გააღიზიანა. 2003 წლის აპრილში კი ვეტერანებმა პრემიერ-მინისტრი გენადი გაგულია და მისი მთავრობა აიძულეს, გადამდგარიყო იმის მიუხედავად, რომ ეს პრეზიდენტს არ სურდა. პოლიტიკური რეფორმების აუცილებლობის შესახებ დებატები შემდეგ უკვე პარლამენტში გაიმართა, რომელიც ახლა უკვე არძინბასაც შეეხო.

კანონმდებლებმა მცირე დროში ახალი კანონები მიიღეს, რომლის თანახმად, კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროცედურა შეიცვალა. ამან კი, შესაძლოა, პრეზიდენტის ძალაუფლება შეამციროს. არძინბა პარლამენტის გადწყვეტილებამ გააცოფა: მან პარლამენტში თავისი წარმომადგენელი მარინა ფილია გამოიწვია და მთავრობის წევრებს პარლამენტში გამოჩენა აუკრძალა.

ვეტერანების კონგრესზე ისტორიკოსი სტანისლავ ლაკობა გამოვიდა, რომელსაც ხშირად აფხაზეთის ნაციონალისტთა იდეოლოგს უწოდებენ. "ქვეყანაში არეულობაა. ხალხის უკმაყოფილება იზრდება, რადგან აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დაამტკიცა, რომ მათ კონსტრუქციულად მოქმედება, კომპრომისებზე წასვლა არ შეუძლიათ."

ლაკობას თქმით, რომელიც მომავალი წლის ოქტომბერში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, შესაძლოა, "ამცახარას" კანდიდატად დაასახელონ, არძინბა "თავის გარემოცვის ტყვეობაშია" და "პრეზიდენტმა რთული, მაგრამ სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და გადადგეს."

თუმცა, ყველა არ იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ არძინბა უნდა წავიდეს. იმის მიუხედავად, რომ რამდენიმე ოპოზიციური დაჯგუფება აფხაზეთის ლიდერის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, ვეტერანების მოწოდებას მაინც არ უჭერენ მხარს.

აფხაზეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის "აიტაირას" (აღორძინება) ლიდერის ლეონიდ ლაკერბაიას თქმით, "რესპუბლიკა ლიდერის შესაცვლელად ჯერ მზად არ არის. ჩვენი აზრით, პირველყოვლისა, კანონი პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა უნდა შევცვალოთ, თუ გვსურს, რომ მომავალი არჩევნები ნამდვილად ლეგიტიმური იყოს."

"რაც არ უნდა დაეშავებინა არძინბას, აფხაზებისა და ქართველების ომში იგი წინ წარუძღვა ხალხს. არაეთიკურია, რომ მის გადადგომაზე ვილაპარაკოთ მაშინ, როდესაც ომში გამარჯვების ათი წლისთავი ახლოვდება, რომელსაც 30 სექტემბერს აღვნიშნავთ."

ადგურ ბასარაიამ, ომის ვეტერანმა, რომელიც "ამცახარასთან" არის ასოცირებული, აღნიშნა, რომ აფხაზეთს ახალი პრეზიდენტი სჭირდება, მაგრამ იქვე დასძინა, რომ "არძინბა გამარჯვებისა და დამოუკიდებლობის სიმბოლოა. არასწორი იქნება, თუ გამარჯვების ათი წლისთავზე იგი თავის თანამდებობაზე არ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ იგი თავად ხვდება, რომ ამის შემდეგ თანამდებობა მალევე უნდა დატოვოს."

თავად არძინბამ, რომელიც ამჟამად მოსკოვში იმყოფება, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი ნაადრევად გადადგომა დღის წესრიგში არ დგას. "საპრეზიდენტო არჩევნები აფხაზეთში კონსტიტუციის მიხედვით 2004 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ჩემი, როგორც სახელმწიფოს მეთაურისა და საკონსტიტუციო წესრიგის გარანტორის მოვალეობაა, რომ ლიდერის ლეგიტიმური ცვლილება უზრუნველვყო," - თქვა მან.

თუმცა, პარლამენტის დეპუტატები უკვე ფიქრობენ, გუარესებული ჯანმრთელობის საფუძველზე პრეზიდენტის გადასაყენებლად რა მექანიზმების ამოქმედება შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ მომავალი კრიზისის მომლოდინე პარლამენტის სპიკერმა ნუგზარ აშუბამ მთელი წლის განმავლობაში ყველა საპარლამენტო არდადეგები გააუქმა.

მართალია, "ამცახარა" საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ მათ გამოკვეთილი ლიდერი არ ჰყავთ და მათი საპრეზიდენო კანდიდატი, სავარაუდოდ, ამ გაერთიანების წევრი არ იქნება.

ლაკობასთან ერთად, რომელსაც მოძრაობის საბჭო მხარს უჭერს, სავარაუდო კანდიდატებს შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრების ანრი ჯერგენიასა და სერგეი ბაღაფშის გვარები სახელდება. "ამცახარაში" აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობის გამო, მოძრაობამ, შესაძლოა, ერთდროულად ორ კანდიდატს დაუჭიროს მხარი და არა - ერთს.

კონტექსტიდან ამოვარდნილი შეხვედრა "ალორძინებასთან"

თამარ ხორბალაძე

თბილისში ვიზიტით მყოფ რუსეთის დუმის დელეგაციას გუშინ განსაკუთრებულად მძიმე დღე ჰქონდა – გაიმართა შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში, ფრაქციებთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სახელმწიფო კანცელარიაში. ყველა შეხვედრის თემა, როგორც მოსალოდნელი გახლდათ – აფხაზეთი, პანკისი, ორმხრივი ურთიერთობები და თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რუსული ბაზები, მომავალი არჩევნები...

გუშინ რუსეთის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ლუკინმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ განსაკუთრებული შედეგები ამ ვიზიტისგან მოსალოდნელი არ არის. აფხაზეთთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ **"ეს საკმაოდ რთული პრობლემაა და მას ასე და აქ ვერ გადავწყვეტთ."**

ლუკინთან შეხვედრის კომენტირებისას საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გივი შუღაროვმაც განაცხადა, რომ არ ღირს მსგავს ვიზიტებზე დიდი იმედის დამყარება: **"საქართველოში და რუსეთში უახლოეს მომავალში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები, რის შემდგომაც უფრო რეალურია საუბარი ამ მიმართულებებით წინსვლაზე. ახალი არჩევნების შედეგად, რუსეთში ჩნდება ის რეალური ძალები, რომელთაც შეუძლიათ იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ორმხრივ ურთიერთობებს მოაგვარებს".**

თუმცა, აფხაზეთთან დაკავშირებით გუშინ მაინც გაკეთდა საგულისხმო კომენტარი.

შეგახსენებთ, რომ სოხუმმა მოსკოვს არაერთგზის მიმართა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში აფხაზეთის ასოცირებულ წევრად მიღების მოთხოვნით. ვლადიმირ ლუკინმა გუშინ აღნიშნა, რომ ეს მიმართვა არაკორექტულია, როგორც საერთაშორისო წესებიდან, ასევე სახელმწიფოებრივი სამართლიდან გამომდინარე. **"რუსეთის ხელისუფლება არ წავა ამ გადაწყვეტილებაზე"** - განაცხადა მან და დასძინა, რომ მოსკოვი აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ისე, როგორც ამას გაერო აღიარებს.

შეეხო რა ამ მიმართულებით რუსი დეპუტატების აქტიურობას, ლუკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი თავისუფალი ქვეყანაა და ყველას აქვს აზრის გამოთქმის საშუალება. **"სახელმწიფო პოლიტიკა კი სხვა მიმართულებით მიდის"** - ხაზი გაუსვა მან.

ვლადიმირ ლუკინმა პანკისზეც გამოთქვა თავისი მოსაზრება: **"ვითარება პანკისის ხეობის ირგვლივ მნიშვნელოვნად გამოსწორდა, რაც საქართველოსა და რუსეთის სპეცსამსახურებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების შედეგია".** ლუკინი შეეხო თანამშრომლობისა და მეგობრობის შესახებ ჩარჩო ხელშეკრულებასაც და განაცხადა, რომ ეთანხმება ქართველ კოლეგებს, რომლებიც ითხოვენ მოლაპარაკებების სასწრაფოდ განახლებას. **"ჩვენ მოვითხოვთ ზეწოლა მოხდეს ჩვენს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე"** - დასძინა მან.

გუშინ გამართული ყველა შეხვედრის თემატიკიდან, გარკვეულწილად, გადახვევა გახლდათ რუსეთის დელეგაციის შეხვედრა ფრაქცია "ალორძინებასთან", სადაც აჭარაში რუსეთის აქტიურობის ხელისშემშლელ პირობებზე ისაუბრეს.

როგორც შეხვედრის შემდეგ ვლადიმირ ლუკინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში აჭარის ავტონომიის როლიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ლუკინის თქმით, მას შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ამ ფრაქციის წარმომადგენლები განაწყენებული არიან, რადგან რუსეთში ვიზიტების დროს დელეგაციაში არ შეჰყავთ. გარკვეული წყენა რუსული მხარისკენაც იყო მიმართული - შეხვედრაზე შენიშვნა გამოითქვა, რომ რუსეთი არც თუ კარგად მუშაობს აჭარის მიმართულებით.

ვლადიმირ ლუკინმა ასევე აღნიშნა, რომ ამაში რუსული მხარე დამნაშავე არ არის, რადგან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს, რომ აჭარაში რუსული ვიზები ადგილზე გაიცეს და ადამიანებს თბილისში 400 კილომეტრზე სიარული არ მოუწიოთ. **"შეიძლება აქ უფრო ქართულ ხელისუფლებაშია პრობლემა, შეიძლება პოლიტიკური კონტექსტიც არის, მაგრამ ამ მიმართვაზე საქართველოს მხრიდან პასუხი ჯერ არ არის",** - აღნიშნა ლუკინმა.

რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელის აზრით, ფრაქცია "ალორძინების" წევრების მხრიდან სხვადასხვა მოსაზრებები გამოითქვა, დაწყებული იქიდან, რომ აფხაზეთის კონფლიქტში **"რუსეთი უფრო მართალია, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება",** და დამთავრებული იმით, რომ **"რუსეთი ბოლომდე მართალი არ არის".**

რუსეთის დუმის დელეგაცია თბილისიდან დღეს გაემგზავრება.

დევიდ კელი: „ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ბნელი მოთამაშეა"

პირველი გვერდიდან

მონაცემების გაზვიადებაში დასდო ბრალი. თავის მხრივ, ბრიტანულმა პოლიტიკურმა ელიტამ ლეგენდარულ დაზვერვად წოდებული "მი-6" არასარწმუნო ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა.

სამწახნაგოვანი ფრონტის მეორე კუთხეს თავად მმართველ ლეიბორისტულ პარტიაში წარმოქმნილი დაპირისპირება წარმოადგენს, რომელიც ერაყში სამხედრო კამპანიის საკითხზე გაღვივდა და რამდენიმე მინისტრის, მათ შორის, რობინ კუკის და კლერ შორტის გადადგომით კიდევ უფრო გამწვავდა. პარტიაში ტონი ბლერის მდგომარეობა პირველად აღმოჩნდა სერიოზული დარტყმის საფრთხის წინაშე. აღსანიშნავია, რომ ლეიბორისტულ პარტიაში ყოველთვის ძლიერი იყო პაციფისტური შეხედულებები და ტონი ბლერის საომარი მოწოდებები მიუღებელი აღმოჩნდა.

ფრონტის მესამე მხარე კი, მთავრობასა და სამაუწყებლო კორპორაცია "ბი-ბი-სი-ს" შორის გაჩაღებული დაპირისპირებაა. ერაყის კრიზისის მანძილზე, "ბი-ბი-სი-ს" გადაცემები და სიუჟეტები დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის მიმართ სულ უფრო და უფრო კრიტიკული ხდებოდა. გასულ კვირას ტონი ბლერის აშშ-ის კონგრესში სიტყვით გამოსვლისთვის "ბი-ბი-სი-მ" თავისი ახალი ამბების პროგრამებში "ნიუსნაით" და "თუდეი" ქვეყნის პრემიერი იმდენად დამამცირებლად გააკრიტიკა, რომ ამას ვერც ერთი ოპოზიციური პარტია ვერ მოითმენდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ხელისუფლებაზე. მაგრამ, როგორც ჩანს, ტონი ბლერმა და მისმა გუნდმა მოითმინეს, თუნდაც ამ ეტაპზე.

"ამ დრომდე ყველაფერი პოლიტიკური ბრძოლის კანონიერ ჩარჩოებში ჯდებოდა. სადაზვერვო თანამეგობრობა მართლაც გრძნობდა, რომ მის მიერ მთავრობისათვის მიწოდებული ინფორმაცია ომის გასამართლებლად გააძლიერეს ანუ გააზვიადეს. თუმცა, ეჭვგარეშეა, რომ ბლერს სჯეროდა, რასაც ამბობდა. მისი პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ ლეიბორისტულ პარტიას ომის მხარდაჭერა არ სურდა," - წერს "ტაიმსი".

თუკი ბლერს მისივე პარტია დაუპირისპირდა, დამოუკიდებელი სამაუწყებლო კორპორაცია "ბი-ბი-სი-ს" კრიტიკული დამოკიდებულება პრემიერ-მინისტრის და მისი გუნდის მიმართ გასაკვირი არც უნდა ყოფილიყო. კომპანიის კრიტიკამ კი უმძაფრესი ხასიათი მაშინ მიიღო, როდესაც 29 მაისს ჟურნალისტმა ენდრიუ გილიგანმა ანონიმური მაღალჩინოსანის მიერ მოწოდებულ საიდუმლო ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა სტატია, სადაც ტონი ბლერს და მის გუნდს სადაზვერვო ინფორმაციის გაყალბებაში და გადაჭარბებაში დასდო ბრალი. ამ ფაქტზე წაყრუება უკვე აღარ შეიძლებოდა. თემთა პალატაში შექმნილმა სპეცკომისიამ გამოძიება დაიწყო. 8 ივლისს ჩნდება თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ უწყების ერთ-ერთ ექსპერტს "ბი-ბი-სი-ს" ჟურნალისტთან ქონდა საუბარი. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ თემთა პალატის სპეცკომისიაში დაიკითხა თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტი დევიდ კელი. შედეგად, სპეცკომიტეტმა განაცხადა, რომ შესაძლოა, "ბი-ბი-სი-სთან" მოსაუბრე ექსპერტი დევიდ კელი ყოფილიყო. როგორც ცნობილი გახდა, დახურულ კარს მიღმა ჩატარებული დაკითხვის დროს დევიდ კელიმ აღიარა, რომ ესაუბრა "ბი-ბი-სი-ს" კორესპონდენტს. თუმცა, მისივე მტკიცებით, მისი სიტყვები რეპორტაჟის ერთადერთი წყარო არ ყოფილა.

ორი დღის შემდეგ, 17 ივლისს სამსახურიდან სახლში დაბრუნებულმა კელიმ გასეირნება გადაწყვიტა. ის სეირნობიდან აღარ დაბრუნებულა. 18 ივლისს ლონდონის პოლიციამ ტყეში მამაკაცის გვამი აღმოაჩინა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ის თავდაცვის სამინისტროს მრჩეველი დევიდ კელი იყო. მოგვიანებით ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზიც გამოავლინა – კელიმ თავი მოიკლა. უფრო დეტალურად კი, მან ვენები გადაისერა და სისხლისგან დაიცალა. იქვე ეგდო ტკივილგამაყუჩებელი წამლის კოლოფიც. მოგვიანებით დევიდ კელის უახლოესმა მეგობრებმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღწერეს ტრაგიკული ექსპერტის მდგომარეობა: ის პარლამენტის კომიტეტში გამოსვლის შემდეგ მძიმე სტრესში იმყოფებოდა.

დევიდ კელის სიკვდილმა ისედაც ბუნდოვანი და საიდუმლო ინტრიგებით მოცული საქმე, კიდევ უფრო მეტად ჩახლართა. თუმცა, ეს ჩახლართული კვანძები ამჟამად უკვე დღის სინათლეზეა გამოსული. ახლა ამ კვანძების გახსნის ჯერი დადგა, რაც თავის თავზე მოსამართლე ლორდ ჰატონმა აიღო. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გამოძიება ღიად წარიმართება. ჰატონმა ჟურნალისტებს პირობა მისცა, რომ გამოძიების შედეგებს რაც შეიძლება სწრაფად გამოაქვეყნებს.

დაბოლოს, თვითმკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე, დევიდ კელის გაზეთ "ნიუ-იორკ ტაიმსის" ჩვენთვის უცნობი რეპორტიორისათვის ელ-ფოსტით გაუგზავნია წერილი, სადაც ნათქვამია: **"გარშემო ძალიან ბევრი ბნელი მოთამაშეა".** მართალია, ამ წერილის არსებობა ჯერ ოფიციალურად დადასტურებული არ არის, მაგრამ უკვე ნათელია, რომ დევიდ კელი მართლაც ბნელი და ბინძური თამაშის მსხვერპლი გახდა. საეჭვოა, გამოძიებამ ამ მოთამაშეების ვინაობის დადგენა შეძლოს, რადგან ისინი ძალიან ბევრნი არიან.

ლიბერიაში მსხვერპლმა 600 ადამიანს გადააჭარბა

ლიბერიის თავდაცვის მინისტრმა დენიელ ჩიამ განაცხადა, რომ დედაქალაქ მონრივიაში ამბოხებულებსა და სამთავრობო ძალებს შორის უკანასკნელი ბრძოლების დროს ექვსასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. პარალელურად, გუშინ სენეგალის დედაქალაქ დაკარში დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა ლიდერები შეიკრიბნენ. მათ ლიბერიაში სამშვიდობო ძალების გაგზავნის საკითხი უნდა გადაწყვიტონ.

შეკრებილ ლიდერებს გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა მოუწოდა, რომ ლიბერიაში რაც შეიძლება მალე მოხდეს სამშვიდობო კონტიგენტის გაგზავნა. მისი თქმით, **"ლიბერია ამჟამად იმედისა და კატასტროფის გასაყარზე იმყოფება."**

რაც შეეხება პრეზიდენტ ბუშს, მან აღნიშნა, რომ აშშ-ის მთავრობა ლიბერიაში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება. **"ჩვენ შეშფოთებულები ვართ ლიბერიაში ამერიკელი მოქალაქეების ბედით. ყურადღებით ვაკვირდებით ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და გაერო-სთან ერთად ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა რაც შეიძლება მალე გამოვიმუშაოთ მშვიდობის დამყარების პოლიტიკა,"** - განაცხადა პრეზიდენტმა ბუშმა.

განცხადება სამუშაო ადგილების შესახებ

ECHOTEC CONSORTIUM [illegible] TACIS-ის [illegible]

[illegible]

[illegible] (3-5 წელი [illegible], 5-10 წელი [illegible] 10 წელზე მეტი [illegible])

[illegible] CV ([illegible]) და წერილი (Cover letter), [illegible] 30 ივლისი, 17.00 საათი, [illegible] 30, ოთახი 314, [illegible]

ბუში ირანსა და სირიას აფრთხილებს


REUTERS
ბერლუსკონის ბუში ძველი მეგობარივით შეხვდა

აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ირანი და სირია ტერორიზმის მხარდაჭერაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა და გააფრთხილა, რომ ამერიკამ, შესაძლოა, შესაბამისი ზომები მიიღოს.

პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის თქმით, სირიისა და ირანის მოქმედება "სრულიად მიუღებელია" და ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ტერორის მხარდაჭერას გააგრძელებს, "პასუხს აგებს".

პრეზიდენტის განცხადებით, ამ ქვეყნების მოქმედება ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესს აფერხებს. "ტერორიზმი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას ყველაზე დიდ დაბრკოლებას უქმნის," - აღნიშნა ბუშმა.

პრეზიდენტმა ეს განცხადებები საკუთარ რანჩოზე, იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან ერთად გააკეთა.

ირანი ერაყთან და ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად პრეზიდენტმა ბუშმა "ბოროტების ღერძის" სახელმწიფოებად მონათლა. სირიის წინააღმდეგ განცხადებების გაკეთება პრეზიდენტმა ბუშმა მოგვიანებით, ერაყის ომის დასრულების შემდეგ დაიწყო. ამერიკელებმა დამასკო ერაყელი მაღალჩინოსნების შეფარებაში დაადანაშაულეს.

რაც შეეხება ირანს, ვაშინგტონის აზრით, კლერიკალების ხელისუფლება ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს და რეგიონულ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის.

სირიისა და ირანის გაფრთხილების გარდა, პრეზიდენტმა ბუშმა პალესტინის პრემიერ-მინისტრი მაჰმუდ აბასი შეაქო. "ლიდერები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობით არიან დაინტერესებულები, მხარს უჭერენ პრემიერ-მინისტრ აბასს, რათა მან დემოკრატიული პალესტინა ააშენოს," - აღნიშნა პრეზიდენტმა.

პრეზიდენტმა ბუშმა ეს განცხადებები მომავალ კვირაში ისრაელის პრემიერთან არიელ შარონთან და პალესტინის პრემიერთან შეხვედრის წინ გააკეთა. ექსპერტების აზრით, ამ განცხადებებით პრეზიდენტი ცდილობს, დაამტკიცოს, რომ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესით ძალზე დაინტერესებულია.

თუმცა, ამავდროულად, რეგიონის სახელმწიფოებისათვის, მათ შორის, ისრაელისათვის, ეს, შესაძლოა, გაფრთხილებაც იყოს, რომ შეერთებული შტატები რეალურ ნაბიჯებსა და შედეგებს ელოდება.

"რუსეთს, დიახაც, შეუძლია, იყოს დესტაბილიზაციის ფაქტორი საქართველოში"

ირინა ხაკამადა

პირველი გვერდიდან

ერთი შეხედვით, ამით ოთხივე მხარე დაინტერესებულია, მაგრამ საქართველოს აბსოლუტურად გაუგებარი პოზიციის გამო საქმე მკვდარი წერტილიდან არ იძვრის. პრობლემა ისაა, რომ არსებულ პოლიტიკურ მმართველობას არ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება, რადგანაც იგი სწორედ დათმობებს და პოლიტიკურ კომპრომისებს გულისხმობს. აფხაზეთისთვის ფართო პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული ავტონომიის მინიჭებამ შეიძლება საქართველოს მთლიანობაზე უარყოფითად იმოქმედოს. თანაც აფხაზეთი განუხრელად ცდილობს შეთავაზებული გეგმის უარყოფას და საქართველოს შემადგენლობიდან გასვლას მოითხოვს.

- ე.ი. თქვენთვის გასაგები და მისაღებია აფხაზეთის საკითხში კრემლის პოზიცია?

- გასაგებია და მისაღები, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ პოზიცია აბსოლუტურად გამჭვირვალე და კონსტრუქციულია. მაგრამ ისიც ხომ გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთის გარეშე საქართველოს ნორმალურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება და ფუნქციონირება გაუჭირდება. მხედველობაშია მისაღები მეორე ფაქტიც, რომ რუსეთს, დიახაც, შეუძლია, იყოს დესტაბილიზაციის ფაქტორი საქართველოში, თუკი ქართული, რუსული და აფხაზური პოლიტიკური ელიტები ვერ მოილაპარაკებენ.

- როგორია რუსეთში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების თქვენეული პროგნოზი; ძველებურად დააფინანსებს თქვენს ფრაქციას მიხაილ ხოდორკოვსკის "იუკოსი"?

- რუსეთის მემარჯვენე ძალებს დღეს 15-20 მსხვილი კომპანია აფინანსებს, მათ შორის – "იუკოსიც". ასე რომ, ჩვენ ერთი რომელიმე კამპანიის დაკვეთებს არ ვასრულებთ. მომავალი არჩევნები "იაბლოკოსათვის" შეიძლება პრობლემური აღმოჩნდეს, რადგანაც მას მხოლოდ "იუკოსი" აფინანსებდა. ცუდია ის ტენდენცია, როცა ხმაურიან საქმეებს ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას არქმევს და ეს პროცესი ფარსად იქცევა.

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ კანონში ახალი შესწორებების თანახმად, ჩვენ გვეკრძალება ტელეეკრანებსა და გაზეთის ფურცლებზე გამოჩენა 7 სექტემბრიდან 7 ნოემბრამდე. ჩვენ შეგვეძლო საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიგვემართა, ამის შესახებ მე პირადად ვესაუბრე ვლადიმირ პუტინს. ფაქტია, რომ დღეს პრესა ადმინისტრაციული რესურსის გავლენას განიცდის და ანგარიშს უწევს იმას, ვინც არჩევნებში გასამარჯვებლად ემზადება.

რაც შეეხება ჩემს პროგნოზს: "ედინაია როსია" მემარცხენეთა სახით ერთპიროვნული ლიდერია, იგი ხმების 20-25 პროცენტს მიიღებს, იმის მიუხედავად, რომ სერიოზული პოლიტიკური პროგრამა არ გააჩნია. კომუნისტები მას კონკურენციას ვერ გაუწევენ. მესამე ადგილზე იქნება ჟირინოვსკი, იმის მიუხედავად, რომ მან რუსულ ისტებლიშმენტს მიაფურთხა და ამიტომაც ხალხში უზომოდ პოპულარულია და მისი მაღალი რეიტინგი ამით აიხსნება. მომავალ დუმაში იქნება "იაბლოკო" და ვიქნებით ჩვენც, მემარჯვენენი. მოსახლეობის სიმპატიები შეიძლება აკრიფოს "სახალხო პარტიამაც".

ნინო I

მაპატიე, ვანესა!

ეხვეწება მეუღლეს NBA -ს ვარსკვლავი კობი ბრაიანტი, რომელსაც კოლორადოს შტატის სასამართლო გაუპატიურებაში სდებს ბრალს. ამერიკის ეროვნული საკალთბურთო ასოციაციის კლუბებში არაერთი ცნობილი კალათბურთელია, რომელთაც საკუთარ თავზე აქვთ ნაწვნევი შეერთებული შტატების კანონების სიმკაცრე. თავისი სკანადლური კოლეგებისგან განსხვავებით, ბრაიანტი არასოდეს ჩავარდნილა წესრიგის დამცველთა ხელში. ყოველთვის სანიმუშო პიროვნებად ითვლებოდა, იდეალური ოჯახი ჰქონდა, ჰარმონიულად ცხოვრობდა თავის 21 წლის მეუღლე ვანესასთან და ექვსი თვის გოგონა ნატალისთან ერთად, მაგრამ წლეულს, 30 ივნისს, "ლეიკერსის" შავკანიანმა ვარსკვლავმა ერთი მცდარი ნაბიჯი გადადგა, სასტუმროს თანამშრომელ გოგონასთან მოინდომა გართობა და ვერ გაითვალისწინა, თუ რა რეზონანსი მოყვებოდა მის წამიერ გატაცებას.



ვანესა და კობი ბრაიანტი

ივნისის ბოლოს, მუხლის ოპერაციის შემდეგ, კობი ბრაიანტი კორდილიერებში განთავსებულ ფეშენებელურ სასტუმრო "Lodge and Spa"-ში წავიდა დასასვენებლად. იქ რა მოხდა, ზუსტად არავინ იცის. დაზარალებულის ადვოკატი მარკ ჰარლბერტი ირწმუნება, ბრიანტმა სასტუმროში მომუშავე 19 წლის გოგონაზე ძალა იხმარაო, კალათბურთელი კი ძალადობის ფაქტს უარყოფს. მთელი ამერიკა შოკირებულია. "ლეიკერსის" ფანები გაოგნებული ელოდებიან, რით დასრულდება ეს ყოველივე. 6 აგვისტოს ბრაიანტი სასამართლოში უნდა გამოცხადდეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას მძიმე სასჯელი ელის: ყველაზე მინიმალური სასჯელი ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთაა, მაქსიმალური კი - სამუდამო პატიმრობა.

ბრაიანტმა ლოს ანჯელესში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც შეეცადა, დაერწმუნებინა ჟურნალისტები, რომ მოძალადე არ იყო. "ლეიკერსის" 24 წლის ვარსკვლავი დამსწრეთა წინაშე დაბნეული და დარცხვენილი იდგა. თვალცრემლიანმა აღიარა, რომ, მართლაც, ჰქონდა ურთიერთობა სასტუმროს თანამშრომელთან და მეუღლეს საჯაროდ სთხოვა პატიება: "მე უდანაშაულო ვარ. მისთვის ძალა არ დამიტანებია. რაც მოხდა, მისი სურვილიც იყო. ახლა ვზივარ აქ და საკუთარ თავზე ვბრაზდები, რადგან ჩემს ცოლს ვუღალატე. ვანესა ძალიან მიყვარს. ის ჩემთვის ყველაფერია". ამის შემდეგ ბრაიანტი გვერდით მჯდომ ვანესას მიუბრუნდა და გულაჩუყებულმა შეჰღაღადა: "მაპატიე, ვანესა! შენ ჩემი სულის ნაწილი ხარ, შენ ის ჰაერი ხარ, რომელსაც მე ვსუნთქავ. ძალიან ვწუხვარ, რომ ჩემი ოჯახი ასეთ ბინძურ სკანდალში გაეხვა."

ვანესამ საოცარი სიმტკიცე გამოიჩინა. ბრაიანტს ზურგი არ შეაქცია. ღალატი აპატია და პრესკონფერენციაზე მასთან ერთად მივიდა. "ჩემთვის გასაგებია, რომ მეუღლემ მიღალატა, მაგრამ ამ პრობლემას ჩვენ თავად მოვაგვარებთ. მე მჯერა მისი. ის არ არის კრიმინალი", - მტკიცედ განაცხადა ვანესამ.

ამის მიუხედავად, კობი ბრაიანტს მაინც მოუწევს სასამართლოს წინაშე თავის მართლება და ნერვიულობა. ამერიკაში ყველას კარგად ახსოვს სახელგანთქმული მოკრივის, მაიკ ტაისონის ამბავი, როცა ის სამი წლით ჩააყუდეს ციხეში სწორედ გაუპატიურების ბრალდებით. ჯერჯერობით ანალიზები და ტესტები ბრაიანტის ბრალეულობას ამტკიცებს. თავად დაზარალებულს არაფრის ახსნა არ სურს. მან 2 ივლისს ბრაიანტს სასამრთლოში უჩივლა, გაუპატიურებაში დაადანაშაულა, ტესტიც გაიკეთა და მას შემდეგ დუმს, დეტალებს არ ახმაურებს. 6 აგვისტოს კი, ალბათ, მოუწევს ალაპარაკება.

ბრაიანტი დარწმუნებულია, რომ ეს სკანდალი ფატალური შედეგით არ დასრულდება. "როცა ყველაფერი გაირკვევა, ყველა დაინახავს, რომ დამნაშავე არ ვარ. გარშემო უამრავი გადარეულია, რომელთაც სიამოვნებას ანიჭებს ცნობილი ადამიანებისთვის სახელის გატეხვა. ბრაიანტის ადვოკატსაც სჯერა, რომ საქმეს მოიგებს. "მისტერ ბრაიანტი უდანაშაულოა. ედვარდსში, იმ პატარა ქალაქში, რომლის მახლობლადაც ეს სასტუმრო მდებარეობს, არავის სჯერა, რომ მისტერ ბრაიანტს შეეძლო ამგვარი დანაშაულის ჩადენა. ბალხს, უბრალოდ, რცხვენია, რომ მათთან ასეთი რამ მოხდა. ამ სასტუმროში ბევრი ცნობილი პიროვნება ჩერდება ხოლმე. მისტერ ბრაიანტი რომ ასეთი სახელგანთქმული არ ყოფილიყო, ეს სკანდალიც არ აგორდებოდა", - თქვა ბრალდებულის ადვოკატმა. მოკლედ, ბრაიანტი ცდილობს, ამერიკელები დაარწმუნოს, სასამართლოში იმიტომ მიჩივიან, რომ სახელგანთქმული და მდიდარი ვარ და ჩემი გასვრა უნდათო. რამდენად მართალია "ლეიკერსის" ვარსკვლავი, ამას აგვისტოში გავარკვევთ.

TV-სპორტი

ოთხშაბათი. 23 ივლისი

НТВ + ФУТБОЛ
13:00 თავისუფალი დარტყმა
13:15 საერთაშორიოს ტურნირი. "Champions World" აშშ-ში. "მანჩესტერ იუნაიტედი" (ინგლისი) - "სელტიკი" (შოტლანდია)
15:00 უკრაინის ჩემპიონატი. "დინამო" - "არსენალი". პირდაპირი ტრანსლაცია
16:45 ჩემპიონთა ლიგის არქივი. 99/00 სეზონი. "დინამო" (უკრაინა) - "რეალი" (ესპანეთი)
18:30 "ფეხბურთი ა-დან წ-მდე"
19:00 თავისუფალი დარტყმა
19:15 სახვალიო ტელეპროგრამა
19:20 საერთაშორიოს ტურნირი. "Champions World" აშშ-ში. "მანჩესტერ იუნაიტედი" (ინგლისი) - "სელტიკი" (შოტლანდია)
20:55 ფრენბურთი. გრან-პრი იტალიაში. ქალები. ბრაზილია - რუსეთი. პირდაპირი ტრანსლაცია
22:30 "დარტყმა გოლისთვის"
22:50 "ფეხბურთი ა-დან წ-მდე"
23:25 წყალბურთი. მსოფლიო ჩემპიონატი. ქალები. ნახევარფინალები. პირდაპირი ტრანსლაცია
00:30 "FUTBOL MUNDIAL"
01:00 "დარტყმა გოლისთვის"
01:15 წყალბურთი. მსოფლიო ჩემპიონატი. ქალები. ნახევარფინალები. რუსეთი – კანადა. პირდაპირი ტრანსლაცია

НТВ + СПОРТ
11:00, 14:15, 17:20, 20:30 პრესცენტრი
11:15, 20:45 "ოლიმპის შვილები"
11:20, 14:30 აერობიკა
11:45 "პოსტსკრიპტუმი"
12:45 წყალბურთი. მსოფლიო ჩემპიონატი. ვაჟები. მეოთხედფინალი
13:45 "რკინის ფაქტორი"
14:55 წყალბურთი. მსოფლიო ჩემპიონატი. ვაჟები. მეოთხედფინალი
15:55 "იცოდე გოლფის წესები"
16:50 "საჭადრაკო მიმოხილვა"
17:35 ჩოგბურთი. ფედერაციის თასი. მეორე წრის მატჩების მიმოხილვა
18:30 გოლფი. "ბრითიშ ოუფენ". პირველი დღე
20:50 სახვალიო ტელეპროგრამა
20:55 ცურვა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პირდაპირი ტრანსლაცია
22:50 ავტორბოლა. პოლოს თასი
00:10 "პოსტსკრიპტუმი"
01:10 ახალი ამბები
01:25 ფრენბურთი. გრან-პრი იტალიაში. ქალები. იტალია - კუბა

EUROSPORT
11:30 ექსტრემალური სპორტი
12:00 ცურვა. მსოფლიო ჩემპიონატი
13:45 ველორბოლა. ტურ დე ფრანსი
14:15 ველორბოლა. ტურ დე ფრანსი
21:00 ცურვა. მსოფლიო ჩემპიონატი
23:00 ფეხბურთი. იუნიორთა ევროპის ჩემპიონატი ლიხტენშტაინში
01:00 ველორბოლა. ტურ დე ფრანსი
02:15 ახალი ამბები
02:30 ცხენოსნობა
03:30 მულტისპორტი ოთხშაბათობით
03:45 აფროსნობა
04:15 ახალი ამბები

რაგბი

ყველაფერი დროულად დასრულდა

პაატა თოთაძე

საქართველოს თასის ფინალური მატჩის შემდეგ დატრიალებული ამბები შეხვედრიდან სამი დღის შემდეგაც აქტუალური რჩება და, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, კიდევ კარგა ხანს იქნება ასე.

მოვლენები კი ასე განვითარდა: მატჩის შემდეგ მსაჯის მოქმედებით უკმაყოფილო ბათუმელთა მწვრთნელს რამაზ სანებლიძესა და რაგბის კავშირის მედია-მენეჯერს, გია კუბლაშვილს შორის მოხდა უთანხმოება, რომელიც ერთმანეთის სიტყვიერი შეურაცხყოფით არ დასრულებულა. მწვრთნელის უკმაყოფილება გამოიწვია იმან, რომ, მისი აზრით, მსაჯმა მატჩი დროზე ადრე დაამთავრა - იმ დროს, როცა "ლოკომოტივი" წინ გავიდა. აღსანიშნავია, რომ სტადიონის ტაბლოს მიხედვით თამაშის დამთავრებამდე კიდევ ორი წუთი რჩებოდა. მწვრთნელს "დათვების" ხელმძღვანელობამაც აუბა მხარი, ოღონდ, როგორც ამის უფლება ჰქონდა, ისე მოიქცა - მატჩის შედეგი ოფიციალურად გააპროტესტა.

გუშინწინ რაგბის კავშირის სადისციპლინო კომიტეტმა განიხილა "დათვების" პროტესტი. კომიტეტმა გამოკითხა ოთხივე მსაჯი (სამი მოედნის და ერთი სათადარიგო) და დაასკვნა, რომ ლეჟავამ მატჩი დროულად დაასრულა. "მეორე ტაიმში ტაბლო გვიან ჩაირთო, ბათუმელებიც ამან შეიყვანა შეცდომაში. შესვენებაზე გუნდებს ათი წუთი უნდა დაესვენათ, მაგრამ ისინი მოედანზე ადრე გამოვიდნენ. ტაბლოც გვიან ჩაირთო და, შედეგად, როცა სინამდვილეში უკვე მსაჯის მიერ წამატებული დრო მიდიოდა, ტაბლოს მიხედვით ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი იყო დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, ლეჟავას თამაში ადრე არ დაუსრულებია. შედეგად მატჩის შედეგიც ძალაში რჩება", - "24 საათთან" საუბარში განაცხადა კავშირის მედია-მენეჯერმა გია კუბლაშვილმა.

რაც შეეხება მატჩის შემდგომ მომხდარ ინციდენტს, ამის შესახებ პარასკევს იმსჯელებენ. საქმე ის არის, რომ გუშინწინ კომიტეტმა ეს საკითხი სხდომაზე ბათუმელთა არყოფნის გამო გადადო. "დათვების" პრეზიდენტი და მწვრთნელი პარასკევს ჩამოვლენ თბილისში და მტყუან-მართალიც მაშინ გაირკვევა. ვერდიქტსაც ამის შემდეგ გამოიტანენ. ამბობენ, რამაზ სანებლიძეს სამუდამო დისკვალიფიკაცია ემუქრებაო, მაგრამ არა გვგონია, საქმე აქამდე მივიდეს. მართალია, ბათუმელთა მწვრთნელმა მიუღებელი ფორმით გამოხატა პროტესტი, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ის აღელვებული იყო (ტაბლო ხომ სხვა დროს უჩვენებდა!) და თავს სრულად ვერ აკონტროლებდა.

Tour de Farce

გამარჯობა, ნათესავო ბასკებო!

ირაკლი ბერიაშვილი

ვერ ვიტყვი, რომ ოდესმე სანახევროდ მაინც მჯეროდა ორი იბერიის – ბასკებისა და ქართველების ნათესაობისა. გუშინდელს აქეთ ეს თეორია გაცილებით სარწმუნოდ მეჩვენება, რადგან მსგავსი სიტყვების, უარყოფითი რეზუსისა და ამგვარი რაღაცების ნაცვლად, ხასიათისა და, აქედან გამომდინარე, საქციელის დადებას ვაპირებ საფუძვლად. ნამდვილად არ მეგონა, თუ ამ ძველსა და რთულ ამოცანას – ჩვენი და ბასკების ნათესაობას ვგულისხმობ - სპორტის, კონკრეტულად კი ველოსპორტის საშუალებით მოვუძებნიდი გასაღებს.

ერთხელ და ორჯერ არ მითქვამს, რომ ამერიკელ ლანს არმსტრონგს დაბეჩავებული ჰყავს საკუთარი გუნდი. აღმოჩნდა, რომ დაჩმორებულთა შორის პელოტონის საკმაოდ დიდი ნაწილიც არის.

ჩემპიონებს, ცხადია, პატივს სცემენ, მაგრამ ყველაზე მეტი თავგამოდებითაც სწორედ ჩემპიონებს უწევენ წინააღმდეგობას. არმსტრონგის დიქტატურის ხანაში, რაც მეხუთე წელიწადია გრძელდება, ეს აქსიომა როგორღაც გაუკუღმართდა. პირველად ვხედავ, რომ ოთხგზის ჩემპიონისა და მისი მეტოქის პაექრობაში არა ერთის და ორის სიმპათია იმთავითვე აღიარებული ფავორიტის, ესე იგი, ძლიერის მხარეს იხრება. ეს რომ მარტო სიმპათიები იყოს, კაცი კიდევ გაიგებდა, მაგრამ დახმარება?

ახლა უფრო დალაგებით და სულ თავიდან. საუბარი ეხება არმსტრონგისა და იან ულრიხის ორთაბრძოლას, რომლის მსგავსი უკანასკნელ ათ წელიწადს ნამდვილად არ ახსოვს.

მეთხუთმეტე ეტაპის ბოლოს პელოტონს ლეგენდარული ტურმალე, მერე კი ფინალური ცამეტკილომეტრიანი აღმართი ელოდა. ცხადი იყო, რომ მეტოქეებს შორის არსებული 15-წამიანი სხვაობა ამ რთულ მონაკვეთზე ხელუხლებელი ვერ დარჩებოდა. არმსტრონგი აუცილებლად შეეცდებოდა, სხვაობა ორ წუთამდე მაინც გაეზარდა, ულრიხს კი, სავარაუდოდ, ნახევარწუთიანი წაგებაც აძლევდა ხელს.

ტურის ფავორიტი მაყურებლის ჩანთას წამოედო და...

ტექნიკური შედეგები
XV ეტაპი. ბანიერეს დე ბიგორე - ლუზ არდიდენი. 159,5 კმ.

1. ლანს არმსტრონგი (US პოსტალი, აშშ)	4 სთ. 29 წთ. 26 წმ.
2. იბან მაიო (ეუსკალტელი, ესპანეთი)	+40 წმ.
3. იან ულრიხი (ბიანკი, გერმანია)	იგივე დრო

საერთო ჩათვლა

1. ლანს არმსტრონგი (US პოსტალი, აშშ)	65 სთ. 36 წთ. 23 წმ.
2. იან ულრიხი (ბიანკი, გერმანია)	+1 წთ. 7 წმ.
3. ალექსანდრ ვინოკუროვი (ტელეკომი, ყაზახეთი)	+2 წთ. 45 წმ.
4. აიმარ სუბელდია (ეუსკალტელი, ესპანეთი)	+5 წთ. 16 წმ.
5. იბან მაიო (ეუსკალტელი, ესპანეთი)	+5 წთ. 25 წმ.
6. ივან ბასო (ფასა ბარტოლო, იტალია)	+8 წთ. 8 წმ.

საქმე ის არის, რომ ორივეს წინ ედო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური ეტაპი, რომელიც, ჩემი ვარაუდით, ულრიხმა, სულ მცირე, წუთიანი სხვაობით უნდა მოიგოს. მოკლედ, მკითხველი არითმეტიკაში ვარჯიშს რომ ავარიდო, უბრალოდ ვიტყვი: მეთხუთმეტე ეტაპზე ყოველ მოპოვებულ თუ დაკარგულ წამს ოქროს ფასი ედებოდა.

ტურმალეცა და არდიდენის უღელტეხილიც უმაღლესი, ყველაზე რთული კატეგორიის მთებს განეკუთვნებიან. ამ სირთულეს, უწინარეს ყოვლისა, აღმართის სიგრძე და დახრილობა განაპირობებს. მეტოქეებისთვის უფრო დახრილობას ჰქონდა მნიშვნელობა. საერთოდ, რაც მეტია დახრილობა, მით მეტი უპირატესობა აქვთ მსუბუქ სპორტსმენებს. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ საპირისპირო ვითარება იქმნება ინდივიდუალურ რბოლაში - იქ წონა კოზირად იქცევა ხოლმე. ერთი სიტყვით, ამაზე უკეთეს დროს ოთხგზის ჩემპიონი ვერ იპოვიდა და სავსებით ბუნებრივი იყო, რომ ტურმალეზე გვარიანად დაღლილ მეტოქეს ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცა და ფინალური აღმართის დასაწყისშივე შეტევაზე გადავიდა. სულ ცოტა ხანში მდევარიც გამოიკვეთა - ულრიხი, მორო, ბასო, ჰამილტონი და ორი ესპანელი - სუბელდია და მაიო. ფინიშამდე დარჩენილი ათი კილომეტრი ამ ექვსეულმა ერთ კამპანიაში გაატარა: წინ - ულრიხი, უკან - დანარჩენები.

მრავალდღიანების დაუწერელი კანონია - გაქცეული ან ჩამორჩენილი გუნდის წევრები ერთმანეთს ეხმარებიან. არა აქვს მნიშვნელობა, ერთიმეორის კონკურენტები არიან თუ არა. გარკვეულ მომენტამდე ისინი ვალდებული არიან, საერთო პრობლემა ერთად, საერთო ძალებით გადაჭრან და მხოლოდ ამის შემდეგ მიხედონ თავ-თავიანთ პრობლემებს. ტურ დე ფრანსზე, ჯიროზე, ვუელტაზე ყოველდღე, ყოველ წუთს მეორდება ერთი და იგივე, ყველგან და ყოველთვის სრულდება ეს, მართალია, დაუწერელი, მაგრამ მაინც კანონი.

მეცამეტე ეტაპის ბოლო აღმართზე, როცა ფინიშამდე ორიოდე კილომეტრიღა რჩებოდა, ულრიხი არმსტრონგს დაახლოებით 30 წამს უგებდა. დარჩენილი გზის რელიეფი სულაც არ აძლევდა არმსტრონგს იმის საშუალებას, რომ ეს სხვაობა შეემცირებინა. ბედად, ჩემპიონს ნარინჯისფერი მაისურებით მოასპარეზე ბიჭები შეეშველნენ. ორმა ესპანელმა, გეგონებოდა, თოკით ჰყავთ გამობმულიო, ისე მიიყვანა არმსტრონგი ფინიშზე. დანაკარგმა სულ რაღაც 8 წამი შეადგინა. ულრიხის ქომაგებს, ცხადია, ეწყინებოდათ, მაგრამ იმ შემთხვევაში ნარინჯისფერები ვალდებულნი იყვნენ, ჩამორჩენილი ჯგუფის ინტერესებით ეხელმძღვანელათ.

მეცამეტე ეტაპი იმიტომ გავიხსენე, რომ მეთხუთმეტეზეც მსგავსი ვითარება შეიქმნა, ოღონდ ერთი განსხვავებით. ჩამორჩენილ ჯგუფში ნარინჯისფერებთან ერთად ულრიხი აღმოჩნდა. მთელი ათი კილომეტრი, - ეს კი დაახლოებით ნახევარი საათია, - ყოველ წუთს ველოდი, აი, ახლა შეეშველებიან ულრიხს და აი, ახლა-მეთქი. რაღა არ ვუძახე, ხან ვეხვეწებოდი, ხან ვლანძღავდი - შენც არ მომიკვდე! ტყუილად არ ამბობდა ვისოცკი, კაცის გაცნობა თუ გინდა, მთაში წაიყვანეო.

ჰოდა, აი, მთაში ხდება ეს ყველაფერი. იტალიელი ბასოს მიმართ პრეტენზიები მართებული არ იქნება - ბიჭი პირველად გამოდის ტურზე, თან ჯერ ასაკიც არ უწყობს ხელს. ფრანგი მორო მთიელად არ ითვლება და, აქტიურობა კი არა, საერთოდ რომ აღმოჩნდა ამ ჯგუფში, ისედაც დიდი მოვლენა იყო. ჰამილტონი კი არმსტრონგის ყოფილი თანაგუნდელია. დარჩნენ ნარინჯისფერები. სუბელდიაც და მაიოც პირველ ხუთეულში არიან, მთებშიც მშვენივრად გრძნობენ თავს და, თუ ვინმეს რამე მოეთხოვება, - იმ დაუწერელ კანონებს ვგულისხმობ, - პირველ ყოვლისა, მათ.

ყოველი ორასი-სამასი მეტრის შემდეგ ულრიხი თავს მოაბრუნებდა და, - იქნებ რომელიმემ იკადროთ და ცოტა ხნით მაინც იკისროთ ლიდერობაო. ყურიც არ შეუბერტყავს არც ერთს. აი, ასე, საკუთარი ზურგით ათრია გერმანელმა ეს ხუთეული და ზედ ფინიშზე ერთ-ერთმა მათგანმა გადაასწრო კიდეც. დრო, რა თქმა უნდა, ერთნაირი ჩაეწერა ხუთეულს, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ბონიფიკაციით განსაზღვრული ის რამდენიმე წამიც უსირცხვილოდ წაართვეს კაცს, რომელმაც მთელი ათი კილომეტრი მარტომ იმუშავა. სხვაობამ არმსტრონგსა და ულრიხს შორის, ბონიფიკაციის ჩათვლით, 50 წამი შეადგინა.

ფინიშზე ყველა კარგ გუნებაზე იყო. არმსტრონგი სიამოვნებით უხსნიდა ჟურნალისტებს, თუ როგორი კარგი ველომრბოლია ულრიხი. კმაყოფილი იყვნენ ნარინჯისფერმაისურიანი ბასკი ბიჭებიც - რატომაც არა! თვით დიქტატორს გაუწიეს სამსახური... მე კი გუშინდელს აქეთ თითქმის დავიჯერე ბასკებისა და ქართველების ნათესაობა.

რა დროს რაინდობაა, იან!

ნინო პირველი

ტურ დე ფრანსის მეთხუთმეტე ეტაპის შემდეგ ყველა გერმანული გაზეთი შოკირებული იყო. ეს იან ულრიხი ნამდვილად გაგიჟდა, რისთვის დასჭირდა რაინდობის გათამაშება მაშინ, როცა არმსტრონგისთვის გასწრების ბრწყინვალე შანსი მიეცაო, - ბუზღუნებდნენ გერმანელი სპორტული ჟურნალისტები. არდიდენის უღელტეხილზე უცნაური რამ მოხდა: ტურის ოთხგზის ჩემპიონი და უპირველესი ფავორიტი, ამერიკელი ლანს არმსტრონგი ერთ-ერთი მაყურებლის ჩანთას წამოედო, ველოსიპედიდან ჩამოვარდა და ბასკი იბან მაიოც თან გაიყოლა. ამერიკელის ყველაზე სახიფათო მეტოქე იან ულრიხი კი, იმის ნაცვლად, რომ რბოლა გაეგრძელებინა და არმსტრონგთან არსებული თხუთმეტწამიანი ჩამორჩენა აღმოეფხვრა, მანამდე არ დაიძრა ადგილიდან, სანამ უცაბედი დაცემით გაბრუებული ამერიკელი არ წამოდგა და ველოსიპედს არ მოახტა. ამ ინციდენტმა არმსტრონგზე დადებითად იმოქმედა: ტურის ოთხგზის ჩემპიონი წაქცევის შემდეგ ისეთ ჯანზე მოვიდა, რომ ულრიხი 53 წამით ჩამოიტოვა უკან. ახლა ამერიკელსა და გერმანელს შორის სხვაობა უკვე 67 წამია. გერმანელი ჟურანლისტების აზრით, იან ულრიხმა არდიდენში ყვითელი მაისურის დასაკუთრების შანსი დაკარგა, თუმცა, თავად ველომრბოლი სულაც არ ფიქრობს, რომ წლევანდელი ტური უკვე წააგო: "ძალიან მოვინდომე, მაგრამ არმსტრონგს მაინც ვერ გავუსწარი. დღეს ის ყველაზე ძლიერი იყო. ამის მიუხედავად, მჯერა, რომ ტურის მოგების შანსი კიდევ მაქვს. ტურნირი ჯერ არ დამთავრებულა. მე კიდევ ვიბრძოლებ. არა მგონია, არმსტრონგი კმაყოფილი იყოს, რომ მხოლოდ 67 წამით მისწრებს. რაც არდიდენში გავაკეთე, იმას არ ვნანობ. სამართლიანობა და ჯენტლმენობა ყველგან საჭიროა, მათ შორის ველოსპორტშიც", - მოკლედ მოჭრა იან ულრიხმა.

სამაგიეროდ, მეთხუთმეტე ეტაპის ტრიუმფატორი იყო ძალიან ენაწყლიანი. არმსტრონგი ხალისით პასუხობდა ჟურნალისტთა შეკითხვებს, ულრიხს კი მადლობაც არ გადაუხადა რაინდული საქციელისთვის - ორი წლის წინ მეც ხომ დაველოდე, როცა მან ნაკადულში შეტოპაო. "ძალიან სწორი იყო, იანმა რომ არ ისურვა რბოლის გაგრძელება, სანამ არ ავდექი. 2001 წელს, პერესურში, მეც ასე მოვიქეცი, როცა ის მოცურდა და ნაკადულისკენ გადაუხვია. მაშინ მე ვიყავი კორექტული, ახლა - ის", - თქვა ამერიკელმა. არმსტრონგმა არც სხვა კითხვები დატოვა უპასუხოდ:

- როგორ წაიქეცით?

- ეს წაქცევა, ალბათ, უფრო ჩემი ბრალია, რადგან ძალიან ახლოს გავუარე მაყურებელს და ჩანთას წამოვედე. როცა ავდექი, ისეთი გაცოფებული ვიყავი, გაორმაგებული ენერგიით დავატრიალე პედლები. საკუთარ თავს ვუთხარი: "ლანს, შენ თუ ტურის მოგება გინდა, ეს სწორედ ახლა უნდა გააკეთო!" და მთელი ძალით წავედი წინ.

- ძლიერი შოკი იყო?

- პირიქით. ხომ გეუბნებით, ამ ინციდენტმა ძალა შემმატა. მე აქ ტურის მოსაგებად ჩამოვედი და მოვიგებ კიდეც. ასეთი უსიამოვნებები ვერ დამაბნევს.

- დღევანდელი გამარჯვებით მნიშვნელოვანი უპირატესობა მოიპოვეთ და, ბოლო დღეებში განცდილი წარუმატებლობის შემდეგ, მდგომარეობა საგრძნობლად გამოასწორეთ. ეს დღე, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელი თქვენი კარიერისთვის...

- არა. ჩემი ყველაზე ლამაზი და, ალბათ, ყველაზე ემოციური გამარჯვების დღე 1995 წელს იყო, როცა მთელი გზა სასიკვდილოდ დაშავებულ ჩემს თანაგუნდელზე, ფაბიო კასარტელიზე ვფიქრობდი და აუცილებლად მინდოდა ეტაპის მოგება.

- რას იტყოდით ულრიხის შეტევაზე, რომელიც მან ტურმალეზე ასვლისას წამოიწყო?

- ცოტა არ იყოს, გამიკვირდა. რა საჭირო იყო ასეთი დაძაბვა, ფინიში ხომ ჯერ ძალიან შორს იყო წინ კი არდიდენი გველოდა. მაშინ გავიფიქრე: "თუ ის მთელი გზა ასე ივლის, მაშინ, დე, მოიგოს ტური, მე ხელს არ შევუშლი."

- არ გაქვთ განზრახული, რომ პირენეებზე შეტევაზე გადახვიდეთ?

- დიახ, მაგრამ ეს გარემოებაზეა დამოკიდებული. მე სიტუაცია ბოლომდე უნდა ვაკონტროლო, რათა ტურის მოგება შევძლო. შაბათს ნანტის რბოლის იმედად ვერ ვიქნები, მანამდე უნდა გავზარდო უპირატესობა მდევრებთან. ეს ტური მეტად უცნაურია ჩემთვის. ამდენი პრობლემა და ასეთი საოცარი კრიზისი სხვა დროს არასოდეს მქონია, მაგრამ ახლა არ მსურს ამაზე ლაპარაკი. ბედნიერი ვიქნებოდი, ტური რომ უკვე დამთავრებული იყოს.

- შეგიძლიათ თქვათ, რომ უკვე მოიგეთ ტური?

- ღმერთო ჩემო, მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ტური პარიზში მთავრდება. მანამდე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. პარიზამდე ერთი კვირა რჩება. წინ კიდევ ერთი მთა გველის. ვინ იცის, რა მოხდება ამ ერთ კვირაში...

საწყლოსნო სპორტი

სენსაცია თუ ახალი რუსები

გიგა გურასაშვილი

აშკარაა, საწყლოსნო სახეობათა მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ სამეულში მოხვედრის ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი რუსეთია. ერთი კვირის თავზე ისინი ისევ ცხრილის სათავეში არიან. თუმცა, ნაკლებად სავარაუდოა, მათ ეს ადგილი ბოლომდე შეინარჩუნონ, რადგან სტარტი აიღო მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარმა მშვენებამ - ცურვამ. აქ კი, ცხადია, პირველობას არავის დაუთმობენ ისტორიული მეტოქეები - ავსტრალიელები და ამერიკელები. რუსები, მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერი გუნდი ჰყავთ, მაინც ვერ გაუტოლდებიან ოზებსა და იანკებს. თუმცა, პირველივე დღეს ისეთი სენსაცია გამოაცხვეს, ყველანი სახტად დარჩნენ. უყურადღებოდ არც სხვები დარჩენილან. მოცურავეთა ასპარეზობების მეორე დღეს ერთბაშად სამი მსოფლიო რეკორდი დაემხო. მანამდე კი...

ჩემპიონატის მეშვიდე დღეს წყალში მხტომელი ვაჟები 10-მეტრიანი კოშკურიდან ხტომაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, სადაც საუკეთესო იყო კანადელი ალექსანდრ დესპატი. მეორე და მესამე ადგილებზე ავსტრალიელი და ჩინელი სპორტსმენები გავიდნენ. რუსებმა სინქრონულსა და ღია წყალში ცურვაში იყოჩაღეს. სინქრონულ ცურვაში ნათელი იყო, რომ სამეულისთვის რუსეთი, იაპონია და ამერიკა (ან ესპანეთი) იბრძოლებდნენ და ეს ზუსტად ასეთი თანმიმდევრობით გამართლდა.

გაცილებით საინტერესო იყო 25 კილომეტრზე ღია წყალში მოცურავე ვაჟთა ასპარეზობა. იმავე დღეს, იმავე დისციპლინაში, ქალებიც არკვევდნენ ერთმანეთში ურთიერთობას, მაგრამ ისეთი მჭიდრო ფინიში, როგორიც ვაჟთა შემთხვევაში ვიხილეთ, აქ არ ყოფილა. შეჯიბრების ორგანიზატორებსა და მსაჯებს ძალზე გაუჭირდათ იმის გარკვევა, თუ ვინ იყო გამარჯვებული. სამეულს შორის სხვაობა წამის მეასედებმა გადაწყვიტა. პირველ ადგილზე გასულ რუს იური კუდინოვსა და მეორეზე გამწესებულ ესპანელ დავიდ მეკას შორის სხვაობა სულ ოთხი მეასედი წამია. მესამე ადგილზე გასული ბულგარელი პეტარ სტოიჩევი კი ჩემპიონს 6 მეასედით ჩამორჩა.

ქალებში შედარებით მშვიდად იყო ყველაფერი. ჰოლანდიელ ედიტ ვან დიიკსა და მეორე-მესამე ადგილებზე გასულ გერმანელებს ბრიტა კამრაუსა და ანგელა მაურერს შორის სხვაობა დაახლოებით სამი მეათედი წამია.

მომდევნო დღეს წყალში მხტომელ ქალ-ვაჟებს ბოლო მედლები ჰქონდათ გასათამაშებელი - ვაჟებს 10-მეტრიანი კოშკურიდან სინქრონულად ხტომაში და ქალებს 3-მეტრიანი ტრამპლინიდან სინქრონულად ხტომაში. ვაჟებში გაიმარჯვეს ავსტრალიელებმა, ქალებში - ჩინელებმა.

ახლა, რაც შეეხება რუსების მიერ გამოწვეულ ხმაურს. ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ 4X100 თავისუფალ ესტაფეტაში რუსებს მსოფლიოსა თუ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩემპიონის რანგში დაესრულებინოთ ასპარეზობა. მოცურავეთა ასპარეზობების პირველ დღეს რუსების კვარტეტმა ნავსი გატეხა და საკუთარი წარმატება სალაპარაკო გახადა.

ერთადერთი, რაც არავის გაჰკვირვებია, ეს 400 მეტრზე თავისუფალი სტილით მოცურავეთა ფინალში ავსტრალიელი იან ტორპის გამარჯვებაა.

ტორპის შემთხვევაში გამარჯვების წინასწარმეტყველება, დიდი ხანია, რთული ამოცანა არ არის. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ტორპი კიდევ რამდენჯერმე გაახარებს თანამემამულეებს.

წმინდა სპორტული შედეგების მხრივ ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა ჩემპიონატის მეორე დღე. დაემხო სამი მსოფლიო რეკორდი. მათ შორის თუ რომელიმეს გამორჩევა შეიძლება, ეს 50 მეტრზე ბატერფლაით ფინალური გაცურვაა.

მოგეხსენებათ, მოცურავეებს საკვალიფიკაციო თუ ნახევარფინალური გაცურვის შედეგების მიხედვით ანაწილებენ ბილიკებზე. კერძოდ, საუკეთესო შედეგის მქონეს მეოთხე ბილიკზე ასპარეზობის პატივი აქვს გარანტირებული. უარესი შედეგის პატრონს კი მერვე ბილიკისკენ მიუთითებენ. ჩვეულებისამებრ, იმას, ვინც მერვე ბილიკიდან იღებს სტარტს, სამეულში მოხვედრის შანსი არა აქვს. ჩემპიონატის მეორე დღეს ყველაფერი პირიქით მოხდა. 50 მეტრზე ბატერფლაით ვაჟთა ფინალური გაცურვისას ავსტრალიელმა მეტ უოლშმა, ამასთან, მისთვის არასაფირმო დისციპლინაში (საფირმო დისციპლინა ბრასია. - რედ.) მერვე ბილიკიდან აიღო სტარტი და არათუ პირველი მივიდა ფინიშთან, არამედ მსოფლიო რეკორდიც დაამყარა - 23,43. ძალიან სწრაფად გაცურეს იაპონელმა კოსუკე კიტაჯიმამ და ავსტრალიელმა ლეიზელ ჯონსმა, ამასთან, ორივემ 100 მეტრზე ბრასში. თუ კიტაჯიმამ ვაჟთა ფინალური ასპარეზობა მსოფლიო რეკორდით (59,78) დაასრულა, ჯონსმა ქალთა ნახევარფინალურ გაცურვაში დაამხო რეკორდი (1.06,37).

ამბები

ავტოკატასტროფამ სამი მუსიკოსი იმსხვერპლა

ამერიკული ენერგიული პოპ-კვარტეტის Exploding Hearts-ის სამი წევრი გუშინ გამთენიისას ავტოკატასტროფის შედეგად გარდაიცვალა.

ბას-გიტარისტი მეთიუ (მეთლოკი) ფიცჯერალდი, გიტარისტი ადამ (ბეიბი) კოქსი და დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი ჯერემი (ქიდ-ქილერი) ჰეიჯი პორტლენდში გამართული კონცერტიდან სან ფრანცისკოში ბრუნდებოდნენ. მიკროავტობუსი, სადაც მუსიკოსები ისხდნენ, ორეგონის შტატში, იუჯინას მახლობლად გადაბრუნდა. მიკროავტობუსში მყოფი ხუთი ადამიანიდან ცოცხალი გადარჩა ჯგუფის გიტარისტი ტერი სიკსი და მენეჯერი რეჩ არონიკა – მათ სხეულის მცირე დაზიანებები მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფის გარდაცვლილი წევრი, ჯერემი ჰეიჯი ჯგუფიდან აპირებდა წასვლას, მაგრამ რადგანაც კოლეგებმა მისი შემცვლელის მოძებნა ვერ მოასწრეს, დრამერი იძულებული გახდა წაჰყოლოდა ჯგუფს კონცერტზე. "არც კი გვახსოვს, როგორ გადავრჩით. ჩვენ თითქმის ყველას გვეძინა. თვალი რომ გავახილე, მიკროავტობუსი უმისამართოდ მოძრაობდა", - ამბობს რეჩ არონიკა.

"ლიმპ ბიზკიტის" გიტარისტი საავადმყოფოშია

მაიკ სმიტი, ამერიკული პოპულარული როკ-ჯგუფის გიტარისტი, კვირის ბოლოს ნიუ იორკში გამართული კონცერტის შემდეგ საავადმყოფოში მოხვდა.

ერთ-ერთი სიმღერის დროს გიტარისტი წარუმატებლად გადახტა და მაშინვე იგრძნო ზურგის ტკივილი, თუმცა ამის მიუხედავად, ის კონცერტის ბოლომდე დარჩა სცენაზე. მაგრა, როგორც ჩანს, მიღებულმა ტრავმამ მუსიკოსს ზურგის ნერვი სერიოზულად დაუზიანა. კონცერტის ბოლოს სმიტი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალმა საავადმყოფოში წაიყვანა.

აღსანიშნავია, რომ ასეთი მოულოდნელი შემთხვევა დიდად არ იმოქმედებს ჯგუფის ტურნეს გრაფიკზე. ნიუ იორკის კონცერტიდან მორიგ გამოსვლამდე ხომ "ლიმპ ბიზკიტს" პაუზა ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ჯგუფი "მეტალიკასთან", "ლინკინ პარკთან" და Deftones-თან ერთად მონაწილეობს Summer Sanitarium-ის ტურნეში.

"სტოუნზი" რემიქსებზე გადავიდა

ბრიტანული როკ-მუსიკის ვეტერანი ჯგუფი "როლინგსტოუნზი" აპირებს გააკეთოს რემიქსი საკუთარ უპოპულარეს სიმღერაზე Sympathy For The Devil. ჩანაწერი კი სინგლის სახით გამოუშვას. ორშაბათიდან რადიოსადგურების გარკვეულმა ნაწილმა გადასცა "სტოუნზის" 1968 წელს გამოსული კომპოზიციების სამი მიქსი. ახლებური ინტერპრეტაციების თანაავტორი კი ფეტბოი სლიმია. სამი მიქსიდან ერთ-ერთი შევა ჯგუფის ჰიტების კრებულის Forty Licks-ის ახალ ტირაჟში.

Sympathy For The Devil-ის რემიქსი სინგლის სახით პირველ სექტემბერს გამოვა. ერთ-ერთ რემიქსზე გადაიღებენ ვიდეოკლიპსაც. როგორც ამბობენ, კლიპში გამოიყენებენ ფრაგმენტებს ჟან-ლუკ გოდარის ფილმიდან "ერთს + ერთი", სადაც ნაჩვენებია ლონდონის სტუდია "ოლიმპიკში" სიმღერის ჩაწერის პროცესი.

ბოუიმ ქავერ-ვერსიები ჩაწერა

დევიდ ბოუიმ უკვე დაასრულა მუშაობა ახალ ალბომზე. ჩანაწერი სახელწოდებით Reality სექტემბერში გამოჩნდება მუსიკალური მაღაზიის თაროებზე. საკუთარი სიმღერების გარდა ბოუიმ ალბომში შეიტანა ორი სიმღერის ქავერ-ვერსია. ერთ-ერთი მათგანია ამერიკული ჯგუფის "მოდერნ ლავერსის" Pablo Picasso. ჟურნალ "როლინგ სთოუნზისთვის" მიცემულ ინტერვიუში მუსიკოსმა თქვა: "მე ყოველთვის მინდოდა ამ სიმღერის ჩაწერა. ჩემს ბოლო ალბომში შევიტანე Pixies. "პაბლო პიკასო" იგივე ადგილს დაიჭერს ახალ ალბომში". რაც შეეხება მეორე კომპოზიციას, Try Some, Buy Some, ის თავის დროზე ამერიკელმა მომღერალმა რონი სპექტორმა, შემდეგ კი ჯორჯ ჰარისონმა ჩაწერა.

ახალი ალბომის დიდი ნაწილი ბოუიმ პროდიუსერ ტონი ვისკონტისთან ერთად ჩაწერა. აღსანიშნავია, რომ ამ ადამიანთან ბოუი 60-იანი წლებიდან თანამშრომლობს. როგორც ბოუი ამბობს, ახალი ნამუშევარი საკმაოდ მრავალფეროვანია. ამას კი მუსიკის მოყვარულები სექტემბრიდანვე შეამოწმებენ.

„მართლაც პირველი კვარტეტი..."

ბორჯომის ფესტივალი შოსტაკოვიჩის სახელობის კვარტეტს მასპინძლობს





კვარტეტის წევრები: გალკოვსკი, კორჩაგინი, პაჩუგინი, შიშლოვი

მადი სერებრიაკოვა

"ხელოვნების ზეიმი" გრძელდება და ცვლილებები, რომლებიც შარშანდელ ფესტივალთან შედარებით შეინიშნება, ახალ პერსპექტივას უშლის მის მონაწილეებს და მსმენელებს. გუშინდლამდე ფესტივალზე აქცენტი უფრო მეტად ახალ პროფესიულ მუსიკაზე კეთდებოდა. ამ ორიენტაციას ბორჯომში ჩამოსულ სტუმართა სახელებიც განაპირობებდა. ივან მონიგეტი, ედუარდ ბრუნერი, ერი კლასი – მსოფლიო სცენის ის კორიფეები არიან, რომელთაც ლომის წილი მიუძღვით თანამედროვე მუსიკის პოპულარიზაციაში. ედუარდ ბრუნერის შემოქმედებამ არაერთ მნიშვნელოვან თანამედროვე კომპოზიტორს მისცა საკლარნეტო რეპერტუარის გამდიდრების სტიმული. ერი კლასის სახელს უკავშირდება შნიტკე, გორეცკის ნაწარმოებების მსოფლიო პრემიერები. თანამედროვე მუსიკის უდიდეს ინტერპრეტატორს ივან მონიგეტის კი რამდენიმე კონცერტის პროგრამა აქვს შედგენილი თანამედროვე სასულიერო მუსიკით. მხოლოდ ბორჯომის ფესტივალზე მან შეასრულა მესიანის "აპოკალიფსური დროის დასასრულს" და თანამედროვე ინგლისელი კომპოზიტორის ჯონ ტავენერის მართლმადიდებლური საგალობლის მიხედვით შექმნილი "წმიდაო ღმერთო". "ჩემი განსაკუთრებული ინტერესი ყველა ეპოქის სასულიერო მუსიკისადმი, - აღნიშნა ჩვენთან საუბარში ჩელისტმა – ძალაშია თანამედროვე მუსიკასთან დაკავშირებითაც. სასულიერო მუსიკამ სრულიად ახალი სივრცე, ამოუწურავი შესაძლებლობების სამყარო გახსნა თანამედროვე კომპოზიტორების წინაშე".

სასიამოვნოა, რომ როგორც ფესტივალის მონაწილეებმა, ისე მსმენელებმა ახალი მუსიკისადმი დამსახურებული ყურადღება გამოამჟღავნეს: "წელს ფესტივალი უფრო შთამბეჭდავია, - აღნიშნა მონიგეტიმ – ვფიქრობ, ის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს ევროპულ საფესტივალო განრიგში". წლევანდელმა "ხელოვნების ზეიმმა" გული არც ერი კლასს დასწყვიტა. მართალია, მან საკუთარი პროგრამა ავადმყოფობის გამო ოდნავ შეკვეცა, სამაგიეროდ აქტიური მონაწილეობა მიიღო ორკესტრთან მუშაობაში და ესწრებოდა ახალგაზრდა კოლეგას გიორგი ჟორდანიას ყველა გამოსვლას: "ძალიან მახარებს ორკესტრის შეკრულობა და ენთუზიაზმი, დირიჟორის (გიორგი ჟორდანიას) არტისტიზმი, მუსიკალობა. მას ძალზედ მეტყველი, ლამაზი ხელი აქვს".

შოსტაკოვიჩის კვარტეტი

გუშინდელმა კონცერტმა, გარკვეულწილად, ახალი ეტაპი დაიწყო ფესტივალის პროგრამაში. შოსტაკოვიჩის სახელობის კვარტეტი მსოფლიოში კამერული მუსიკის შემსრულებელთა ელიტას მიეკუთვნება. წერილის სათაურში მოყვანილი ციტატა გაზეთ "თაიმსს" ეკუთვნის, რომელმაც კვარტეტის ამერიკული გასტროლის შეფასებისას აღნიშნა: "შოსტაკოვიჩის კვარტეტმა დაამტკიცა, რომ ის პირველია მსოფლიოში".

კვარტეტის პირველი კონცერტი 1967 წელს შედგა. ამ თარიღს მიიჩნევენ კვარტეტის დაარსების წლად. დიმიტრი შოსტაკოვიჩის სახელი მას მხოლოდ 12 წლის შემდეგ მიენიჭა. ამის მიზეზი კვარტეტის მიერ კომპოზიტორის შემოქმედების განსაკუთრებული პოპულარიზაცია გახლდათ: "ისინი შოსტაკოვიჩის კვარტეტების სრულ ციკლს ასრულებდნენ ამსტერდამში, ავსტრალიაში, პარიზში, ანტვერპენში, უტრეხტში ად ა.შ." რა თქმა უნდა, კვარტეტის შემოქმედება მხოლოდ შოსტაკოვიჩით არ შემოიფარგლება. მათ რეპერტუარში შედის რუსი, დასავლეთ ევროპელი კლასიკოსებისა და მეოცე საუკუნის კომპოზიტორთა შემოქმედება.

კვარტეტის შემადგენლობაში დაარსების დღიდან შედიან: ანდრეი შიშლოვი (პირველი ვიოლინო), ალექსანდრ გალკოვსკი (ალტი), ალექსანდრ კორჩაგინი (ჩელო), ოდნავ მოგვიანებით, მეორე ვიოლინო ალექსანდრ ბალაშოვი, სერგეი პიშჩუგინმა შეცვალა. თითქმის 40 წლიანი საკონცერტო მოღვაწეობის მანძილზე შოსტაკოვიჩის კვარტეტი მსოფლიოს 33 ქვეყანაში მართავს კონცერტებს. ამასთან, მათ მიერ შესრულებული 50-მდე ფირფიტა და კომპაქტ-დისკი გამოცემულია უმნიშვნელოვანესი კომპანიების მიერ ინგლისში, გერმანიაში, იტალიაში, აშშ-ში, იაპონიასა და რუსეთში. ცხადია, მათ შორის შოსტაკოვიჩის თხუთმეტივე კვარტეტია.

შოსტაკოვიჩის სახელობის კვარტეტი ძალზედ აქტიურ საფესტივალო მოღვაწეობას ეწევა. ისინი სამჯერ იყვნენ ედინბურგის ფესტივალის, სანტა ფეს, სტამბულის, ჰონგ კონგის, კუხმოს ფესტივალების სტუმრები. ბორჯომის ფესტივალზე კვარტეტი საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამით ჩამოვიდა. ცხადია, გუშინდელი კონცერტის უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებს შოსტაკოვიჩის მეოთხე კვარტეტი წარმოადგენდა. ალბათ, შეუძლებელია წარმოიდგინო ნაწარმოებისა და მისი ინტერპრეტაციის ისეთი ერთიანობა და სრულყოფილება, როგორიც კვარტეტმა გუშინ შექმნა. დახვეწილი ჟღერადობა, მუსიკოსებს შორის იდეალური ჰარმონია და ღრმა, გამოზომილი ემოცია მთლიანად იპყრობდა ყურადღებას. არანაკლებ სრულყოფილია ბოროდინის მეორე კვარტეტიც. იმპრესიონისტული კოლორიტი შეიტანა რაველის კვარტეტმა.

"ხელოვნების ზეიმისთვის" შოსტაკოვიჩის სახელობის კვარტეტის ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. როგორც ფესტივალის კიდევ ერთმა გამოჩენილმა სტუმარმა პიანისტმა ნიკალაი პეტროვმა აღნიშნა, "როგორ შეიძლება არ გინდოდეს ისეთ ფესტივალში მონაწილეობა, სადაც შოსტაკოვიჩის კვარტეტი გამოდის: უდიდესი მუსიკოსები, შესანიშნავი კონცერტი..."

აღსანიშნავია, რომ ფესტივალისთვის კვარტეტის ორი წევრი გალკოვსკი და კორჩაგინი სახელდახელო ანსამბლითაც წარდგებიან: ლიანა ისაკაძესა და მიხეილ ქართველიშვილთან ერთად, ისინი შუბერტის Forellen Quintet-ს შეასრულებენ.

ზაზა ბერძენიშვილის გამოფენა „ორიენტში"

ანა კორძაია-სამადაშვილი

ზაზა ბერძენიშვილი იმ მხატვართა კატეგორიას განეკუთვნება, რომელსაც ვერც გარკვეულ მხატვრულ მიმდინარეობას მივაკუთვნებთ და ვერც ცალკეულ თაობას. ზაზა ბერძენიშვილი უბრალოდ მხატვარი გახლავთ. ალბათ, სწორედ ამიტომაა, რომ მის გამოფენას უბრალოდ ზაზა ბერძენიშვილის გამოფენა ჰქვია. ის გუშინ შარდენის ქუჩაზე ბაიას გალერეა "ორიენტში" გაიხსნა და ხალხმრავლობითაც ნათელი ხდება, რომ მას ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავს. აქ შეიკრიბნენ სხვადასხვა თაობის, ხელოვნების და თავად ზაზას თაყვანისმცემლები. თავად მხატვარი ვერნისაჟის განმავლობაში გულმოდგინედ ემალებოდა ყოველ კამერას და ყოველ ჟურნალისტს. მიუხედავად მასთან მრავალწლიანი მეგობრობისა და მრავალი თხოვნისა, ინტერვიუზე ცივი უარი განმიცხადა, მაგრამ, ალბათ, სწორედ იმითაა მისი ხელოვნება ფასეული, რომ კომენტარს არ საჭიროებს, არც მხატვრისა და არც ხელოვნებათმცოდნეების მხრიდან. ის უბრალოდ მშვენიერია.

ზაზა ბერძენიშვილი მეგობართან და მამასთან ერთად

21-ე საუკუნის დასაწყისის ხელოვნება, ალბათ, იმითაცაა განსაკუთრებული, რომ მხატვრის შემოქმედებასა და მის პიროვნებას შორის მკვეთრი ზღვარი აღარ არსებობს. ზაზა ბერძენიშვილის მხატვრობა სრულად გადმოსცემს მისი შემოქმედის არსს. ის ოდნავ ზღაპრული და ძალიან კეთილი სამყარო, რომელიც გულგრილს არავის ტოვებს. შესაძლოა, ხელოვნებათმცოდნეებს ამასთან დაკავშირებით სხვა აზრი ჰქონდეთ, მაგრამ მე, საშუალოსტატისტიკურ თბილისელსა და უბრალო მოკვდავს, მხოლოდ ჩემნაირთა აზრის გადმოცემა თუ შემიძლია, ის მშვენიერია და არც საზოგადოებრივ ცვლილებებსა და არც გაბატონებულ გემოვნებას არ ექვემდებარება.

ვერნისაჟზე ირეოდნენ როგორც კონცეპტუალური ხელოვნების წარმომადგენლები, ასევე ძველი, კლასიკური სკოლის ოსტატებიც. გულმოდგინედ ვეცადე მათი აზრის გამოკითხვას და, ალბათ, ერთი და იმავე სიტყვათშეთანხმების გადმოცემა მკითხველისთვის უინტერესო იქნებოდა: "ზაზა ბერძენიშვილია, აბა, რა გითხრათ".

მხოლოდ ერთი რამის თქმა შეგვიძლია. თუკი, თანამედროვე ქართული ხელოვნება ოდნავ მაინც გაინტერესებთ, ეწვიეთ გალერეა "ორიენტს". და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ ჭეშმარიტი ხელოვანი ყოველთვის ასეთად რჩება.

პროგრამა, რომელიც ავტორის სქესს უფრო იოლად არკვევს, ვიდრე ნაწარმოების ჟანრს

როდესაც ცნობილმა რუსმა მწერალმა, ვლადიმირ ნაბოკოვმა უცნობი ავტორის წერილი წაიკითხა, თქვა: მე ვიცი, თქვენ ნამდვილად მანდილოსანი ბრძანდებით, რადგანაც თქვენი წინადადებები მარჯვნიდან მარცხნივ იკვრებაო. მაგრამ, ეს იყო უბრალოდ, მწერლის მახვილგონივრული გამონათქვამი. სინამდვილეში, კი დღემდე გადაუჭრელ პრობლემადაა ქცეული სხვადასხვა ტექსტის რეალური ავტორის ვინაობის ამოცნობა. ახალმა კომპიუტერულმა პროგრამამ ამ პრობლემის (თუ საერთოდ ამას შეიძლება პრობლემა ვუწოდოთ) გამარტივება შეძლო.

ფსევდონიმებით წერის მოყვარულებმა ამიერიდან თავი უსაფრთხოდ აღარ უნდა იგრძნონ. ისრაელელი მეცნიერების შექმნილ კომპიუტერულ პროგრამას შეუძლია ნებისმიერი ტექსტის ავტორის სქესი ამოიცნოს. სიტყვებისა და სინტაქსის ანალიზით, თურმე შესაძლებელია 80 პროცენტიანი სიზუსტით დადგინდეს ავტორის ვინაობა; იმის მიუხედავად, ტექსტი ბელეტრისტიკული ჟანრისაა თუ საერთოდ, არცაა მხატვრული ლიტერატურის ნიმუში.

ახალი კომპიუტერული პროგრამის წარმატება კიდევ უფრო ამტკიცებს გავრცელებულ აზრს, რომ არსებობს სერიოზული განსხვავება ქალისა და მამაკაცის მეტყველებას (ან, წერას - სულერთია) შორის; განსხვავება მეტად მარტივია: უხეშად რომ ვთქვათ, მამაკაცები ხშირად საუბრობენ თავად ობიექტებზე, მაშინ როდესაც, ქალები ობიექტებს შორის ურთიერთობაზე ამახვილებენ ყურადღებას.

პროგრამის შემქმნელები: ბარილანის უნივერსიტეტის (ისრაელი) პროფესორი და მისი კოლეგები არიან. ცდები ჩატარდა ინგლისურენოვან წიგნებზე და შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ქალი-ავტორები გაცილებით ხშირად იყენებენ ნაცვალსახელებს; თუმცა, მამაკაცებსაც აქვთ ერთი განსაკუთრებული ჩვევა ამ მხრივ – ისინი უპირატესობას ანიჭებენ სიტყვებს, რომლებიც არსებით სახელებს განსაზღვრავენ; ანუ, მამაკაცები მიდრეკილები არიან კატეგორიებად დაყოფისკენ, ქალები კი – პერსონიფიცირებისკენ.

მეცნიერ კოპელისა და მის კოლეგებს მუშაობისას ერთადერთი ამოცანა ჰქონდათ: ყველაზე სახასიათო ნიშნების მიხედვით გამოეცნოთ ავტორის სქესი, ასევე განესხვავებინათ მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის სახეები. საამისოდ, შესამოწმებლად პროგრამაზე გაუშვეს 566 ინგლისურენოვანი, ჟანრობრივად განსხვავებული ტექსტი – დაწყებული "პრაღის მეგზურით", ანტონი ბიატის რომანით Possession-ით დამთავრებული (სხვათა შორის, 1990 წელს დაწერილი რომანის მიხედვით ამავე სახელწოდების ფილმი, 2002 წელს გადაიღეს). უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რომანის შემთხვევაში, პროგრამა შეცდა, ისევე როგორც კაძუო ისიგუროს ნაწარმოების The Remains of the Day-ისას.

შთამბეჭდავია, რომ სპეციალისტებმა ავტორი მამაკაცებისა და ავტორი მანდილოსნების ნამუშევრებს შორის ისეთივე თვალსაჩინო განსხვავება იპოვეს, როგორც ეს მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის შემთხვევაშია. ახლადშექმნილ კომპიუტერულ პროგრამას შეუძლია 98 პროცენტიანი სიზუსტით განსაზღვროს ავტორის სქესი. თუმცა, როგორც პროგრამისტები ამტკიცებენ, ეს არაა ლოგიკას მოკლებული.

აღსანიშნავია, რომ ჩატარებული ცდებისთვის გამოყენებული ლიტერატურა დაწერილია 1975 წლის შემდეგ. ისრაელელი მეცნიერები ახლა შეეცდებიან დაადგინონ, გავრცელდება თუ არა მიღებული შედეგები უფრო ადრეულ ნაწარმოებებზე. და თუკი სასურველ შედეგს მიაღწიეს, წარმოიდგინეთ რამდენ საიდუმლოებით მოცულ საკითხს აეხდება ფარდა და რამდენი ლიტერატურათმცოდნეობის ჰიპოთეზა გაიხსნება.

სასმელი

თქვი „კამპაი" და მოსვი საკე

საკეს ნაირსახეობა

სალომე კიკალეიშვილი

თუ გიყვართ მოგზაურობა და ერთ მშვენიერ დღეს იაპონიაში აღმოჩნდით, დამიჯერეთ, თქვენ ბედმა გაგიღიმათ. ამომავალი მზის იმპერია ხომ უამრავ სიურპრიზსა და სანახაობას გპირდებათ. ოო, და თუ თქვენ ნამდვილი გურმანი ხართ... მაშინ წინ, სუშისა და საშიმისკენ. მაგრამ ქართველი კაცისთვის საჭმელი სასმელის გარეშე? ეს ხომ წარმოუდგენელია. ასე რომ, როგორც იქნა მივადექით იმ მთავარს, რაზედაც უნდა ვისაუბროთ. საკე - ნაციონალური იაპონური სასმელი, რომელიც ძველ იაპონიაში სპეციფიკურ სასმელად ითვლებოდა და დამზადების საკმაოდ უცნაური და ერთობ არასასიამოვნო წესი ჰქონდა. კერძოდ კი, ახალგაზრდა ქალიშვილ გოგონებს ბრინჯის თესლს აძლევდნენ დასაღეჭად, რის შემდეგაც ამ მასას აფურთხებდნენ სპეციალურ კასრებში, სადაც იწყებოდა მთელი პროცესი: ნერწყვის მოქმედებით სახამებელი გარდაიქმნებოდა გლუკოზად, ეს უკანასკნელი კი საბოლოოდ ალკოჰოლის სახეს იღებდა. სასმელი ფაფისებრი, მუქი ფერის, სუსტგრადუსიანი იყო.

არა, ნუ შეგეშინდათ, დღეს დამზადების წესი სრულიად შეიცვალა, არც აღარავინ იფურთხება და არც აღარავინ ღეჭავს ბრინჯს, მე-17 საუკუნიდან, დამზადების ტექნოლოგია სხვაგვარია. "სამაკაის" ჯიშის ბრინჯს კარგად ასუფთავებენ (ფაქტობრივად, იქლიბება და ეცლება ზედა ფენა, რის შედეგადაც ნადგურდება ე.წ. "პახმელიის" გამომწვევი თითქმის ყველა ნივთიერება), ორთქლში ატარებენ და შემდგომ ამატებენ წყაროს წყალს, რომლის პროპორციებსაც მკაცრად იცავენ: უნდა იყოს იაპონიის სხვადასხვა პროვინციის სხვადასხვა წყაროს წყალი და "კოჯი" - სპეციალური საფუარი. ყოველივე ეს სპეციალურ კასრებში მოთავსებული, ერთი წლით ინახება. ერთი წლის შემდეგ შეგიძლიათ მიირთვათ 30 - გრამიანი ფაიფურის ანდა ხის ჭიქებით "ოჩოკო", როგორც ცივი სახით, მაგალითად ყინულებით, ასევე შემთბარი. დამზადების ტექნოლოგია უკვე იცით, მაგრამ იცოდით, რომ საკეს თავისი დალევის წესები აქვს? არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყოთ თქვენთვის დასხმა, ეს ცუდ ტონად ითვლება. დაუსხით გარშემომყოფთ, დალიეთ ყლუპ-ყლუპად და თქვენ აუცილებლად ასიამოვნებთ ამით იაპონელებს. ჰო, კიდევ ერთი, არ დაგავიწყდეთ თქვათ "კამპაი" - ეს ჩვენებურად შეგვერგოს ნიშნავს. ასე რომ, იშოვეთ საკე, 30 გრამიანი ჭიქები, ერთი სიმპათიური გეიშა და მიდი! კამპაი!!!

„რაც ოთარი წავიდა..."

ჟული ბერტუჩელი

სალომე კიკალეიშვილი

რა საერთო აქვს ფრანგულ ფილმს "რაც ოთარი წავიდა", ქართველ კინორეჟისორ ოთარ იოსელიანთან?

ახალგაზრდა ფრანგმა რეჟისორმა ჟული ბერტუჩელიმ, რომელიც 1997 წელს თბილისში, ასისტენტად მუშაობდა ბატონ ოთართან ფილმზე "ყაჩაღები თავი მე-7", პირველი დამოუკიდებელი მხატვრული ფილმის შექმნისას ისევ თბილისი და ისევ ოთარი აირჩია. ოღონდ ამჯერად არა იოსელიანი, არამედ, უბრალოდ გმირი, სახელად ოთარი, რომელიც საფრანგეთში სამუშაოს საძებნელად წასული, უბედური შემთხვევის მსხვერპლი ხდება და იღუპება. ამ ამბით თავზარდაცემული და მარინა (მსახიობი ნინო ხომასურიძე) გადაწყვეტს მოხუცი დედა ეკა (ესტერ გორინტინი) საშინელი ამბისგან დაიცვას და ქალიშვილ ადასთან (დინარა დრუკაროვა) ერთად იწყებს წერილების წერას ძმის სახელით - გამოგონილი ისტორიებისა და იმ "ტკბილი ტყუილის, შეთხზვას, რომელიც შორსაა სევდიანი ქართული რეალობიდან" - წერდა წელს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ფილმის ჩვენების შემდეგ ჟურნალი "ფიგარო".

"ეს არის სამი ქალის, სამი თაობის ისტორია პოსტკომუნისტურ თბილისში: სტალინურ ეპოქაში გაზრდილი, დღეს უკვე მოხუცი დედა, რომელიც ისევ წარსულით ცხოვრობს, მარინა - უთუოდ "დაკარგული" თაობის წარმომადგენელი, და ახალგაზრდა ადა, რომელიც ოჯახში მამაკაცის ადგილს იკავებს". ამ სევდიანმა კომედიამ, როგორც მას კანში უწოდეს, კრიტიკის მთავარი პრიზი დაიმსახურა, და ოქროს კამერის კანდიდატიც გახდა. როგორც ქალბატონი იზაბელ რეინერი წერდა ფრანგულ პრესაში, "ეს არის ფილმი სიყვარულსა და იმედზე, დუმილსა და ტყუილზე, ტკბილ ტყუილზე, სადაც ჟული ბერტუჩელის დიდი ტალანტი და ნიჭიერება გამოჩნდა. იქნება ეს რაფინირებულად აგებული კომპოზიციის ყოველი დეტალი, ფერთა სინაზე თუ მშვენივრად შერჩეული მსახიობები: ნინო ხომასურიძე - სევდიანი მიმიკითა და ჟესტებით და ესტერ გორინტინი - იმედით ანთებული თვალებით. ეს ყოველივე იმის დამსახურებაცაა, რომ ჟული ისეთ დიდ რეჟისორებთანაა ნამუშევარი, როგორებიცაა ოთარ იოსელიანი, კშიშტოფ კიშლოვსკი, ბერტრან ტავერნიე... "

იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენც მალე ვნახავთ ვერაზე, ერთ პატარა სახლში გადაღებულ, ქართულ - ფრანგული სულით გამსჭვალულ ფილმს და მოხიბლულები დავრჩებით ნამდვილ ამბავზე აგებული ამ სევდიანი ისტორიით.

ფილმის პლაკატი

TV პროგრამა
23 ივლისი

რუსთავი - 2

07.00 დილა მშვიდობისა **07.30** სერიალი "ლეიტენანტ მარშის კოსმიური მაშველები" **09.40** სერიალი "ასულ ტეკილა" **10.20** დოკ. ფილმი "მეოცე საუკუნე" **11.10** სერიალი "კომისარი მონტალბანო" **12.00, 15.00** კურიერი **12.15** სერიალი "მოურჯულებელი ჰილდა" **13.30** მხ. ფილმი **15.20** მხ. ფილმი **17.30** სერიალი "ასულ ტეკილა" **18.00, 21.00, 02.00** კურიერი **18.20** სერიალი "ლეიტენანტ მარშის კოსმიური მაშველები" **18.50** სერიალი "მაშველები" **19.40** სერიალი "მოურჯულებელი ჰილდა" **22.00** სერიალი "კომისარი მონტალბანო" **22.50** ღამის კურიერი **00.10** სერიალი "სექსი დიდ ქალაქში" **00.40** მხ.ფილმი "ხელები მაღლა". მთ. რ-ში: ჯეიმს სპეიდერი, ლესლი სტეფანსონი.

პირველი არხი

07.30 ალიონი **09.45** მულტსერიალი "ტრისტან და იზოლდა" **10.15** მხ. ფილმი "უკვე მკვდარი" **12.00, 15.00, 20.00** მოამბე **12.15** ტელესერიალი "ეშმაკუნა" **13.05** დოკ. სერიალი "ტექნოპოლისი" **14.00** სერიალი "ქალთა სავანე" **15.15** მხ. ფილმი "ტაში ცალი ხელით" **16.45** ტელესერიალი "ძილის წინ" **17.00** შემეცნებითი ფილმი "მოგზაურობა დედამიწის გარშემო" **17.25** თბილისი და თბილისელები **18.00** ვესტნიკი **18.20** დოკ. სერიალი "ევროპის ბუნება" **18.35** ბასტი-ბუბუ **18.55** ჰოლივუდის ვარსკვლავები **19.20** ტელეთამაში "იმღერე რამე" **21.05** ტელესერიალი "ეშმაკუნა" **22.05** საქართველო არის ესე **22.35** ტელესერიალი "ძილის წინ" **23.00** "რა ხდება ?!" **00.00** მხ. ფილმი "ნაწვიმარზე".

პირველი სტერეო

08.00 მუსიკა **09.00** ტოროლა **12.00** ფილმი **14.00** მუსიკა **16.00** ფილმი "ალქაჯი" მთ. რ-ში ჯეისონ ბიგზი, ჯეკ ბლექი. **18.00, 19.15** ქართული მუსიკა **19.00, 20.00, 21.00, 22.00** ინფორმატორი **19.30, 20.15** ვიდეორადიო **20.50** ათი ლექსი **21.15** პროფათეული **22.35** პაპარაცი **23.00** სოლო **00.00** "ბრავო" "დანიშნულების პუნქტი " მთ.რ-ში კრეიგ პერი, უორენ ზაიდი. **01.40** "ლამურა" "ფოსტალიონი რეკავს ორჯერ" მთ.რ-ში ჯეკ ნიკოლსონი, ჯესიკა ლენგი. **03.45** პაუზის გარეშე.

მეორე არხი

19.00, 22.00 "მოამბე" მეორე არხზე **19.10** მულტფილმი **19.30** სერიალი "რვაფეხა" **20.30** დიდი დასვენება **21.00** მიეცი ნიჭსა... **21.30** ჩვენი მისამართია **22.10** მხ. ფილმი "კეთილი ადამიანები".

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი "მეხუთე ელემენტი" **14.00** მხ. ფილმი "ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა" **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა "დღეს" **17.15** მხ.ფილმი "ბარი ველური კოიოტი" **19.20** სპექტრი **21.00** მხ. ფილმი "ჭიანჭველები შარვალში" **22.30** მხ. ფილმი "ჩიხში".

იბერია

08.00 ანონსი, აღსავალი **08.05** დიალოგი **10.30** მხ. ფილმი "ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ" **12.30** დოკ. ფილმი **13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 22.45** ახალი ამბები **13.10, 18.00** დოკ. სერიალი **15.15** მხ. ფილმი "ყვირილი" **17.20, 18.30, 19.30, 21.35, 23.30** მუსიკა **17.30** მულტფილმი **18.45** ბუნების ფერები **19.45** გადაცემა - მურადა **20.00** მხ.ფ. "უცნობი ქალის საიდუმლო" 1-ლი ნ. **22.00** დიალოგი **23.45** მხ. ფილმი "უცნობი ქალის საიდუმლო" მე-2 ნ. **01.30** ღამის ფილმი.

მეცხრე არხი

08.00 პროგრამა "დილა" **10.00** სერიალი "ალექს მაკის საიდუმლო სამყარო" **10.30** მულტსერიალი "სიმბა - მეფე ლომი" **11.00** სერიალი "ქალი პოლიციელი" **12.00** "ცხელი ცხრიანი" **12.40** მხ. ფილმი "სიკვდილისგან გაქცევა" **14.15** "ტელემეტრი" **14.30, 17.30, 20.30, 00.00** დღის ამბები **14.50** დოკ. სერიალი "კუდიანი ამბები" **15.20, 16.20, 17.55, 18.50, 19.50, 20.20, 22.00** მუსიკა **15.30** სერიალი "ციებ-ცხელება" **16.30** დოკ. სერიალი "წარსული და აწმყო" **18.05** სერიალი "ჯონ როსი" 1-ლი ს. **18.25** მულტსერიალი "სიმბა - მეფე ლომი" **19.00** სერიალი "ქალი პოლიციელი" **20.00** დოკ. სერიალი "კუდიანი ამბები" **21.15** სერიალი "ციებ-ცხელება" **22.00** მხ.ფილმი "მოვკვდებით ერთად" **00.20** კლასიკური მუსიკა **00.35** მხ. ფილმი "ეშმაკის თვალი".

იმედი

09.00, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55 ქრონიკა **09.05, 13.15, 17.20, 01.35** იმედის მელოდიები **09.30** სერიალი "იუდას ქალი" **10.30** ლარის მახე **11.05** თამაში "ბოიარის ციხესიმაგრე" **12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00** ქრონიკა **12.10** სერიალი "ექიმი მარტა და მისი პაციენტები" **13.30** სერიალი "უკიდურესი ზღვარი" **14.05** სერიალი "მკვლელობის ილუზია" **15.15** მხ. ფილმი "ასტერიქსი და ობელიქსი კეისრის წინააღმდეგ" **17.30** "ერთხელ ჰოლივუდში" **18.05** სერიალი "იუდას ქალი" **19.30** სერიალი "ექიმი მარტა და მისი პაციენტები" **20.30** არტ-ბულვარი **21.05** სერიალი "მკვლელობის ილუზია" **23.00** სერიალი "ჩამსხვრეული ლამპიონების ქუჩები" 1-ლი ს. **23.55** ფანების კინოკლუბი "სტუმრები წარსულიდან".

აჭარა

08.00, 03.00 საინფორმაციო დაიჯესტი **08.20** დოკუმენტური ფილმი **09.00, 12.00, 16.00** საინფორმაციო გამოშვება **09.10** სათავგადასავლო ფილმი "მთის მეფე" **10.50** ვიდეოარტი **10.55** დოკუმენტური ფილმი **12.10** მხატვრული ფილმი "ბრიტანიკი" **13.40** დოკუმენტური ფილმი **14.20** კომედია "ლ-9" **16.10, 19.20, 22.30, 00.20** საინფორმაციო გამოშვება "ნოვოსტი" **16.20** მულტფილმი **17.25** "ქართული კინო" **19.00, 22.00, 00.00** საინფორმაციო გამოშვება "დღეს" **19.40, 22.50** "პრესდაიჯესტი" **19.50** მუსიკა **20.15** კომედია "ორმაგი სახე" **23.00** "ალტერნატივა" **00.45** საინფორმაციო გამოშვება ინგლისურ ენაზე **00.50** საინფორმაციო გამოშვება გერმანულ ენაზე **00.55** საინფორმაციო გამოშვება ფრანგულ ენაზე **01.00** თრილერი "პერლ-ჰარლბორი" **03.20** თრილერი "პერლ-ჰარლბორი" **04.15** თრილერი "პონტები".

VII არხი

09.15 მელოდია **09.25** "აჩიკუდა" **09.50** აუდიო-ვიდეო-ტელე **10.25** მელოდია **10.40** კომპიუტერული ტექნიკა **11.20** მელოდია **11.40** მობილურები **12.30** დისნეი და მისი მეგობრები **12.50** კომპიუტერული თამაშები **13.10** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **18.20** აუდიო-ვიდეო-ტელე **19.00** "აჩიკუდა" **19.25** მელოდია - მოკლე შეტყობინებები **20.25** მობილურები **21.15** "ლა-ლა-ლა" **22.05** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **22.30** "კინოკლუბი " - "არასოდეს დანებდე". მძაფრსიუჟეტიანი. რეჟ: იოსი ვაინი. როლებში: ფრენკ ზაგარინო, ბილი დრაგო. **00.10** კომპიუტერული თამაშები **00.20** მელოდია.

ОРТ

07.00 "Доброе утро!" **10.00, 13.00, 16.00, 19.00** Новости **10.15, 21.00 Сериал "Земля любви, земля надежды" 11.05 Худ.фильм "Королева Марго" 12.05** "Большие родители". В. Чкалов. **12.35** Дисней-клуб: "Чудеса на виражах" **13.15 Худ.фильм "ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" 15.05 Сериал "Ваш ход, инспектор" 16.15** Док. сериал "Последний год Отшельника" **16.45** Ералаш **17.00 Комедия "ПОВОРОТ СУДЬБЫ" 19.20 Сериал "Герой нашего племени" 19.55 Сериал "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" 22.00, 00.30** Время **22.30 Худ.фильм "Русские в Городе Ангелов". "Студия" 23.35 Сериал "Шпионка" 01.00** Док. фильм "Без страховки" **01.30** "Мужчины и женщины острова Папуа" **02.00 Комедия "БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ" .**

РТР

06.45 "Доброе утро, Россия!" **09.45, 21.55 Сериал "По имени Барон..." 10.40 Сериал "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 12.00, 15.00, 18.00, 21.00** Вести **12.20** Ток-шоу "Короткое замыкание" **13.20 Сериал "Марш Турецкого-2" 14.15, 17.45** "Экспертиза" **14.30, 18.50, 02.00** "Дорожный патруль" **14.45** Вести - Москва **15.20** "Что хочет женщина" **16.10 Сериал "Семейные тайны" 17.15 Сериал "Простые истины" 18.20, 20.50** Вести. Дежурная часть **19.05** Вести - Спорт **19.20, 21.30** Местное время. Вести - Москва **19.50 Сериал "Комиссар Рекс" 21.50** "Спокойной ночи, малыши!" **23.00 Сериал "Марш Турецкого-2" 00.00 Детектив "СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА" 02.15** "Горячая десятка" **03.10 Сериал "БЕТТИ" 04.00 Сериал "ГРОС-ПОИНТ".**

НТВ

07.00 "Утро на НТВ" **10.05 Сериал "ЖИЛ-БЫЛ Я..." 11.00** "Сегодня утром" **11.15 Фильм "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ" 2 с. 13.00, 16.00, 18.00, 20.00** "Сегодня" **13.30** Ток-шоу "Страна Советов" **14.35 Сериал "СЛЕД ОБОРОТНЯ" 15.45** "Криминал" **16.35** Ток-шоу "Принцип "Домино" **18.30 Сериал "Скорая помощь 2" 19.25** "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ' **20.35 Сериал "Улицы разбитых фонарей" 21.45 Боевик "УДАР ЛОТОСА-2" 1 с. 23.00** "Страна и мир" **23.30 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 00.40 Сериал "КЛАН СОПРАНО" 01.50** "Сегодня" **02.15** Ночь.

სუპერბაჭიები

კომპანია "ფლეიბოი" ახალგაზრდა მაყურებლების დაპყრობას ცდილობს და ამ მიზნით აკეთებს ანიმაციურ ტელესერიალს, რომელშიც თავად ჟურნალის დამფუძნებლის, ჰიუ ჰეფნერის პერსონაჟსაც შევხვდებით. შოუს "ჰეფის სუპერბაჭიები ერქმევა" და მას კომიქსების მამამთავარი სტენ ლი შექმნის. ჰეფნერი დარწმუნებულია, რომ სერიალი დიდ წარმატებას მოიტანს. ამას ხელს "ფლეიბოის" პოპულარობაც შეუწყობს და სტენ ლის პროფესიონალიზმიც. ის ხომ სუპერ-წარმატებული კომიქსების – "კაცი-ობობას", "იქს-მენის", "ჰალკისა" და "დეარდევილის" ავტორია. ეს ტექსტები უკვე ძალიან ცნობილ და მაღალბიუჯეტიან ფილმებად არის ქცეული.

რაც შეეხება ჰეფნერის ტელე-სერიალს, ის შიშველი გოგონებით სავსე პირველი ანიმაციური შოუ მაინც ვერ იქნება. გასულ თვეში "სფაიქ თივიზე" უფროსებისთვის განკუთვნილი სერიალის "სტრიპერელას" პრემიერა შედგა, რომელშიც ანიმაციური პამელა ანდერსონი და "მაშველების" სხვა გოგონებიც მონაწილეობენ. თუმცა, ეს ფაქტი "ფლეიბოის" დამფუძნებელს სულაც არ ადარდებს. ის დარწმუნებულია, რომ "სუპერბაჭიებს" დიდი წარმატებები ელით. კონ-

მოხუც ჰეფნერს ბაჭიების გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია

კურენტულ გარემოში ალებული ტემპის შესანარჩუნებლად "ფლეიბიო" კიდევ ერთ სიახლეს ნერგავს. თუ აქამდე ჟურნალის ძირფესვიანად წაკითხვა ინტერნეტით შეუძლებელი იყო, ახლა "ფლეიბოი" ონ-ლაინურ მომსახურებასაც აფართოებს.

თვითონ ჰეფნერი კი, ასაკის მიუხედავად (ის 77 წლისაა,) აქტიურ ჰოლივუდურ ცხოვრებას ეწევა. აწყობს მდიდრულ წვეულებებს, ერთდროულად რამდენიმე "ბაჭია" ჰყავს და სულ მოდურად აცვია.

რომანი ერაყის ომზე

ბრიტანელი მწერალი ჯონ ლე კარე, რომელიც წინათ ცივი ომის თემაზე ქმნიდა კლასიკას, ახლა ერაყის ბოლო ომით დაინტერესდა. უფრო ზუსტად, ის უკვე წერს რომანს Absolute Friends, რომელიც მომავალი წლის დასაწყისში გამოიცემა. ნაწარმოებში აღწერილი იქნება ორი მოწინააღმდეგე მხარის ჯაშუშების ამბავი, რომლებიც ერაყის ომში ჩაებმებიან.

მართალია, დასავლეთის მეკავშირეთა ძალების ამ ბოლო სამხედრო ოპერაციაზე მრავალი რამ დაწერილა, მაგრამ ლე კარე პირველი ავტორია, რომელიც ერაყ-ამერიკის ომის თემაზე მხატვრულ ნაწარმოებს შექმნის. წინასწარვე ცნობილია ისიც, თუ როგორი სულისკვეთებით იქნება რომანი გაჟღენთილი: ლე კარე ხომ თავიდანვე სამხედრო ოპერაციის წინააღმდეგ გამოდიოდა და ხმამაღლა აცხადებდა: "ამერიკას ისტორიული სიგიჟის პერიოდი უდგას". ასე რომ, ფაქტია – მწერლის ეს გახმაურებული ციტატა მისი რომანის მიმართ ინტერესს კიდევ უფრო აცხოველებს.

ჯონ ლე კარეს გახმაურებული ნაწარმოებებიდან უნდა აღინიშნოს: "სკოლის ღირსეული მოწაფე" და "ჯაშუში, რომელიც მოვიდა ყინვიდან".

სოლო-გამოფენა სოლო-შემსრულებელს

პოლ მაკარტნის მიერ დაარსებული აკადემია, "ლიპას" სახელით ცნობილი ლივერპულის საშემსრულებლო ხელოვნების ინსტიტუტი ერთ დიდ გამოფენას მაკარტნის სოლო-კარიერას უძღვნის. მოტივი ასეთია: მისი მოღვაწეობა 1970 წელს არ დასრულებულა. მაკარტნიმ "ბითლზის" დაშლის შემდეგაც ბევრი რამ გააკეთა. სწორედ დამოუკიდებელი მოღვაწეობის ამ ხანგრძლივ პერიოდს ეძღვნება ექსპოზიცია, რომელიც ლივერპულში "ბითლზის" მუდმივ საგამოფენო დარბაზში შაბათს გაიხსნება.

ორგანიზატორებმა საექსპოზიციო დარბაზი ერთობ ორიგინალურად მოაწყვეს. იატაკი მთლიანად დაფარეს რუკით, რომელზეც მაკარტნის ბიოგრაფიული თარიღებია მონიშნული. ასე, სტუმრები უფრო იოლად გადაავლებენ თვალს მუსიკოსის ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდებს. დარბაზში აღმართულია რამდენიმე ცნობილი ნაგებობის მაკეტიც, მაგალითად, პოლის სახლი ფორთლინ როუდზე, ლონდონის ხიდი და ლივერპულის საკათედრო ტაძარი – ადგილი, სადაც პირველად შესრულდა პოლის პირველი კლასიკური ნაშრომი "ლივერპულური ორატორია". გამოფენისთვის მომზადდა სპეციალური ვიდეო-პრეზენტაციაც. კედელზე დამონტაჟებული დიდი ეკრანიდან მაკარტნი სტუმრებს "ლიპას" გეგმებსა და მნიშვნელობაზე ესაუბრება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოუ თითქმის მთლიანად მაკარტნის ინსტიტუტის სტუდენტებმა მოამზადეს. იატაკზე გაფენილი რუკის ავტორიც სტუდენტი მორგან ლარჯი გახლავთ. ის ამბობს: "იყო იმ სკოლის მოსწავლე, რომელთანაც მაკარტნია დაკავშირებული, ჩემთვის დიდი პატივია. ხოლო ის, რომ გამოფენისთვის ჩემი პროექტი შეარჩიეს, საერთოდაც ცისფერი ოცნების ასრულებას ნიშნავს".

პოლ მაკარტნი სოლო-გამოფენის გმირი

არჩევნებთან დაკავშირებული ახალგაზრდობაზე გამიზნული თოქ-შოუების მომზადებისა და გადაცემის ან დებატების პირდაპირ ეთერში წარმართვისათვის გრანტის მოსაპოვებლად მიმართეთ

IREX-ის მედია ინოვაციების პროგრამას

22 ივლისი, 2003 წელი

ქართული მედიის მიერ ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების სრულყოფილი და ზუსტი გაშუქების უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX) გამოყოფს 20,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთ გრანტს. გრანტზე განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ კერძო, დამოუკიდებელ, თბილისიდან მაუწყებელ ტელეკომპანიებს, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოში არიან რეგისტრირებულნი. განაცხადის შემომტან ტელეკომპანიას უნდა ჰქონდეს მოქმედი ლიცენზია და მისი მაუწყებლობის ზონა უნდა მოიცავდეს თბილისს ან თბილისსა და სხვა რეგიონებს. გრანტი გათვალისწინებულია არჩევნებთან დაკავშირებული ახალგაზრდობაზე გამიზნული თოქ-შოუების ციკლის მომზადებისა და ეთერში გადაცემის ან პირდაპირ ეთერში წარმოებული დებატების დაფინანსებისათვის. გრანტი დაეხმარება ტელეკომპანიებს არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ახალგაზრდა თაობის უკეთ ინფორმირებასა და განათლებაში. შემოთავაზებული თოქ-შოუების ციკლის ან პირდაპირ ეთერით წარმართული დებატების დიზაინი, სტრუქტურა და თემატიკა ახალგაზრდა თაობაზე უნდა იყოს გამიზნული და ხელი უნდა შეუწყოს წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ახალგაზრდობის აქტიურ ჩაბმას ყველაზე მწვავე საზოგადოებრივი პრობლემების განხილვაში. პროგრამების ფარგლებში ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ ადგილი, სადაც თავისუფლად გამოთქვამენ თავიანთ შეხედულებებს. იმავდროულად, მათ უნდა შეძლონ საარჩევნო მარათონში ჩაბმული პოლიტიკურ პარტიების თვალსაზრისის გარკვევა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებენ ეს პარტიები ახალგაზრდობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებას. პროექტის განხორციელების პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს.

განაცხადის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2003 წლის 14 აგვისტო, 12:00 საათი. განაცხადის სრული პაკეტის მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ IREX-ის გრანტების პროგრამის კოორდინატორს გიორგი ხელაშვილს შემდეგ ტელეფონზე: 29 19 05 ან ელ-ფოსტით: gkhelashvili@irexonline.ge IREX-ის მისამართია: თბილისი 0062, ჭავჭავაძის გამზირი № 62.

არჩევნებთან დაკავშირებული, ქალთა აუდიტორიაზე გამიზნული საგანმანათლებლო რადიო პროგრამების ციკლის, აგრეთვე, პირდაპირ ეთერში ქალთა აუდიტორიაზე გამიზნული რადიო დებატების მომზადებისა და გადაცემისათვის გრანტების მოსაპოვებლად მიმართეთ

IREX-ის მედია ინოვაციების პროგრამას

22 ივლისი, 2003 წელი

ქართული მედიის მიერ ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების სრულყოფილი და ზუსტი გაშუქების უზრუნველყოფის მიზნით, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX) გამოყოფს 8,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთ გრანტს. გრანტის მოსაპოვებლად განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ კერძო, დამოუკიდებელ, თბილისიდან მაუწყებელ რადიოკომპანიებს, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოში არიან რეგისტრირებულნი. რადიოკომპანიებს უნდა ჰქონდეთ მოქმედი ლიცენზია და მათი მაუწყებლობის ზონა უნდა მოიცავდეს თბილისს ან თბილისს და სხვა რეგიონებს. გრანტი ითვალისწინებს ქალთა აუდიტორიისათვის გამიზნული, არჩევნებთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროგრამების ციკლის, აგრეთვე, პირდაპირ ეთერში წარმართული დებატების მომზადებისა და გადაცემის დაფინანსებას. გრანტი დაეხმარება რადიოკომპანიებს არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ქალების ინფორმირებასა და განათლებაში. საგანმანათლებლო რადიო პროგრამების ციკლმა და პირდაპირ ეთერში წარმართულმა დებატებმა ხელი უნდა შეუწყოს ქალების აქტიურ ჩაბმას ყველაზე მწვავე საზოგადოებრივი პრობლემების განხილვაში წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. პროგრამების საშუალებით ქალებს უნდა მიეცეთ ადგილი, სადაც თავისუფლად გამოთქვამენ თავიანთ შეხედულებებს. იმავდროულად, მათ უნდა შეძლონ საარჩევნო მარათონში ჩაბმული პოლიტიკურ პარტიების თვალსაზრისის გარკვევა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებენ ეს პარტიები ქალებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებას. პროექტის განხორციელების პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს. განაცხადის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2003 წლის 14 აგვისტო, 12:00 საათი.

განაცხადის სრული პაკეტის მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ, IREX-ის გრანტების პროგრამის კოორდინატორს გიორგი ხელაშვილს შემდეგ ტელეფონზე 29 19 05 ან ელ-ფოსტით: gkhelashvili@irexonline.ge IREX-ის მისამართია: თბილისი 0062, ჭავჭავაძის გამზირი № 62.

ცენტრალურ გაზეთებში რეგიონული ახალი ამბების გაშუქების გაუმჯობესებისათვის გრანტის მოსაპოვებლად მიმართეთ

IREX-ის მედია ინოვაციების პროგრამას

22 ივლისი, 2003 წელი

ქართული მედიის მიერ ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების სრულყოფილი და ზუსტი გაშუქების უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX) გამოყოფს 2 გრანტს, რომელთაგან თითოეულის ოდენობა 8,000 ამერიკული დოლარია. გრანტზე განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ კერძო, დამოუკიდებელ, თბილისში გამომავალ ყოველდღიურ გაზეთებს, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოში არიან რეგისტრირებულნი. გაზეთი უნდა ვრცელდებოდეს როგორც დედაქალაქში, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. გრანტი წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პერიოდში რეგიონული ახალი ამბების გაშუქების გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. გრანტი დაეხმარება გაზეთებს გაზარდონ რეგიონებიდან შემოსული ინფორმაციის ოდენობა და დედაქალაქის მოსახლეობას რეგიონების შესახებ უფრო ხარისხიანი ინფორმაცია მიაწოდონ. პროექტის განხორციელების პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს.

განაცხადის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2003 წლის 14 აგვისტო, 12:00 საათი. განაცხადის სრული პაკეტის მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ IREX-ის გრანტების პროგრამის კოორდინატორს გიორგი ხელაშვილს შემდეგ ტელეფონზე: 29 19 05 ან ელ-ფოსტით: gkhelashvili@irexonline.ge IREX-ის მისამართია: თბილისი 0062, ჭავჭავაძის გამზირი № 62.

ამერიკული კომპანია **PEPSI COLA**-ს ოფიციალური ბოთლერი საქართველოში შ.პ.ს. "იბერია რეფრეშმენტი" იწვევს 30 წლამდე ასაკის მამაკაცებს სავაჭრო წარმომადგენლის თანამდებობაზე სამუშაოდ.

აუცილებელი მოთხოვნები

- განათლება უმაღლესი
- უპირატესობა მიენიჭებათ მანქანის მართვის მცოდნე პირებს

კონკურსანტთა შერჩევა მოხდება ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოგზავნოთ ავტობიოგრაფია cv 15 აგვისტომდე ფაქსზე: 9134 58

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდსასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.